

MAANDA A TSHANDUKISO



[Mukomana Branham na tshivhidzo vha nuna *U Tenda Fhedzi—Mudz.*]

2 Zwi do nga u konḁa kha muḁwe na muḁwe u bvisa vhpufiwa havho kha—kha tshifhinga tshi no nga hetshi, u amba uri ndi livhuwa hani heyi pfanelo ya u vha hafha haya matsheloni, na—na vhukati haḁu, u rera Ipfi la Mudzimu, line nda vha na vhuḁanzi uri ni na nzhele naḁo. Huno—huno ndi ḁoḁa u livhuwa Mukomana Leo na Mukomana Gene, na vhoiwi vhatu noḁhe, nga hetshi tshikhala tshavhuḁi.

3 Huno samusi ndo vha ndi tshi khou pfa lu—luimbo lwa u thoma, u swika kha lwa u fhedza, hu na tshiḁwe tshithu nga ha u imba uho, ndi u losha hune a hu tsha anzela u wanala. Huno hu dzulela u vha u tondwa huhulu kha nḁe musi ndi tshi ḁa nḁha hafha, luthihi nga ḁwaha, kana luvhili, u tou ḁa u ḁiḁadza nga vhuḁi ha idzo nyimbo.

4 Huno ndo vha ndi tshi khou humbula haya matsheloni, musi Mukomana Leo a tshi ḁivhadza luimbo lwa *Vha Bva Vhubvaḁuvha Na Vhukovhela*, huno mufumakadzi wanga o vha a tshi khou imba holwo musi ndi tshi ḁuwa u ya...mu sia na—na Billy na Rebekah, u thoma heyi mvuseledzo khulwane, ḁhodzi ya pfumo layo, kha ndi ralo, musi i tshi swiela dzitshaka. Huno zwenezwo ndo vha ndi tshi khou humbula, musi ndi tshi sedza u livhana na havha vhavhuḁi, tshi vhonealaho tsho kuna tshigwada tsha vhasidzana. Ndi a elelwa Meda zwenezwo o vhuya a vha muḁwe wavho, o vha e musidzana wa mavhudzi matswu. Huno zwino u tou nga sa nḁe, ri khou aluwa na mvi, huno tshifhinga tshashu tshi khou fhela. Huno naho ri na iḁi Fhulufhelo lihulwane, zwauri ri do kuvhanganywa hafhu Khae, hune a hu tsha do vha na tshifhinga, vhualuwa, hu si na tshithu tsha u ri thivhela kana u ri dina.

5 A thi tendi uri ndi ḁivha huḁwe fhethu hune ndo no vhuya nda hu vhone vhutshiloni hanga, nga manḁesa na havha vhatu vhanzhi, he ha vha hu na Vhakriste vhanzhi nga maanda vhavhuḁi vha na holwu lufuno. Ni songo vhuya na tendela hezwo zwi tshi fa vhukati haḁu. Itanu elelwa.

6 Ndo vha ndi tshi anzela u vha na ḁhukhu...nyambo vhukati ha vhatu. Dzina la mufumakadzi wanga lo vha li Hope; mufumakadzi wanga wa u thoma, mme a Billy. Vho vha vha tshi anzela u...Ho vha hu na vhararu vhashu zwenezwo, ho vha hu Hope, na nḁe, na Billy. Vho vha vha tshi anzela uri vhidza, “Fhulufhelo, lutendo, na lufuno.” Huno zwo vhoneala u ngari lutendo lwo khwaḁhaho, vhunga, nga hayo maḁuvha, u

tenda uri heli Ipfi lo vha li ngoho; huno, zwe Mudzimu a vha o fhulufhedzisa, U do ita.

7 Huno, fhedzi, inwi ni a vhona, “Tshihulwane tsha hezwi ndi lufuno, ndi lufuno.” Vhunga Mukomana Leo o sumbedza haya mats Sheloni. “Lufuno! Hune ha vha na dzindimi, dzi do fhela. Hune ha vha na vhuporofita, vhu do kundelwa. Fhedzi musi lufuno, lune lwa vha lufuno, lu do dzulela u vha hone.” Ni a vhona?

Ngwana i funeaho i faho, Ipfi Lau lavhuḁi
 A li nga vuwi lo fhela Maanda Aḁo,
 U swika Tshivhidzo tsho renguluwaho tshothe
 tsha Mudzimu
 Tshi tshi tshidzwa u sa tshinya na khathihi.
 U bva tshe nda vhona ludambwana nga
 lutendo
 Zwilonda zwau zwi elelaho u nekedza,
 Lufuno lwa ndamulelo lwo dzulela u vha thero
 yanga,
 Huno lu do ralo u swikela ndi tshi fa.

8 Ndi elekanya uri a hu na tshi no fhira lufuno. Huno lufuno, arali ri sa koni u lu sumbedza . . . Zwino, ri nga amba uri ri na lufuno, ri khou sokou to amba hezwo. Fhedzi musi ri tshi nga kona u sumbedza zwe ra amba uri ri nazwo, zwenezwo ri zwi sumbedza kha riḁe vhaḁe.

9 Zwino a ri vthathu vho khunyelelaho. Ri a ita phoso dzashu. Ri a ita zwithu zwo khakheaho. Fhedzi, inwi ni a vhona, lufuno lu fukedza zwothe hezwo. Ri a funa, musi ri tshi vhona phoso dzashu, u vhuya murahu huno ra humbelana pfarelo. Iina, ndi—ndi maswole hayo. Ndi, ndi vhanna na vhasadzi vhane vhukuma vha vha vhahali. Munna muḁwe na muḁwe a nga ya midavhini ya dzinndwa, ane a vha na tshivhiti tsho edanaho u tshimbila nḁa henefho; fhedzi musi a tshi wiselwa fhasi, zwenezwo u a vuwa huno a lingedza hafhu, ni a vhona. Ho vha hu tshi anzela u vha na luimbo lwe muḁhannga muswa na musadzi muswa vha vha tshi anzela u luimba tshivhidzoni, “Arali nda wa kana arali nda kundelwa,” ni a vhona, “arali nda wa kana arali nda . . .” Ndi hangwa uri lu tuwisa hani. “Ntendeleni ndi vuwe huno ndi lingedze hafhu.”

Nkhangwele, Murena, huno u dovhe u ndinge
 luthihi hafhu. (Ni a vhona? Ni a vhona?)
 Arali nda wa kana arali nda ita tshivhi,
 ntendele ndi vuwe huno ndi lingedze hafhu.
 Itou nkhangwela, Murena, huno u dovhe u
 ndinge luthihi hafhu.

10 Huno na musi hu na vthathu vha dana na fumimbili hafha vhothe, ni a vhothea u—u wana zwithu tshinwe tshifhinga, swina li do dzhena vhukati haḁu, huno na nga kha mihumbulo

yaṅu, huno—huno la thoma *izwi, izwo*. Itounu ima musi a tshi zwi ita. Elekanyani murahu, elekanyani nga haya matsheloni, humbulani nga zwifhinga zwe na vha no dzula noṭhe kha mafhethu ha Maṭaḡḡulu kha Kristo Yesu.

¹¹ Vhaṅwe vha vhoiwi ni dziṗuḡamba huno uri vhaṅwe vha vhoiwi ni vhaṅḡi huno vhaṅwe *itshi, itsho*, huno na *tshiḡa*. Ni huṭana zwaṅḡa na shango ḡuvha na ḡuvha, musi ni nṅḡa hangei. Fhedzi musi ni tshi vhona izwo zwithu, huno na milingo mihulwane i tshi vuwa, itounu elelwa aya mafhethu maṭuku, makhethwa hune no dzula noṭhe, ni na tshithu tshi tshoṭhe tshine tsha lalama. Mishumo yaṅu i ḡo kundelwa, liṅwe la haya maḡuvha. Mutakalo waṅu u ḡo kundelwa. Na vhutshilo haṅu nahone-vho, fhano kha liḡhasi, vhu ḡo kundelwa. Fhedzi zwenezwo Izwo a zwi nga kundelwi. Huno arali A tsha vhukati tsha zwithu zwoṭhe, zwenezwo kha ri vhee mihumbulo yashu kha Poswo ya vhukati, zwe zwa ri kokodzela kha hezwi.

¹² Nṅe-nṅe, hetshi tsho nakaho, tshigwada tsha vhatu tshi vhoḡalaho tsho kuna! A thi ambi nga manṅḡa zwiambaro zwaṅu. Zwiambaro zwaṅu zwo kuna, a hu na zwiṅwe, na zwithu, zwifhaṭuwo zwaṅu. Ndi elekanya uri avha vhasidzana vhaṭuku hafha, hu si na na kuswayo kwa tshiḡoḡzamilomo kha muthihi wavho; vhoṭhe vhe na mavhudzi maḡḡu, vhaswa na vha kale, vha vhukale ha vhukati na vhoṭhe. Ee. Ni a vhona? Zwo ralo, ni tou vha ni sa limuhi lupfumo lune na vha nalwo hafha, ni a vhona, afha kha heyi tshumelo ya kereke ṭhukhu.

¹³ Ndi ṭoda u livhuwa Mukomana na Khaladzi Shantz, navho, huno na kha heyi pfanelo ya u vha hayani havho. Huno afha ndi hayani havho zwino, he vha rengisa ndaka yavho, ndi elekanya ngauralo, ngei Canada, huno vho ḡa fhasi u tendeleka na riṅe. A ri tshena ndaka ya liḡhasi na khathihi. Ri khou ṭoda Muḡi u ḡaho, Une Mufhaṭi na Muiti wawo ndi Mudzimu.

¹⁴ Huno ndi livhuwa Mukomana Leo na Gene, kha vhungoho he vha vha khaho, kha bono le la ṅewa vhone musi ri tshi ṭangana lwa u tou thoma. A hu na u tima-tima fhedzi zwe a ni vhudza zwifhinga zwinzhi. Ndi zwisili, a tho ngo zwi vhona nga heyi ṅḡila. Ndo zwi ḡivha uri ho vha hu na tshiṅwe tshithu phanḡa. Musi muthu muṭuku o ḡa kha ṅe sa a . . . na muloro we a vha nawo nga ha phiramidi, o ima kha heyi phiramidi. Huno a gonya ṅṅa u vhuya u swika he nda vha ndi hone, huno ndo ima ṅṅa kha ndongwana, phulethi, kana tshiṅwe tshithu tshi no nga tshedza.

A ri, “Mukomana Branham, no swikisa hani afho?”

¹⁵ Huno nda ri, “Murathu Leo, Mudzimu u tea u vhea muthu kha hovhu vhuimo hafha ṅṅa.” Nda ri, “Zwino nga uri no vhona, humelani murahu kha vhatu huno ni vha vhudze zwa uri ni a tenda uri ndi zwa Mudzimu.”

16 Huno zwiṭuku ndi tshi zwi ḍivha musi ndo vha ndi na fhethu. Ndi—ndi funa vhatukana, huno nda ṭoḍa u vha vhea kha vhuimo vhune nda nga vha navho. Huno vha thoma u ita dzitheiphi. Fhedzi, inwi ni a vhona, u ya nga ha nṅe, vho vha vha tshi ḍo vha vha kha ḍi ita dzitheiphi, u ya nga hune nda ḍivha. Fhedzi tshithu tshihulwane tshe Mudzimu a vha itela, u fhira u ita dzitheiphi, ni a vhona. Kanzhi muṅwe na muṅwe a nga ita theiphi, ane a vha na vhuṭali ha u funga theiphi rikhoda, kana u rengisa. Fhedzi zwi dzhia u endedzwa ha Muya Mukhethwa u endedza tshigwada tshiṭuku sa hetshi, nga haya matsheloni, huno ni na u vha dzudza fhethu huthihi kha lufuno na vhuthihi, huno vha vha vha tshe vho farelelaho kha Mulaedza.

17 Mudzimu, nga vhe U—ngavhe U tshi tendela, kha havha vhathu, vhutshilo vhulapfu hafha kha ḷifhasi, u takala na dakalo, huno zwenezwo “u dzhena kha madakalo a Murena” mafhedziseloni a ṅḍila.

18 Zwino ro lugela nndwa, Lufhalafhala lu khou ya u lila. Dzinyimbo dzo imbwa, zwino hu ḍa Ipfi. Ndi elekanya, samusi ndo ima hafha, zwauri ni a ḍivha. . . Ee, ni a ralo ngangoho.

19 Fhedzi u pfa haya maambwa a haya maswole maswa hafha! Huno nṅe ndi tshi khou kalaha, huno nda pfa u mona na hafha, huno lutendo lwanu na vhuḍifulufheli, na zwe na vhea ngomu u tenda Mulaedza we—we nda ṅewa nga Mudzimu. Zwino, arali ho vha hu songo vha inwi noṭhe, Mulaedza wa sa ḍo ita tshiṅwe tshivhuya-vho. Ni a vhona, hu—hu tea u vha muṅwe muthu wa u U tenda. Huno tenda fhedzi Wa vha u tshi khou bva kha Mudzimu, hu khou ya u vha na muṅwe muthu wa u U tenda, inwi ni a vhona. Mudzimu o ita ṅḍila. O, O engedza ikonomi Yawe khulwane nga heyo ṅḍila, zwauri, musi A tshi khou rumela tshiṅwe Tshithu, hu na tshiṅwe tshithu henefho u ṭangana na itsho tshiṅwe Tshithu. Zwa Vhudzivha zwi fhindula kha mbidzo ya zwa vhudzivha. Zwi—zwi tea u vha nga heyo ṅḍila.

20 Ndi takalela ipfi ḷe Mukomana Gene a ḷi shumisa matsheloni ano kha thabelo, “Kha vhuhulu ha pfamo Yawe.” Ndi pfa nga iyo ṅḍila musi ndi tshi buḍekanya iyo boroho fhasi henengeo, u—u ḍa ngomu hune Mudzimu a huliswa na u ṭhonifhiwa. Huno tshifhinga tshoṭhe ni zwi vhulunge nga heyo ṅḍila. Hu sa londwi uri musi swina. . .

21 Zwino elelwani, ni songo hangwa izwi; Mukomana Leo na Gene, nga maanḍa. Zwino, ni elekanya uri Saṭhane u khou ya u tendela izwi u ya phanḍa nga ṅḍila iyi, hu si na tshithivheli? Oo, hai. Ngangoho ha nga ḍo ralo. U khou yo fhufhela ngomu, ḷiṅwe ḷa haya maḍuvha, u tou nga tshiḍumbumukwe. Fhedzi musi—musi swina ḷi tshi dzhena sa muḍalo, Muya wa Mudzimu u ḍo imisa tshiimo u lwa naḷo. Itanu dzulela u ḍiimisela ṅṭha kha thabelo phanḍa ha Mudzimu. Farelelanani. Nambatelani kha Mudzimu. Ngauri, arali ni tshi funana, zwi sumbedza uri

ni funa Mudzimu. “Nga hezwi vhatu vhothe vha do divha, uri ni vhafunziwa Vhanga, musi ni tshi funana.”

²² Huno nda elekanya, tshifhinganyana tsho fhiraho, “U imba ho nakaho! Maipfi a vhuḍi! Tshigwada tshavhuḍi tsha vhanna na vhasadzi, vhanna na vhafumakadzi; vhaswa, vha kale, na vha vhukale ha vhukati, vho dzula vhothe hafha.” Nda elekanya, “Zwo ralo, vho tea u vha nayo fhasi ngeyi Prescott, vha tea u vha fhasi hangei huno vha tea u vha na khasho thukhu ya radio nga heyo ndila.” Zwenezwo, inwi ni a vhona, izwo a zwi nga tou vha kokotolo zwe Mudzimu a vhidzela avha vhanna vhaswa u ita. Ni a vhona? Ni a vhona? Muselwa u vhidzwelewa nḍa, ni a vhona, o vhidzwelewa nḍa, zwino mushumo wanga u nḍa hafha, u vhidza. Huno zwenezwo na zwithu zwi no nga hezwi, na hune na dikuvhanganya nothe fhethu huthihi, na hune na difara, hune na ḥoḍa u alusa vhana vhanu, muḥwe na muḥwe a tshi khou lavhelesa ḍuvha liḥwe na liḥwe, vhunga iḥo la goni li tshi lavhelesa vhaḥuku vhaḥo, uri ni sa do . . . Arali na vhona tshiḥwe tshithu tsho khakheaho, zwenezwo ni vhidzela uyo muthu thungo huno na zwi rabelela, na zwithu zwi no nga hezwo. Zwi dzudzeni zwo kuna, zwi zwikhethwa, uri Muya Mukhethwa a vhe na fhethu ha u dala.

²³ Mudzimu u ya funa u loshiwa. Huno musi ni tshi Mu losha, a zwi tou vha fhedzi u imba luimbo sa zwine ra ita, fhedzi u lu imba kha muya wa u losha, inwi ni a vhona, zwenezwo ni pfa Muya Mukhethwa u tshi fhindula murahu.

²⁴ Huno ndi vhona muḥannga muhuluhulu hafha, itanu elekanya nga ha ḍuvha itsho tshigwada tsha vho muḥuku tsho dzula hanefhaḥa, vhatukana vhaswa na vhafumakadzi vhavho vhaḥuku vho dzula tsini na tsini hafha, na vahulwane, munna a hwasaho o dzula heneffho huno a sokou lila sa vhushie vhuḥuku.

²⁵ Mulandu, sedzani kha ḥamusi, vha nḍa hafha tshiḥararani, vha tshi khou tshila kha vphupombwe na vhuḍa ha shango, na zwithu.

²⁶ Huno u tou elekanya uri ni nga dikhetha na kuvhangana nga heyi ndila, hune sa Muphisalema a tshi ri, “Vhonani ndi zwavhuḍi na u takadza hani musi murathu na mukomana vho dzula vhothe nga vthuthihi. Zwi tou nga mapfura a ḥododzo e a vha a kha ndebvu dza Aroni, e a elela kha phendelo dza nguvo dzawe.” Ane, hayo mapfura a ḥododzo . . . Ane, ni a divha zwe ayo mapfura a ḥododzo a ita, a mu vbulunga u ya kha Vhuhone ha Mudzimu. Ni a vhona, o do tea u ḍoliswa nga hayo mapfura murahu ha musi a sa athu ya Vhuhoneni ha Mudzimu. Huno musi murathu na mukomana vha tshi nga dzula fhethu huthihi nga vthuthihi, zwo fanyiswa na hayo mapfura. Zwenezwo ri dzhena Vhuhoneni ha Murena, ri na iyo ḥododzo ya murathu na mukomana nga vthuthihi. *Mapfura* a fanyisa “Muya Mukhethwa.”

27 Zwino ri nga vha na ipfi ҫa thabelo ri sa athu dzhena kha u guda Ipfi.

28 Khotsi wa Ҥaḁulu, samusi murathu washu o zwi sumbedza matsheloni ano, u dzhena kha vhuhulu ha pfamo ya Murena! Zwino, Khotsi, ri limuha uri hetshi tshigwada tsha vhatu hafha, huno zwino zwine nda amba, ndi ḁo tea u zwi fhindlelela nga ḁuvha ҫa Khaḁhulo. Huno havha ndi vhana Vhau. Vha fhaḁtshedze, Khotsi, lu sa fhidzi. Fhaḁtshedza Mukomana Leo na Mukomana Gene. Ngavhe vha tshi rangwa phanda nga Muya Mukhethwa Wau, u endedza avha vhatu, samusi ri tshi ita u vha vhutendeleki kha u kovhela ha ḁuvha. Huno zwenezwo, O Muya Mukhethwa wa Mudzimu, ri endedzele kha Murwa. Zwi tendele, Murena.

29 Paḁukanya Tshinnkwa tsha Vhutshilo kha riḁe, nga kha Ipfi. Huno ri khou. . . Zwino ri limuha uri ri nndwani zwino. Ri khou vhea zwipiḁa zwa mapfumo, nnda hafha kha haya maswole, ane vha ḁo tea u lwa ngao, kha awara dzo salaho kha vhutshilo. Huno ndi a rabela, Murena, uri U ḁo vhea nga ndila yo teaho tshipiḁa tshinwe na tshinwe hune tsha tea u vha hone, hune vha nga kona u tsiredzea kha—kha swina tshifhinga tshoḁhe ҫi tshi ḁa u lwa navho. Zwi tendele, Murena. Ri a rabela Dzinani ҫa Yesu Kristo. Amene.

30 Zwino, ndi a ongolowa kha—kha u amba, ngauri a thi—a thi mushumeli o pfumbudzwaho. Ndi a ḁivha uri hu na vhatu hafha vho thanyaho, ҫalifhaho, vha ҫhalukanyo, huno vho vhetshela hezwo thungo, u ḁa hafha zwino na u ḁikwashekana, kha u ḁitukufhadza. Paulo muhulwane, muapostola, ndi elekanya nga ha maipfi awe musi a tshi amba hezwo, “A tho ngo ḁa kha vhoiwi nga maipfi a ungedzaho a munna, ngauri nenefho ni ḁo vhea lutendo lwanu kha hezwo, fhedzi ndi ḁa kha vhoiwi nga maanda a Muya.” Ni a vhona, zwithu zwihulwane zwe a ḁivha uri u nazwo, o zwi vhetshela thungo. Huno ndi pfa haya matsheloni, vhunga munna hafha, vhunga Mukomana Hughy na khaladzi, mudededzi hafha u bva kha midavhini ya vhufunzirunwa, huno na vhunzhi ha vhoiwi vhatu vhane no thanya na u ҫalifha nga maanda; huno ndi—ndi pfa ndi mutuku nga maanda u ima hafha ndi si na pfunzo yo engedzeaho u fhira ine nda vha nayo, phanda hanu. Fhedzi ndi. . . Huno zwenezwo na u vhona zwauri vhoiwi vhatu, nga u ralo, ni—ni ḁo ḁitukufhadza kha izwo zwithu, na zwi vhetshela thungo, huno na dzula fhasi na thetshesha muthu ane a kondelwa u ḁivha ABC’S dzawe, izwo zwi ita vhatu vhahulu kha vhoiwi. A si hoyo ane a bvisa mahada awe nnda, huno a bvela nnda na. . . Ndi hoyo ane a nga ḁitukufhadza.

31 Ndi elekanya, mvumbo, i kaliwa nga. . . munna, hu si nga misipha tshandani tshawe kana nga mavhadzi zwandani zwawe, fhedzi nga khophola kha magona a vhurukhu hawe he a rabela. Ndi elekanya uri izwo ndi zwine zwa ita munna.

³² Zwino ndi ṭoda u vhala, haya matsheloni, zwiṅwe zwa Bivhili. Nahone ndi takalela Iphi. A ni ralo? [Tshivhidzo tshi ri, “Amene.”—Mudz.] Zwino ro no losha Murena, nahone ri ḑo isa phanḑa na U mu losha. Zwino kha ri Mu loshe sa—sa Banga ḑi fhiraho ḑa mutsheahoṭhe, samusi ḑi tshi tshimbila nga kha riṅe, u wanulusa hune ra ima hone.

³³ Huno ndi—ndi a dzula, ngauri hafha ndi huṅwe fhethu hune nda pfa uri ndi nga—ndi nga funza zwithu zwine nda ṭoda u amba haya matsheloni. Huno zwenezwo, a hu na zwiṅwe, Mukomana Leo na Gene, na vhaṅwe, vha ḑo—vha ḑo ita ṅḑowe-ṅḑowe khazwo, musu ri tshi ṭuwa, huno u ḑo bvisela dzimbuno ṅḑa samusi ndo mu pfa nga vhulenda a tshi zwi bula kha mulaedza wawe matsheloni ano. Zwauri, u a zwi fara hezwo. Fhedzi ni nga si zwi ambe kha puḑatifomo nga heyi ṅḑila kana kha dzone dzitheiphi, fhedzi, ni a vhona, itani dzula fhasi ni zwi gude. Itanu dzulela u zwi guda, hafhu na hafhu. Zwi a konḑa u pfesesa. Vhathu vhanzhi vha a Zwi pfela thungo! Huno no vha ni tshi zwi ḑivha, sambi—sambi ḑiṭuku, zwi tou—zwi tou u ralo kha vhathu vhoṭhe? Zwo dzulela u vha ngauralo.

³⁴ Arali vha songo kona u pfesesa Murena washu na Mutshidzi, Yesu Kristo, (na vhaapostola Vhawe, ni a vhona) zwenezwo ri lavhelela hani u Zwi pfesesa nga ḑino ḑuvha, inwi ni a vhona. O ri, U ḑo amba zwithu zwine zwa vha tswititi, inwi ni a ḑivha, huno O vha a sa ḑo zwi ṭalutshedza. O vha a tshi ḑo sokou tou zwi amba. O ri, vhunga u ita tsumbo, “ṅḑani ha musu ni tshi ḑa ṅama ya Murwa muthu na nwa Malofha Awe, a ni na Vhutshilo kha inwi.”

³⁵ Zwino mini, zwino mini arali—mini arali dokotela o vha o ima tsini, kana muongi kana tshiṅwe tshithu, kha hetsho tshivhidzo, nga heḑo ḑuvha, tshe A vha a tshi khou amba natsho? Zwo ralo, vha ri, “Hoyu Munna ndi ḑidyavhathu, ni a vhona, u ṭoda ri tshi nwa Malofha Awe.” Ni a vhona, Ha ngo vhuya a zwi ṭalutshedza. O sokou zwi amba. Fhedzi nga murahu, Paulo a ḑa a zwi bvisela khagala, zwo vha zwi hani u dzhia tshilalelo, inwi ni a ḑivha, “u ḑa ṅama Yawe na u nwa Malofha Awe.” Huno ngauralo O sokou tou amba hezwo zwithu.

³⁶ Huno mafhedziseloni, mafhedziseloni azwo, vhaapostola ḑinwe ḑuvha, na nga murahu ha mvuwo, ho vha hu na muṅwe we a vha o gogoḑela kha shaḑa Lawe, Yohane we A mu funa. O vha e muṭhannga. Huno A ri, “ṅdi mini kha vhoiṅwi arali uyu munna a tshila u swikela ṅdi tshi vhuya?” Ha bva nyambo vhuḑati havho, ya uri Yohane o vha a sa khou—o vha a sa khou ya u fa u swika Yesu a tshi vhuya. Yesu ho ngo amba hezwo. O sokou, zwe A amba, “ṅdi mini kha vhoiṅwi arali a tshila?” Huno zwenezwo, a hu na zwiṅwe, ni vhala kha—kha Iphi ḑashu, nga ṅḑila ye—ye Mudzimu zwenezwo. . . Izwo zwo ambiwa hu na ndivho. Hezwi zwithu zwoṭhe zwi na ndivho. Mudzimu o dzhia onouḑa Yohane muswa huno a mu takulela ṅṭha Muyani, huno a vhona u ḑa

Hawe, a dzhena nga kha—kha tshikhathi tshi daho. Ni a vhona, a ri, “Ndi mini kha vhoiwi arali a tshila?” Ha ngo mu lindelisa, lwa nama; fhedzi—fhedzi Ipfi le A amba nga khae, lo disa riṅe kha tshino tshikhathi tshine ra vha khatsho zwino, inwi ni a vhona. Ngauralo, zwoṅhe zwi shumisana u itela zwivhuya.

³⁷ Kha Vharoma, ndima yo dowealeho nga maanda, ndi toda u dzhia ndi—ndimana dzi si gathi hafha, huno ndimana mbili dza u thoma kana tharu, ndimana mbili, ndi elekanya uri ndi zwenezwo, huno nda vhala. Huno, kha hezwi, nda lingedza u Zwi talutshedza lwa khwine lune nda divha uri hani, nga thuso ya Muya Mukhethwa. Vharoma, ndima ya vhu12.

Ndi a ni kwengweledza zwenezwo, vhashu, nga dzikhathutshelo dza Mudzimu, uri ni nekedze mivhili ya vhoiwi tshidzimu tshi tshilaho, tshikhethwa, tshi tangedzeaho kha Mudzimu, ine ya vha tshumelo yaṅu i tangedzeaho.

³⁸ Ndo elekanya uri izwo zwo naka nga maanda kha hetshi tshigwada haya matsheloni, zwe na vha no no ita. Zwino, “Huno,” huno ndi litanganyi, sa zwine nda pfesesa.

Huno ni songo divhambedza na vha shango lino: fhedzi ivhani vha shandukiswaho nga u vusuludzwa ha muhumbulo waṅu, uri ni kone u sumbedza uri ndi zwifhio zwi re zwavhuḍi, huno lu tangedzeaho, huno lwo fhelelaho, lufuno lwa Mudzimu.

³⁹ Izwo ndi zwine roṅhe ra toda u ita, ndi, “Ni songo divhambedza na shango lino, fhedzi ivhani vha shandukiswaho nga u vusuludzwa ha muhumbulo waṅu, u ita lwo fhelelaho na lu tangedzeaho lufuno lwa Mudzimu.” Zwino ngauri ro no tshidziwa, sa zwine ra vha zwone; huno na zwa uri ro dadzwa nga Muya Mukhethwa, sa zwine ra vha zwone; zwino ri toda muhumbulo we wa vha u kha Kristo, uri u vhe kha riṅe, uri ri kone u shandukiswa u bva kha zwithu zwa mvelo zwa vhutshilo, huno ra diswa kha u ita lufuno lwo fhelelaho lwa Mudzimu, nga tshandukiso, ya Muya wa Mudzimu, nga Ipfi Ҫawe.

Zwino ṅhoho yanga ndi: *Maanda A Tshandukiso.*

⁴⁰ Ndi nga sia Bivhili yanga hafha. Zwino, zwo vha zwi tshi anzela u rali, minwaha yo fhiraho, musi ndo vha ndi muṅhannga vhunga havha vhanna, ndo—ndo vha ndi sa tei u dzudzanya fhasi Maṅwalo anga na—na zwithu musi ndo vha ndi tshi khou guda. Fhedzi zwino samusi ndi tshi khou aluwa, mulandu, ndi fara kha nṅe kubugu kuṅuku. Huno—huno musi ndi tshi wana tshiṅwe tshithu, mulandu, ndi a tshi talatadza fhasi, tea u tshi vhea kha Luṅwalo. Huno ndi tshi anzela u, nda ndi tshi tou vha na uyo mutaladzi wa Maṅwalo hanefha kha muhumbulo wanga, nda ndi tshi tou tselo fhasi.

⁴¹ Fhedzi, khonani dzi funeaho, a thi tsha vha muswa vhunga vhoiwi noṅhe, haya matsheloni. Fhedzi ndo aluwa, huno ndo no

vha kha nndwa nnzhi dzi konḁaho, ni a vhona; huno, nga u fhira kha hedzo nndwa dzi konḁaho, zwi ni ḁisa hune na vha hone haya matsheloni. Ni a vhona? Ngauralo, ndi na ngoho ya uri ni a pfesesa hezwo. Mudzimu o mbea nga kha khazwo, uri vhutshilo hanga vhu vule nḁila, u ri “*iyi* ndi Yone, ni a vhona,” zwenezwo noṱhe ni gidima nga kha iyo nḁila. Fhedzi phanḁa hanga, ho vha hu na muṱwe muthu o vulaho nḁila uri ndi tshimbile. Ni a vhona? Huno ri vula nḁila, muṱwe a tshi itela muṱwe. Huno samusi ni tshi vhona, tshinwe tshifhinga, mutshimbili wa kale a tshi khou aluwa, huno na mavhadzi u mona nae, huno vhunga Paulo o amba tshinwe tshifhinga, “Ndi fara kha muvhili wanga mavhadzi a Yesu Kristo.” Inwi ni a vhona? Nga nḁila ye Timoteo a sedza kha ayo mavhadzi, ndi humbulela, e na u ḁhonifha, samusi o zwi kumedza kha Timoteo muswa.

⁴² Zwino, “tshandukiso.” Ndo vha ndi tshi anzela u shuma kha Public Service Company, he ra vha ri na dziṱhirantsifoma, huno na shandukisa. Zwino ipfi ndi, ipfi ḁi amba, kha lone ḁine, tshinwe tshithu vhunga. . . U *shandukisa*, zwi amba “tshinwe tshithu tsha shandukiswa, tshinwe tshithu tshine tsha shandukiswa u bva kha tshinwe tshithu u ya kha tshinwe.”

⁴³ Huno samusi ndi tshi khou ṱoḁa u amba, lwa miniti i tevhelaho ya fuiṱathanu kana awara, kha—kha tshandukiso, ndi ḁo takalela u—u shumisa heḁi ḁinwalwa. Huno ndi—ndi nga amba zwinwe zwithu, ngomu hafha, zwine zwa pfala zwi zwisili nga maanḁa. Huno vhunga sa Mukomana Leo a kha ḁi bva u amba, “ḁi dzhieni huno ni gude u mona Naḁo, lwa tshifhinganyana.” Ni a vhona, itanu elekanya nga Haḁo lwa tshifhinganyana.

⁴⁴ U *shandukisa* ndi u “shandukiswa wa ita tshinwe tshithu tsho fhambanaho.”

⁴⁵ Vhunga bu—buluvhulu, ḁi shandukiswa u bva kha buluvhulu u ya kha tshidula. Ni a vhona, nga tshinwe tshifhinga, lo vhonala vhunga kukozwana, ḁi tshi bambela u mona hoṱhe, ḁi—ḁi na ṱoho na mutshila waḁo, huno tshinwe na tshinwe tsho vhonala vhunga ku—kukozwana. Zwenezwo, nga murahu ha tshifhinganyana, ḁa thoma u xelexwa, ḁi xelexwa nga mutshila, huno ḁi—ḁi a shandukiswa u bva kha luṱwe lushaka lwa tshipuka u ya kha luṱwe.

⁴⁶ Ndi elekanya uri izwo ndi zwe Paulo a tea u vha o vha e nazwo kha muhumbulo wawe, musi a tshi ri, “Ivhani vha shandukiswaho nga u—nga u vusuludzwa.” Kha ri vhone, irini izwo ndi zwi wane nga nḁila yone. “Huno ni songo ḁivhambedza,” ni a ḁivha uri u *ḁivhambedza* ndi mini.

. . . ni songo *ḁivhambedza* na vha shango ḁino: fhedzi
ivhani vho shandukiswaho nga u vusuludzwa ha
muhumbulo wanu, . . .

⁴⁷ “U vusuludzwa ha muhumbulo wanu.” Zwithu zwe na vhuya na elekanya ngazwo, u vha zwavhuḁi, vhetshelani hezwo thungo

huno ni shandukiselwe kha tshinwe tshithu; zwe na vhuya na vha nga tshinwe tshifhinga, kha zwine na vha zwino. Ni a vhona?

...nga u vusuludzwa ha muhumbulo wanu, uri ni kone u sumbedza...zwi re zwavhudi, huno lu tanganedzeaho, lwo fhelelaho, lufuno lwa Mudzimu.

⁴⁸ Oo, hezwo ndi zwine rothe ra toda u divha, uri zwi itwa hani. Ni a vhona? Ri hafha, ri a Mu funa; O ri tshidza, zwino ri toda u divha uri ri fanela u itani. Huno ri khou lingedza u dzhia liga lituku haya matsheloni, u tou takutshela ntha zwiṭukunyana. Tshinwe tshifhinga ri tea u rwa zwithu zwine. . . Ni tou farelela kha zwiṭuku. . . u swika ri tshi vhona uri zwi fhedza zwo vha mini.

⁴⁹ Zwino kha Genesi, ndima ya u 1, “Muya wa Mudzimu wo alama nga ntha ha maḍi.” Ri limuha uri maḍi. . .Huno—huno Bivhili yo ri, “U rangani murahu hangei,” zwauri, heli, “shango lo vha li si na tshivhumbeo, nahone hu si na tshithu.” Ho vha hu si na tshithu fhedzi nga nnda ha swiswi la ndado. Huno—huno tshivhumbeo tsho vhihahho hani tshine la tea u vha lo vha khatsho. Hu si na tshithu nga nnda ha swiswi nga hangei, hu si na tshedza kana tshinwe tshithu, huno mugero wa maḍi, huno ila naledzi i tendelekaho ya thwista u mona na u mona na dziobiti nnda henengei huṅwe fhethu. Hu tea u vha u—u lemelwa huhulwane ha—ha—ha tshinwe tshithu tsho xela, vhunga zwo ralo, nga si kone u wana ndila yayo.

⁵⁰ Huno izwo ndi zwine ra vha zwone musi ri tshi vha naledzi dzi tendelekaho, kule ha Mudzimu, ri tshi tou vha ri si na fhulufhelo, ri si na Mudzimu; ri si na, ri tshi sokou tou elela u mona, nnda swiswini, ri sa divhi musi ri tshi. . .hune ra khou ya hone.

⁵¹ Huno Mudzimu a dzhia iyo ndado khulu ya swiswi, huno a i shandukisela kha ngade ya Edeni, ni a vhona, nga Iphi Lawe. Ndi nga ndila ine ra shandukiswa, nga Iphi la Mudzimu. Musi Mudzimu a tshi ri, “Kha hu vhe na tshedza,” huno itsho tshileme tsha tsiko nnda ngeo tsha da nga hangeno ngomu u mona na divha, huno ya thoma u rivoḷuva na divha, huno ya vha ngade ya Edeni ngauri yo thetshesela Iphi la Mudzimu. Yo ita lufuno lwo fhelelaho lwa Mudzimu, ngauri yo shadukiswa u bva kha ndado, u ya kha ngade ya Edeni, nga Iphi la Mudzimu.

⁵² Zwino hezwo ndi zwine ro dela zwone. Ndi Mulaedza wanga, wo vha nga u ralo tshifhinga tshothe, ndi Iphi la Mudzimu. Ri tea u farelela kha Hezwo hu sa londwi zwiṅwe zwithu zwi no itea. Tshifhinga tshothe dzulani na helo Iphi. Misi yothe sedzani zwiṭuṭuwedzi na zwivhangani zwanu, arali zwi tshi ya nga Iphi la Mudzimu. Arali zwi songo ralo, zwi litsheni zwo ralo. Ni a vhona? Fhedzi arali zwi na Iphi la Mudzimu, huno zwi tshi tshimbilelana na Iphi la Mudzimu, zwenezwo, izwo, ni farelela kha hezwo.

53 Zwino Mudzimu tshinwe tshifhinga. . . U tou nga tshigwada tshapu tshituku hafha mats Sheloni ano. Ha tou sokou zwi tendela uri zwi sokou vuwa zwo itea, U tendela, Mudzimu. . . Ndi ri ne vhane ra dzhena kha u dzhaya. Mudzimu na khathihi ha vhi kha u dzhaya. U tou zwi amba, huno—huno zwi khou ya u ralo. Ngauri, musi A tshi amba tshinwe tshithu, tshi tea u ralo. Zwi kho tou ya u ralo! U, U zwi tendela zwa dzhia tshifhinga tshazwo. U tendela. . .

54 Vhana vha Vhaheberu, idzo mvumbo dza Luñwalo dzi ðivheaho nga maanĀa, dze dza vha dzo imela Ipfi la Mudzimu u vha ngoho, dzo ri, “Mudzimu washu u a kona uri bvisa kha iyi nando ya mulilo. Naho zwo ralo, ni a vhona, a ri nga gwadameli tshifanyiso, ngauri zwi lwa na Ipfi, ni a vhona. Nangwe, arali A ri vhulaha, U do ri vusa hafhu, inwi ni a vhona.” Ni a vhona, huno vha. . . O vha tendela u tshimbila u swika kha mathomo a heyi nando khulwane, huno a dzhena khayoy, murahu zwo vhonala u ngari Ha ngo vhuya a zwi dzhiela nzhele, u nga ri O vha a songo vha lavhelesa na khathihi. Fhedzi u dzula O lavhelesa, naho zwo ralo. U dzula o lavhelesa hezwi.

55 Zwino Mudzimu a ri, “Kha hu vhe na tshedza.” Huno minwaha ya zwigidi zwa rathi yo dzhia iyi Edeni u vha hone, huno ri a funzwa kha Luñwalo, “Ngauri ðuvha lithihi kha lifhasi ndi. . . kana—kana—kana ndi minwaha ya tshigidi, kha Mudzimu; minwaha ya tshigidi kha lifhasi, ndi ðuvha lithihi kha Mudzimu.” Ngauralo zwo dzhia minwaha ya zwigidi zwa rathi u ita heli lifhasi, na u li ðisa kha Edeni. Fhedzi, inwi ni a vhona, ho vha hu Mudzimu, ene Muñe muhulwane wa vhuṭali hothe, huno O—O vha e nazwo kha muhumbulo Wawe zwe a vha A khou ṭoda u ita.

56 U tou fana na munna we a fhaṭa hetshi tshigarikana, musi munna we a. . . Musi vhoiwi vharathu hafha vhe na ola iyi phakha, nga ndila ye na vha ni tshi do i ita ngayo, zwo vha zwi kha muhumbulo wapu, no dzulela u shumela ilo bono nĀa.

57 Ndi nga ndila ye Mudzimu a ita nga shango. O shuma; zwo vha zwi kha muhumbulo Wawe. Huno, arali na dzhiela nzhele, zwi da vhunga u ðibvedza, u nga ri O vha a tshi guda zwo engedzeaho tshifhinga tshothe, a tshi ita tshinwe tshithu tshihulwane na u vha tshihulwane. Fhedzi, ni a vhona, O vha nṭha hazwo zwothe, huno a tou zwi tendela u ðibvedza nṭha nga iyo ndila, inwi ni a vhona. Tshinwe na tshinwe A thoma u tshi ðisa kha lifhasi, u bva kha vhutshilo ha zwimela, na khovhe, na zwiñwe-vho; zwa da kha zwiñoni, na zwipuka; huno zwenezwo tshinwe tshithu kha tshifanyiso Tshawe Ene muñe, munna; huno a ima henefho, ni a vhona, ngauri zwo vha zwi nṭha kha u khunyeledza Hawe, ha zwe A vha a tshi khou ṭoda.

58 Ndi ndila ine na thoma, vhunga hetshi tshigarikana. Ni nga di vhea muhangambwa fhasi, huno na ri, “Naa ni khou itani?”

Vhunga vhoiwi, musi nothe ni tshi sudzulusa matombo a u thoma kule u bva kha iyi khona hafha. “Naa ni khou itani?” Ni a vhona, a zwi ngo vhonala u nga zwi do vhonala nga ndila ine zwa vhonala ngayo zwino. Zwi vhonala sa Edeni thukhu, ngauri zwo vha zwi kha muhumbulo wanu zwine na tea u ita, huno na tou bvela phanda na u zwi shuma.

⁵⁹ Zwino ri toda u shandukiswa, rine vhone, nga u vusuludzwa ha mihumbulo yashu. Ni a vhona, hu si zwine ra vha nazwo kha lino lifhasi, zwine ra khou ya u toda kha lino lifhasi; fhedzi zwine ra khou da khazwo, kha shango line la kha di do da. U shandukiswa nga u vusuludzwa ha mihumbulo yashu!

⁶⁰ Zwino, minwaha ya zwigidi zwa rathi, Mudzimu o dzhia u ita hezwi, huno ri vhona kha Genesi 1. Naho, zwino ri vhona uri, kha hezwi, Mudzimu o vha—o vha e na tshitutuwedzi tse A toda u tshi khunyeledza.

⁶¹ Huno vhatu vhanzhi, kha u funza Genesi, hafha murahu kha ndima ya 1 na ya vhu2, na ndima ya vhu3, nga maandesa, “Zwi vhonala u nga ri Mudzimu O di dovholola. Kana O ri, A ya phanda huno a amba zwithu zwothe zwe A ita. Oo, nga ndila ye A. . . ‘Kha hu vhe na tshedza, kha hu vhe na *hetshi*, huno kha hu bvelele,’ huno ho vha hu si na tshithu na tshithihi.” Ho vha hu si na tshithu. Ho vha hu si na tshedza. Ilo—ilo shango la kale lo vha li kha di papamala nda ngei kha ilo swiswi, lo tibiwa nga maḍi. Fhedzi, ni a vhona, O vha o no amba Iphi Lawe, huno zwenezwo ndi he A vha a tshi khou amba.

⁶² Zwino ri dzhiela nzhele hafha kha Genesi 1, A ri, “Huno A vhumba muthu nga tshifanyiso tsha Ene Mune, kha vhuvha ha Ene Mune, kha tshifanyiso tsha Mudzimu a ita Ene (A ita) ene, wa tshinna na wa tshisadzi.” Ni a vhona, O vha a tshi khou ita munna, O tou amba Iphi. Huno ri wanulusa, nga murahu ha maḍuvha manzhi Awe o no fhira, khaḥwe minwaha ya maḍana na maḍana, ho vha hu kha di vha hu si na muthu wa u lima mavu. Hu si na muthu wa u lima mavu, zwenezwo Mudzimu a vhumba muthu buse la mavuni. Ni a vhona, O vha o amba Iphi, huno zwenezwo Iphi lo do tea u itea.

⁶³ Zwino, musi O amba u ri, “Kha hu vhe na tshedza,” khaḥwe hu nga vha na minwaha ya maḍana, khaḥwe minwaha ya maḍana a malo, hu sa athu vhuya ha vha na tshedza, fhedzi zwo da zwa khunyelela ngauri Mudzimu o amba ngauralo.

⁶⁴ Huno Mudzimu u khou yo vha na Tshivhidzo, a thi na ndavha uri ndi zwikhathi zwi ngana zwa swiswi zwine ra fhira khazwo, huno na zwiḥwe-vho zwo engedzeaho. U khou ya u vha na Tshivhidzo tshi si na dondo kana vhadzi, kana ri tshipida tshatsho kana hai, ngauri O vha o no zwi amba uri zwi khou ya u bvelele. Zwi khou yo vha henefho.

⁶⁵ Huno—huno O laya, u—u shandukisa u ya kha vhutshilo ha zwimela huno vhutshilo vhuḥwe na vhuḥwe vhune A bveledza.

O amba haya maipfi, u nga, “Kha hu vhe na muri wa mutshevho. Huno kha hu vhe na muri wa muoki. Kha hu vhe na mupfa.”

⁶⁶ Sedzani fhasi kha phanga, hune ra dzula hone hafha Tucson. NnĀa henengei, henevho ndi kakituse, kakituse ya u fhufha, tshaka dzothe dza kakituse. Miniti ya furaru u bva henevho, ndi mupaini wa Sherman ntha kha thodzi ya thavha. Zwino, heyi kakituse a i nga aluwi ntha *henengei*, nahone hoyu mupaini wa Sherman u nga si aluwe fhasi *hafha*. Zwino, ho vha hu gai Vhuthali he ha thavha mbeu? Ni a vhona, ho do tea u bva huwe fhethu. Ho vha hu Ipfi la Mudzimu, “Kha hu vhe,” huno zwa ralo.

⁶⁷ Zwino, ri wanulusa uri hezwi zwothe (nga murahu ha musi O no zwi ita, a tshi zwi shandukisa kha lushaka lwazwo na vhutshilo hazwo, huno—huno zwo vheva zwothe ngomu nga Ipfi la Mudzimu, Musiki), zwothe, ri wanulusa uri, hezwi zwothe zwo fhedzisela ngei kha dzihedikota, i no vhidzwa ngade ya Edeni; huno Mudzimu a vhea murwa Wawe, na muselwa wa murwa Wawe, khayoythe. Ni a vhona? Heyi tsiko khulu, ni a vhona, O vha a na mbuno u itela zwone. O ita tshinwe na tshinwe nga ndila yo nakaho! O ita maluvha, huno na vhutshilo, na zwiŋoni; huno ho vha hu si na lufu, hu si na tshivhi, hu si na matungu, hu si na vhulwadze. Huno zwenezwo hezwi zwithu zwothe zwa yo fheledza kha hedikota nthihi khulwane, ye ya vha ngade ya Edeni.

⁶⁸ Huno henevho A vhea murwa Wawe, Adamu, huno na muselwa wa Adamu, mufumakadzi. Zwino ni nga di ri, “Ho vha hu mufumakadzi wawe.” Nga khonadzeo o vha e mufumakadzi wawe, fhedzi o vha a sa athu. . . a sa athu tou vha mufumakadzi wawe zwezwo.

⁶⁹ Vhunga kha Luŋwalo, ri wanulusa uri, he la ri, “Yosefa, iwe murwa wa Davida, u songo ofha u di dzhiela Maria mufumakadzi wau, ngauri izwo zwe a dihwala ngazwo ndi zwa Muya Mukhethwa.” Ni a vhona? Zwino o vha a mufumakadzi wawe musi a tshi ita pfulufhedziso ya u mu mala, kana ya u mu vhang; fhedzi naho zwo ralo o vha a si mufumakadzi wawe, zwenezwo, ngauri o vha a sa athu mu divha sa mufumakadzi.

⁷⁰ Ngauralo ndi nga ndila ye zwa vha zwi ngayo hafha, tsho itisaho uri ndi ri, “Murwa wa Mudzimu na muselwa wawe.” Adamu o vha a sa athu divha mufumakadzi wawe sa mufumakadzi, naho zwo ralo ho vha hu mufumakadzi wawe, nga khonadzeo. U tou nga Tshivhidzo zwino, na Kristo.

⁷¹ Zwino, zwenezwo, zwothe zwo vha zwi tshi nga awela, ngauri dzothe mbeu dza Ipfi la Mudzimu lavhuqi, dze A vha o amba, dzo bveledza zwa lushaka lwa dzone dziŋe. Lifhasi la bvelela, ho vha hu na tshedza. Ho vha hu na u penya ha divha musi A tshi tendela divha u penya. Zwino ndi ngani O ita uri divha li penye? O vha e nazwo kha muhumbulo Wawe,

ni a vhona, zwauri, arali ðuvha ҫa sa penya, ҫiluvha ҫi nga si aluwe, ҫe A amba uri ҫi vhe hone. U ita tshinwe na tshinwe u swikelela ndivho yatsho, tshinwe na tshinwe tshine tsha vha tshone. Vhunga muri, u anwa inwe thoro, kana u anwa apula. U ita mutshelo wa ngade, na zwinwe-vho. Zwothe ndi zwa ndivho Yawe. Huno tshinwe na tshinwe tsho do tea u bevelela, huno O vha o tshi amba. Zwino tshithu tshi tshothe tshe A do tea u ita, nga murahu ha u tshi amba, O . . . tshi amba, kha ndi ralo. O vha a tshi nga awela, ngauri O vha o no tshi amba, huno ndi zwothe zwe zwa tea u bevelela ngauri O vha o zwi amba. A thi divhi uri ndi zwingafhani zwe ҫa tea u fhira khazwo musi ҫi sa athu bevelela, ndi vhangana vha no hana na tshinwe na tshinwe-vho. Fhedzi ҫo do tea u bevelela, ngauri O ri ҫi do bevelela. O vha o ҫi amba.

⁷² Tshithu tshithihi nga ha u vha na Tshivhidzo hafha maduvhani a u fhedzisela. U khou ya u vha na Muselwa. “U a kona kha haya matombo u vusela vhana kha Abrahamu.” Arali ra sa Mu tevhela, U do wana munwe muthu ane a do Mu tevhela. Ni a vhona? U khou ya u vha Nayo, ngauri O no di zwi amba. Tshinwe na tshinwe tshine A amba, tshi tea u vha nga iyo ndila. Zwi nga si shanduke. Zwi tea u bevelela nga iyo ndila, ngauri O ri zwi do ralo.

⁷³ Huno hezwi zwithu zwihulu zwe A divha uri zwi do da zwa vuledzea, nga murahu O—O no zwi amba, O vha a tshi nga awela. Tshinwe na tshinwe tshi fhasi ha ndango! Mbeu Yawe yo vha i Iphi Lawe, huno Iphi Lawe ndi mbeu. Yesu o ri yo vha yo ralo. Huno tshinwe na tshinwe tshi do luga, ngauri O no ri i bevelede lushaka lwayo, u shandukisa fhedzi zwa lushaka lwayo. Ni a vhona, Iphi Lawe ҫo do tea u vha ҫa lushaka Lwaҫo. Arali O ri muri wa “mutshevho,” O vha a sa khou amba mutshevho na muouku zwo tanganyiswa fhethu huthihi. O amba muri wa mutshevho *hafha*, huno na muri wa *muouku* hafha, tshinwe na tshinwe tshi kha vhuimo hatsho.

⁷⁴ Oo, arali ro vha ri tshi nga tou guda hezwo fhedzi, uri ndi tshipida tshifhio tsha Iphi tshine ra vha tshone, ri tea u dzhia fhethu hashu, hu si na ndavha tshine tsha vha tshone.

⁷⁵ Ndi elekanya nga ha khaladzi mutuku hafha kha tshidulomilinga, tshinwe tshifhinga, uri ndi ngana thabelo dzi fhulufhedzeaho dzo no itwaho khazwo. Zwenezwo a ri pfesesi, ngauralo ri tou zwi kumedzela kha Mudzimu. Huno nga . . . Ndi ҫiluvha hafha vhuikati hanu, nga vhuqi hawe na tshinwe na tshinwe. Ni a vhona, zwauri ri nga vuwa nahone ra mona-mona, nga ndila ye a vha a tshi nga tama u ita izwo, naho zwo ralo ndi wavhuqi nga ndila ine a dzula. Ndi dzulela u tutuwedzea u lavhelesa musidzana mutuku, ni a vhona, ngauri u . . . Rothe ri a tenda kha phodzo. Ro no vhona Mudzimu a tshi ita madembe ano fhira aya nga kule, ni a vhona. Huno u a zwi divha hezwo, nae, ni a vhona, fhedzi u a funa u dzhia fhethu hawe.

76 Ni a vhona, tshinwe na tshinwe tshine tsha vha tshone, ndi zwine ra ʒoda. Huno ndi a tenda ho vha hu Davida, o ri, “Ndi nga lamba nda vha methe nduni ya Murena, u fhira u dzula madenndeni na vhavhi.” Inwi ni a vhona, hu si na ndavha zwine zwa vha zwone, “dzhia fhethu hanga.”

77 Tshinwe tshifhinga ni tea u ɗifhandekanya na tshinwe na tshinwe tshi re tshavhuɗi kha lifhasi, kha inwi, u dzhia vhuimo he Mudzimu a ni vhidzela hone khaho. Ndi a kholwa ni a vhala vhukati ha mitaladzi, zwine nda khou amba. Ni a vhona? Tshinwe tshifhinga muthu wavhuɗisa kha lifhasi, ni tea u khaɗana nae; huno na dzhia vhuimo haɗu kha Kristo, kha hune Mudzimu o ni vhidzela hone. Ni a vhona? Fhedzi naa Mudzimu u khou itani? U ni shandukisa kha zwe na vha ni zwone. Khaɗwe nwananyana kana murwa, kana tshinwe na tshinwe tshine tsha vha tshone, u bva kha muɗa u funeaho tshinwe tshifhinga, U ni vhea huɗwe fhethu. Ngauri, ndi ndila Yawe ya u zwi ita, ni a vhona, nga u vusuludzwa ha mihumbulo yaɗu, u thetshelesa Ipfi la Mudzimu, hu si na ndavha zwine mutengo wa vha zwone. Ni a vhona? Hezwi zwithu a zwi ɗi . . . A zwo ngo vhidza . . .

78 Ndamulelo yashu yo vha i si tshithu tsho leluwaho, ho vha hu Murwa wa Mudzimu we a ɗo tea u ri fela. Ni a vhona? A si . . . Zwithu zwa ndeme zwi ɗa na mutengo muhulwane.

79 U ɗisa hoyu Mulaedza, zwo vha zwi songo leluwa. Ni a vhona? Hai, a zwo ngo ralo. Ndo ɗo tea u ɗutshela tshinwe na tshinwe tshe tsha vha tshi tshavhuɗi kha nɗe, na vthath vhangana nɗe muɗe, muɗwe na muɗwe. Fhedzi ni a vhona vhundeme hazwo ndi mini, inwi ni a vhona, ndi u ita lufuno lwa Mudzimu. Huno u ita izwo, ndi tshi zwi ɗivha uri ho vha hu na tshinwe tshithu kha nɗe, musi vho vha vha tshi anzela u ri . . . Zwo ralo, vho vha vha tshi khou ya u mpandela; vho elekanya uri ndo xedza ɗhalukanyo yanga. “Ndi tshi lovhedza nga Dzina la Yesu Kristo, zwi tshi fhambana na tshivhidzo. Huno na hezwi zwithu zwoɗhe!” Vha ri, “U a penga.” Fhedzi, inwi ni a vhona, hu si na ndavha zwe vha amba, hu na tshinwe tshithu tshi no tea u itwa. Huno Mudzimu u tou dzhia muthu, a mu fara nga tshanɗa Tshawe, huno a ri, “Ita itshi,” huno na tshi ita.

80 Hu nga vha ho vha mutengoɗe kha Paulo Mukhethwa; o funzwa fhasi ha Gamaliele, mudededzi muhulwane wa ɗuvha. Huno na u ɗa fhasi, tshithu tshenetsho tshe a tshi vhidza tshipengo, zwithu zwe a elekanya uri ndi zwithu zwo vhfhesaho zwe zwa vhuya zwa itea kha tshivhidzo, u a ɗa u mona nazwo a vha tshipiɗa Tshazwo. Zwithu zwi songo ɗowelehaho! “Huno na nga ndila ine Mudzimu a shuma nga ndila dzi mangadzaho, dzisili, ndila dzi sa pfesewiho, zwimangadzo Zwawe u ita.”

81 Musi Mudzimu o no zwi amba, O ɗivha uri Ipfi Lawe lo vha li mbeu; huno lo vha li tshi nga, li tshi nga bveledza zwa lushaka lwaɗo. Zwino, lo vha lo laiwa fhedzi u bveledza zwa

lushaka lwaҫo, huno ҫi ҫo dzulela u ita hezwo arali munna a sa dzhenelela.

⁸² Huno ngauralo na Tshivhidzo tsha Mudzimu huno na tshiñwe na tshiñwe-vho, tshi ҫo bveledza zwa lushaka lwatsho vhunga zwo ralo mathomoni, arali vho rathiolodzi vha songo dzhenelela kha iҫo Ipfi, vha tshi lingedza u ҫi vhea huñwe fhethu, kana tshiñwe tshithu. Mudzimu o ҫi amba. Huno hu si na ndavha uri vha nga kona u gumafhi, vha lingedza u ҫi tshinya na u ҫi dzhenelela, na zwiñwe-vho, ҫi khou ya u bveledza zwa lushaka Lwaҫo. Hu tou vha hu si na tshithu tsha u ya u ҫi thivhela.

⁸³ Ndi a kholwa a thi pfali u nga ndi khou zhambela kha vhoiñwi noҫhe. [Mukomana Branham u dzudzanya khudzaipti zwavhuҫi—Mudz.] Naa izwo zwi nҫhesa? [Tshivhidzo tshi ri, “Hai.”]

⁸⁴ Huno, vhonani, zwino ri vhona tshiñwe na tshiñwe tshi kha ngona. Mudzimu o zwi amba, huno O ri, “Kha hu vhe, kha hu vhe. Huno kha hu vhe na Edeni. Kha hu vhe na maluvha o nakaho. Kha hu vhe na murwa Wanga, nga tshifanyiso Tshanga Nҫe muҫe, a ime nga henefho ngadeni ya Edeni, huno muselwa wawe a ime nga thungo hawe.” Oo, nga nҫdila ye zwa naka ngayo, zwe izwo zwa vha zwi zwone. Huno Khotsi, O vha e Khotsi, inwi ni a vhona, zwenezwo ha ҫa vhana Vhawe Ene muҫe vha tshi bvelela. Huno A vha itela paradiso. Mudzimu u a funa u itela zwithu vhana Vhawe.

⁸⁵ A ni elelwi uri hani, vhoiñwi vhomme, huno zwi si na ndavha uri hani; arali no ҫo tea u dzudzanya masheleni ane na mu ҫea, arali Junior o ҫoҫa phere yavhuҫi ya zwienda ye a i takalela, na—na tshi ҫo zwi ita, ni a vhona. Tshiñwe na tshiñwe tsha vha tshi tshone, u itela tshiñwe tshithu vhana vhañu! Baba, nga nҫdila ine vha ҫo shuma lwo engedzeaho zwiҫuku, u itela u wana tshiñwe tshithu vhana. Ni a vhona?

⁸⁶ Zwo luga, izwo zwi tou sumbedza uri ri fhasi *ngeno*, mubebi. Ndi ene Mubebi o engedzeaho, ni a vhona, huno ndi zwingafhani-ha! A zwi mangadzi muapostola o ri, “Zwe iҫo ҫi sa thu zwi vhona, kana nҫevhe ya zwi pfa, na zwi sa athu vhuya zwa dzhena mbiluni ya muthu, zwine Mudzimu o vha farela, vha vhulungela zwone, vhane vha Mu funa.” Ri tou vha ri nga si zwi fare kha mihumbulo yashu, ri, mihumbulo yashu a i koni u humbula nga nҫdila yone—yone ya zwe Mudzimu a ri vhulungela zwone, kha riҫe vhane ra Mu funa. Ni a vhona, riҫe, ndi a elekanya zwine zwa ҫo vha zwone, ndi nga humbula zwine zwa ҫo vha zwone, fhedzi ndi—ndi . . . muhumbulo wanga a—a—a u koni u elekanya uri ndi zwihulu hani. Zwi fhira hezwo. Naa ni nga humbulela zwine Taҫulu ҫa ҫo vha zwone musi roҫhe ri tshi ҫo vha henengei, nahone ri vhaswa, huno hu si na tshivhi? Huno hu si na . . . Oo, fhethu ha u naka nandi! Fhedzi, ni a vhona, zwi fhira hezwo. Ni a vhona, riҫe, “zwi nga si vhuve zwa dzhena

mbiluni ya muthu, zwine Mudzimu o vha farela, vha vhulungela zwone.” O zwi amba, huno zwi khou ya u ralo.

⁸⁷ Zwino nga murahu ha iyi mbonalelo yo nakaho ye A vha e nayo henefho, ya Zwawe. . . A thi khou amba u zwi bula nga ilo ipfi, mbonalo, fhedzi zwi no nga. . . Naa vho-mme, nga murahu ha u swika ha nwana, naa a vha vhidzi izwo zwiambaro zwa u dzula zwo rengwa nwana a sa athu bebwa? Vha wana. . . zwothe zwibuthisi zwiṭuku na tshinwe na tshinwe tsho luga, inwi ni a divha, u tou swika ha itshi tshipiḁa tshiṭuku tsha lufuno tshine Mudzimu a khou tshi rumela, u wana hezwo.

⁸⁸ Izwo ndi zwe Mudzimu a itela Adamu na Efa. O sika heyi ngade ya Edeni. O vha o i amba, yo vha i kha muhumbulo Wawe; huno musi A tshi i amba, zwenezwo i tea u bvelela.

⁸⁹ Farani hezwo kha ṭhalukanyo yaṅu zwino. Zwine A amba, zwi tea u bvelela! Ni a vhona, huno A nga si. . . Tshithu tshi—tshi nga zwi thivhela, a hu na tshithu tshine tshi nga zwi thivhela u itea. A hu na tshithu tshine tshi nga zwi thivhela u itea. Mudzimu o amba nga u ralo, izwo zwi a li ladza! Mudzimu o zwi amba, zwi khou ya u bvelela.

⁹⁰ Zwino O vha a na hezwi zwothe kha muhumbulo, huno A ri, “Kha hu vhe na.” Zwino, heyo ndi Genesi 1, ni a vhona, “Kha hu vhe na *hetshi*. Kha hu vhe na *hetsho*. Kha hu vhe na.” O vha a tshi khou zwala mbeu. “Kha tshi vhe *hafha*. Kha tshi vhe *hafha*. Kha tshi vhe *hafha*.” Huno O zwi divha uri zwi khou ya u vha nga yeneyo ndila, ngauri zwi nga si shanduke.

⁹¹ Zwino izwo zwi a ri nea lutendo, zwenezwo. Huno zwe A amba *Hafha*, zwi khou ya u ralo. Ngauralo kha ri tendele iyo Mbeu i wele ngomu mbiluni dzashu, uri ri kone u vha mavu o limelelwaho a Izwo, ni a vhona, ngomu mbiluni dzashu. Huno kha ri bvisele nḁa hafha fhethu he A ri vhea hone, kha maḁuvha a u fhedzisela. Ni a vhona, “I ri Mbeu i wele mbiluni dzashu, Murena. I ri Ipfi Lau li wele mbiluni yanga.” I ri hu si vhe na huṅwe u sa tenda!

⁹² Vhunga Abrahamu, musi o vha e mukalaha, zwo vhonala zwi tshi nga a zwi konadzei. “Vho vha vha tshi khou ya u zwi itisa hani izwo? U khou ya u vha hani nga iyi ndila?” Ha ngo vhuya a dzhiela nzhele hezwo. O tou ṭanganedza Ipfi la Mudzimu, huno a bvela phanḁa na u li tenda, huno Mudzimu a li bveledza. Zwino, Mudzimu o amba hezwi zwithu zwothe, ngauralo o divha uri zwi ḁo ralo. Huno zwa ralo, O bveledza tsha lushaka lwayo.

⁹³ Zwino nga uri o no shandukisa zwenezwo, mbeu yothe kha tsiko i tshilaho huno na tsiko ye ya vha i tshi khou tea u ralo, yo bvelela u tou nga nga ndila Ye a ri i ḁo ralo. Kana, O ri, “Kha zwi ralo.” Khaṅwe maḁana na maḁana a minwaha a fhira, fhedzi hafha ri a i wana Edeni yo nakaho, na zwiṅoni zwiḁulu zwi tshi khou fhufha. Hezwo zwiṅoni zwo vha zwi sa tei u fa. Huno phele na ngwana zwo vha zwi tshi khou fula fhethu huthihi, na ndau,

na didingwe na phulu. Huno ho vha hu si na u vhlulaha, hu si na lufu, hu si na matungu. Huno ho vha hu na Adamu na Efa, vha tshi khou tshimbila ngadeni ya Edeni. Mbeu inwe na inwe i tshi khou bveledza, yo vha i nga si vhuye ya ita tshinwe tshithu-vho. Yo vha i nga si ite tshinwe tshithu-vho, ngauri Mudzimu vho ri, “Kha zwi vhe nga iyo ndila.” Zwo do tea u vha nga iyo ndila.

⁹⁴ Oo, nga ndila ine nda nga takalela u ima hafha lwa tshifhinganyana, u ri, ni a vhona, afho ndi hune ro livhana naho, zwenezwo, u khunyeledza ha ilo Ipfi.

⁹⁵ Zwino Mudzimu o ri, “Kha hu vhe na.” Huno hafha zwi a bvelela, tsha u thoma, zwo tou khunyelela, zwo tou kokotolo. Zwino, *hoyu* muri u nga bveledza houla munwe muri. *Hoyu* muri u nga bveledza hoyu muri. Huno Adamu, murwa wa Mudzimu, a nga bveledza fhedzi murwa wa Mudzimu. Ni a vhona, ni a wana zwine nda khou amba? Ndi tshinwe na tshinwe u ya nga ha lushaka lwatsho, huno zwenezwo Mudzimu o vha a tshi nga ri, “Zwo luga, ndi nga tou awela zwino.”

⁹⁶ Huno no dzhiela nzhele, ho vha hu maipfi a si gathi e Mudzimu a vhuya a amba, zwavhudivhuḍi, u bva hetshila tshifhinga? O zwi kumedzela, nga murahu ha u wa, kha vhaporofita Vhawe, huno vha bveledza Ipfi zwino, inwi ni a vhona. Mudzimu a awela, O vha a si tshe na zwinwe zwa u ita. Vho vha vha tshi sokou ya kha dzihedikota Dzawe huno vha khokhonya kha vothi, huno vha ri, “Khotsi, naa ndi mini?” Huno A rumela Ipfi fhasi ngavho. Ni a vhona, O vha a na sisteme, huno na ndila ya u ita hezwo zwithu.

⁹⁷ “Kha zwi tou vha . . .” Huno ndi nga ndila ye zwa vha zwi ngayo, tshinwe na tshinwe, tsha mbeu yatsho tshi tshi khou bveledza tsha lushaka lwatsho. Zwino musi tshinwe na tshinwe tshi tshi vhonala tshi tshavhuḍi, tshinwe na tshinwe tshi tshi khou bveledzea kha zwe Mudzimu a amba, zwino hafha hu da ula wa u ngeledza, mufhuri wa tshika.

⁹⁸ Zwino ndi zwone zwine nda khou lingedza u ni tsivhudza nothe fhana nga hazwo. Musi ni tshi vhona Mbeu ya Mudzimu i tshi thoma u farelela, u aluwa, fhatuwani kha uyo muthu a tshi da nga u nangavhedza nga hune a nga kona, a tshi redza Luñwalo kha ane a nga si vhe nalwo, ni a vhona. Mu lavheleseni, ngauri ndi mufhuri.

⁹⁹ Ndi khou ya u yi vhidza, madzuloni a—a u shandukiswa, u vha vha shandukisiwaho, ndi mushandi, u shanda zwithu zwe zwa shandukiswa. Ndi mushandi, huno, u, mushandi, kana a shandaho, kana mutshinyi wa Mbeu ya u thoma na mbekanyamushumo ya u thoma.

¹⁰⁰ Zwino ni a vhona afha, vhunga kha tshigwada tshanu haya matsheloni, ni na mbekanyamushumo, ni na bono. Zwino sedzani uyo mutshinyi, oo, u do nangavhedza na u ungedza nga

hune a nga kona ngaho, inwi ni a vhona. Fhedzi vhulungani bono lanu, mutukana. Ni a vhona, dzulani no farelela kha hezwo.

¹⁰¹ Zwino hafhu ri wanulusa, musi a tshi dzhena, u shanda iyo mbeu. Huno u tshinya iyo mbeu nga u dzhena kha mavu o limelelwaho, e a vha e Efa, huno u tshinya iyo mbeu, nga mbeu i tshinyeaho, phanḁa ha musi i sa athu swika heneffho, u tshinya iyo ngade yo nakaho ya Edeni.

¹⁰² Ngafhi—ngafhi, Ṭḁdulu, tshithu tshi tshoṭhe tshine tsha vha tshone, i tou vha mbuyedzedzo. Hune ra vha hone zwino, ri nḁilani yashu murahu kha ayo mathomo a vhubvo a tsiko ya Mudzimu, murahu ngadeni ya Edeni hafhu; munna na mufumakadzi, hu si na—hu si na tshinwe—tshinwe tshivhi kana tshinwe tshithu, u tshila U Ya Nga Hu Sa Fheli. Fhedzi tsha—tsha tshandu- . . . tsha . . .

¹⁰³ Zwino, zwino U ṭoḁa riṇe ri tshi shandukisa kuhumbulele kwashu, nga u vusuludzwa; kana u shandukiswa, u shandukiswa nga u vusuludzwa ha mi—mihumbulo yashu.

¹⁰⁴ Zwino Saṭhane u a ḁa huno a vhea ngomu u shanda kha Ipfi, a tshi Ḳi ita uri Ḳi ambe zwine a si zwone. Zwino izwo ndi zwe a ita u rangani. Huno zwino dzhielani nzhele, hezwi zwi khou ya u pfala zwi zwisili nga maanḁa haya matsheloni, kha—kha vhathu, arali ndi sa lindeli huno nda bvisela mihumbulo minzhi hafha phanḁa ha musi ndi tshi swika kha muhumbulo wanga wo ḁoweleaho une nda ṭoḁa u—u tshi dzhena kha vhoiwi. Naa izwi, zwauro, mushandi a dzhena ngomu; huno sa Mudzimu o dzhia minwaha ya zwigidi zwa rathi e na Ipfi Ḳa vhubvo, u bveledza ipfi Ḳinwe na Ḳinwe Ḳa lushaka lwaḲo, huno tshinwe na tshinwe tshe A ita tshi ḁo vha Ipfi Ḳa Mudzimu Ene muṇe Ḳi tshi khou bveledza zwa lushaka lwaḲo, zwino mushandi o dzhia minwaha ya zwigidi zwa rathi, huno na u shanda iḲo Ipfi Ḳa Mudzimu. Huno zwino o itani? O ḁi ḁisa kha lushaka luswa lwa Edeni, Edeni ya Saṭhane. Ndi hune ra khou tshila hone ṇamusi.

¹⁰⁵ Naa o zwi konisa hani izwo? Naa zwo vha zwi tshi nga bvelela hani? Zwino tshipiḁa tshi kwamaho ndi tsha uri o zwi itisa hani. Huno afho ndi hune ra tea u, zwine nda vhela zwone fhano, u vhea hezwi fhasi phanḁa haṇu, uri ni kone u guda ngazwo zwino, huno na vhakomana hafha, huno na zwiṇwe-vho, dzivhegeni dzi ḁaho, huno uri ni kone u vhona uri Saṭhane o zwi itisa hani izwi. Huno ni lavhelese uri ndi wa vhukwila hani, nahone ndi wa u nangavhedza hani.

¹⁰⁶ Zwino, o shanda idzi mbeu. Zwino, o vha a nga si kone u dzi tshinyadza, o tou dzi shanda fhedzi. Zwino ri wanulusa uri tshivhi ndi u luga ho shandiwaho. Ndi tou ri u zwifha ndi ngoho i songo ambiwa nga nḁila yone. Ni a vhona, tshinwe na tshinwe. Vhupombwe ndi nyito i re yone, ye Mudzimu a i odeina, yo tou dzhiwa nga nḁila i si yone. Ni a vhona, tshinwe na tshinwe. Lufu

ndi vhutshilo ho shandiwaho. Lufu lu tou dzhia, ni a vhona, shanda vhutshilo.

107 Zwino o vha e na miñwaha ya zwigidi zwa rathi ya u zwi ita nga tshifadzeli tshawe tsha mulimo. Huno o zwi itisa hani? Zwino hetshi ndi tshipiḁa tshi kwamaho. Huno thetshesani nga maanḁa zwino. O zwi ita nga vhutshilotshedza. Zwino hezwo zwi pfala zwi zwisili, fhedzi ndi zwe. Ndi khou ya u ita tshitatamennde hafha tshine tsha ḁo ni ita uri ni dzule ni khou humbulela, khamusi, lwa miniti i si gathi; ndi fhulufhela uri a zwo ngo ralo. Fhedzi no limuwa izwi? Zwino a thi khou lingedza u tikedza u sa guda. Fhedzi naa ni tshi zwi ḁivha uri vhutshilotshedza, saintsi, pfunzo, na zwithu zwine ra zwi dzhiela nḁha ḁamusi, ndi zwone zwishumiswa zwa Saḁhane, vhutshilotshedza na hone? Vhutshilotshedza a vhu ngo vhuya ha ḁa nga Mudzimu na khathihi. Vhutshilotshedza ho ḁa nga Saḁhane. Zwino ndi ḁo zwi sumbedza hezwo kha inwi nga Ipfi, nga miniti i si gathi fhedzi.

108 Vhutshilotshedza a si ha Mudzimu. Ngauro, i rani ndi ni sumbedze; kha hovhu vhutshilotshedza, musi ri tshi ḁaḁa u tshilofhadzea samusi ri tshi shuma nga kha saintsi, ri ḁzulela u ḁivhulaha. Ni a vhona? Huno hovhu vhutshilotshedza ho fhaḁa u swika kha ḁhodzi yaho zwino, nahone ri na lufu kha hovhu vhutshilotshedza. Ri na tshivhi kha hovhu vhutshilotshedza. Ri na vhumwadze kha hovhu vhutshilotshedza. Hezwo zwi nga si vhe zwa Mudzimu.

109 Ngauralo, Mudzimu, kha Nwa-. . . Wawe muhulu, Wawe muhulu Muvhuso une u kha ḁi ḁo ḁa, ri ḁo vha na vhutshilotshedza, fhedzi vhu ḁo vha vhu si tshithu tshi no nga hetshi. A vhu nga vhi nga saintsi. Vhu ḁo vha vhutshilotshedza ha lutendo, nga Ipfi. Ni a vhona?

110 Hovhu vhutshilotshedza vhune ra vha naho, hu tou vha kokotolo tshikwekwe tsha Saḁhane, huno ndi zwe a vhumaha vhatu ngazwo. Ndi zwine a khou vhumaha riḁe, ḁuvha na ḁuvha, nga. Ndi nga yeneyo ḁdila, samusi ri tshi ḁa, ḁuvha na ḁuvha; madzuloni a u tshila, ri a fa. Vho no shandekanya tshinwe na tshinwe, u vhuya u tou swika kha u dzhia zwinzhi zwa *izwi* huno vha zwi ḁanganyisa na *izwi*, huno vha enda *itshi* na *tshiḁa*, *tshiḁa*, u swika zwi tshi khou fa. Ndi murafho u faho. Huno hu si na ndavha zwine na lingedza u ita, ni a fa.

111 No vhona hetshiḁa tshifanyiso madekwe, tsha havhaḁa vha Vharema. Ni a ḁivha uri ndi ngani? A vha athu vhuya vha vha na peniselini. Avho vhatu vha tshila tshifhinga tshilapfu u fhira riḁe. A vha vhuuyi vha ḁivha uri vha. . . Zwitzhili a zwi vha dini. Ni a vhona, mulandu, tshitzhili tshi ḁo posela tshanda tshatsho nḁha tsha tenda mulandu khavho. Ni a vhona? Ngauro u, ni a vhona, ha iti, ha. . . A vha iti. Ndi ngani? A vha athu vhuya vhoḁthe vha vha. . . Ni a vhona, ri ḁo dzhia, saintsi u wanulusa,

u fana na peniselini kana tshinwe tshithu tshine vha do tshi vhea kha riṇe, u—u bvisela uvhu vhwulwadze nṇḁa, huno zwi kwashekanyela fhasi tshinwe tshithu, huno zwa itela tshinwe tshithu mavu o limelelwaho. Ni a vhona? Zwino, ha iti izwo. Ni a vhona?

¹¹² Zwino tshinwe, vhunzhi ha vhoiwi vhatu ni bva dzibulasini. Muṇwe na muṇwe u a zwi divha uri tshimela tshavhuḁi tsho takalaho a tshi ṭoḁi u fafadzeliwa. Tshi—tshi a kona u vha na tshipandeli tsha zwikhokhonono nga tshone tshine, tsha vhutshilo, huno na tshitzhili tshi nga si vhuye tsha ya khatsho, kha tsha vhukuma—kha vhukuma tsho takalaho tshimela. Ndi itshi tshimela tsha mavu o vanganywaho, ndi itshi tshimela tsho endiwaho tshine na tea u tshi ṇusa!

¹¹³ Sa tsumbo, vhaṇwe vha vhoiwi vhatu hafha ni vha Vhukovhela. Sedzani murahu nga tshifhinga tsha kholomo ya kale ya maṇanga malapfu. ṇamusi ni ri ni na ṇama ya kholomo ya khwine nga yaṇu—nga yaṇu Hereford. Ni nayo? A nina. Heiḁa kholomo ya kale ya maṇanga malapfu, ndi sa khou tou ima na musidzana wa kale, fhedzi yo vha i tshi nga, yo vha i tshi do laṭelwa nṇḁa hafha vhunga nyala. Oo, yo vha i tsekene na tshinwe na tshinwe, fhedzi yo vha i tshi fhira kavhili . . .

¹¹⁴ Heyi Hereford, na ni tshi kokodza hatsi ho omaho fhasi hayo, musi ni tshi dzhia tshifanyiso tshayo, u swika kha thumbu yayo, tsini, u sumbedza ṇama yayo kha dzhoiwi dza milenzhe. Huno ndi mini? Ni a i vhoḁholola heneḁho nṇḁa, i do fa. Yo vha i nga si kone u laṭelwa arali yo vha i tshi tewa u ralo. Ni tea u i fida, na tshinwe na tshinwe-vho, u i londota, u i ṇusa. Ndi yo endiwaho. Ni a vhona? Fhedzi ya vhukuma, ya vhubvo kholomo ya kale ya maṇanga malapfu, itanu i vhoḁholola fhedzi.

¹¹⁵ Ndi nga nḁila ine zwa vha ngayo nga Vhakriste vha ṇamusi. Ri na vhanzhi vhane ra tea u tou vha ṇusa, u vha luvhelela, u vha vhea, u vha ita madikoni tshivhidzoni, u vha phaphatha kha mahaḁa, huno na mu fha vhuṇwe vhuimo vhwulwane tshivhidzoni. Kana, arali ni sa ralo, mulandu, u, ha nga—ha nga dzheni, arali na sa tendela *uyu* u ita itshi, huno *uyu* u ita *tshiḁa*. Ndi tou ṇusa.

¹¹⁶ Naa ni nga humbulela Vhakriste vha vhukuma vhe zwezwo? Vho vha vha vha hwasaho. Vho vha vho kwaṭha. Naa ni nga humbulela Paulo Mukhethwa e lushaka ulwo lwa Mukriste, ni nga humbulela Petro Mukhethwa, “U vha zwino—zwino, arali na sa nnyita mulavhelesi muhulwane, zwo ralo, a thi divhi, ndi nga ṭuwa nda dzhoiwi *Mukeneneṇene*”? Vho vha vhe vhanna vha hwasaho. Vho vha vhe vhanna vha lutendo. Vho tshila na Mudzimu. Vho tshimbila na Mudzimu. Vho vha vhe vhanna vha maipfi a si gathi. Vho shumela Mudzimu, vhusiku na masiari, lu sa fhidzi. No vha ni sa tei u vha fafadzela na u vha ṇusa, huno na vha ṇekedza *hetshi*, *tshiḁa*, kana *tshinwe*. Vho vha vhe

vhanna, vha hwasaho! Vho vha vhe dzimbeu dza vhukuma, hu si dzo endiwaho kha dzidinomineisheni.

117 “Arali na, naho arali Methodisi ya sa mpfara zwavhuḍi, ndi ḍo ya kha Vhabaphuthisi. Vhabaphuthisi vha sa mpfara zwavhuḍi, ndi ḍo ya kha Vhapentekostaja. Arali vha sa mpfara zwavhuḍi, ndi ḍo humela murahu kha Vhakaḷolika, kana tshiḱwe-vho.” Ni a vhona, vha, ndi yo endelwaho, ni tea u dzula ni tshi vha fafadzela, “Ee, Dokotela Vhafunzi Mukomana *Mukeneḱene*.” Hezwo a si Vhukriste.

118 Vhukriste a vhu—vhu humbeli maḱwe maimo, a vhu humbeli tshiḱivhano. Vhu ḱivha Mudzimu fhedzi. Ndi mbeu ya vhubvo. Vhu funa Mudzimu, nahone vha funana nga tshavho. A hu na u fafadzela khavho, na u vha ḱusa, na u vha phaphatha u mona, hu tshi pfi, “Ee, zwo ralo, *hoyu* khaladzi, zwo ralo, ndi a elekanya uri zwo luga uri a vhe na mavhudzi mapfufhi, huno *hoyu* a si na.” Huno—huno a hu na tshithu tshi no nga tshenetsho, huno na vha tendela vha fhira na *zwenezwi*. Ndi—ndi u hwaso, ndi Mafhungo Maḱifha! Vhea nḱa hangeyo, ni ri a wele hune a wela. Vhakriste vha a zwi funa.

Naa ndi fanela u hwalelwa Hayani, ngei
 Taḱulu,
 Ndi kha mbete wa maluvha a u leluwa,
 Hu na uri vhaḱwe vho lwa u wina tshipuga
 Huno vha shatelwa nga kha malofha a
 lwanzhe?

119 Naa ndi tea u phaphathiwa nga murahu, huno *itshi*, *itsho*, na *tshiḱa*, huno nda ḱuswa? Ndi lavhelela fhethu hanga nḱa hangei na vha hwasaho. A thi lavheleli u ḱa nḱa henengei ndi si na khaphu ya mavhadzi na khathihi.

Ndi tshi tea u lwa, arali ndi tshi tea u vhusa,
 engedza tshivhiti tshanga, Murena!

120 Ni a vhona, i ri ndi ime sa Mukriste. Hu si u—u vha tshimela tsho endiwaho. Tshine tsha tea u ḱuswa na u ḱerisiwa, huno tsha ḱiswa kha tshiḱwe tshithu. A ni tou ḱiswa naho zwo ralo, Vhukriste, ni tou bebwa khaho. Ni vha tshivhumbwa tshiswa, ni mbeu ya Mudzimu, ine ya ḱa kha lifhasi.

121 Zwino, zwino ri wanulusa uri o fafadzela hetshi tshifafadzelo tsha mulimo, huno itsho tshifafadzelo tsho vha tshi tshifafadzelo tsha pfeseso ya musalauno, pfunzo, saintsi, na vhutshilotshedza, zwithu zwenezwo zwine ra zwi dzhiela nḱa nga maanḱa. Naa no no vhuya na ima na elekanya uri swina ḱashu ḱihulwane, kha vhutshilo ha mupo ḱamusu vhukati ha dzitshaka, ndi vhukomonisi? Naa mudzimu wa vhukomonisi ndi mini? Vhutshilotshedza, na pfunzo, saintsi. Ndi zwone, a zwo ngo ralo? Ndi zwine vha tshila na u bevelela khazwo, ndi saintsi, zwa saintsi, saintsi, mudzimu wa saintsi. Zwino arali ni

tshi nga tou . . .huno nga tshifafadzelo tsha mulimo tsha vhuno vhutshilotshedza ha musalauno, saints na pfunzo.

¹²² Zwino irani ndi ni sumbedze uri pfunzo na vhutshilotshedza zwi bva ha diabolo. Zwino kha ri vule murahu hafha ri vhone, arali ni tshi toda u ralo, kha Genesi, ndima ya vhu4. Zwo luga, zwino kha ri thome nga ndimana ya vhu16 ya Genesi ya vhu4. Fumiina hafha kana . . .Genesi ya 4, ni mpfarele. Zwino dzhielani nzhele, Saṭhane . . .

¹²³ Vhoinwi vhatu, vhane na tevhela hedzi theiphi, ni na—na mukomana washu hafha, zwino, no no mpfa ndi tshi rera nga ha *Mbeu ya Nowa*, huno hezwo zwi nga si haniwe. Izwi zwo vuliwa kha mañwe a hayo Mapfundo a Sumbe. Zwo vha zwo dzumbiwa.

¹²⁴ Zwino arali vhana vho ḁa nga fhasi ha ulwo lushaka, ni a vhona, fhasi ha ulwo lushaka lwa pfunzo, ndi zwe vhabebi vhavho vha vha vhe zwone, vha na mvumbo ya vhabebi vhavho, dinomineisheni dzavho, na tshinwe na tshinwe, vha tea u tenda hezwo. Ni a vhona, vha tenda hezwo ngauri vho bebwa fhasi ha uyo mubebi. Fhedzi namusi a ro ngo bebwa fhasi ha uyo mubebi; Mubebi washu ndi Iphi. Huno Iphi . . .“Zwo luga,” ni ri, “Ndo bebwa fhasi ha Mudzimu, na nṽe-vho.” U itela itsho tshikhathi. Fhedzi hetshi ndi tshone tshikhathi tsha nṽesa, hetshi ndi tshone tshikhathi tshi re kule ha idzo dinomineisheni.

¹²⁵ Ho ḁo tea u ḁa, hu tea u ḁa; Mudzimu o zwi odeina ngauralo, zwa uri hu tea u ḁa, hayo Mapfundo a Sumbe a tea u pfunzulwa. Zwo vha zwo tea u itwa nga tshino tshikhathi tsha Laodikea. Huno ndi elekanya, hu si na na u tima-tima na khathihi . . .Hu si ri tshi ḁi zuwa; a ri na u ḁizuwa, nga nṽa ha Yesu Kristo fhedzi; hu si muñwe washu. Ri zuwa fhedzi Yesu Kristo. Fhedzi ri vha livhuwaho nga . . .nga u tondiwa ha u ḁivha nga inwe . . . hu si na na u timatima na khathihi, Mudzimu o ri nanga nga haya maḁuvha a u fhedzisela, huno o zwi sumbedza nga zwiga kha Maḁadulu na kha lifhasi; huno tshinwe na tshinwe tshazwo tshi tshi tou vhuvelela tswititi murahu kha Iphi, u sumbedza uri zwo ralo, hetshi tshikhathi tshine ra tshila khatsho, Mulaedza na nga nḁila ine ya vha ngayo. A ri vha vhurereli. A ri tshigwada tsha vha vhusweleli ho kalulaho. Ri vhalanda vha Mudzimu, vhe vha vhidzwa nga Muya Mukhethwa. Ni ḁo vha na madzina a tshaka dzoṭhe o nambatedzwa kha inwi, fhedzi hezwo a zwi ambi uri zwo ralo.

¹²⁶ Zwino elelwani, murwa wa Saṭhane o vha a Kaini. Zwino ndi a elekanya uri no thetshelesa idzo theiphi dzoṭhe, dzine, ndi vhona laiburari yaṅu nga hafhala, yadzo. Zwino elelwani uri Efa o vha o ḁihwala nga Saṭhane, huno nga ḁuvha lithihi . . .Ri na mulandu hafha Tucson zwino, zwe musadzi, arali a vha . . .a tshila na vhana vhavhili, a nga kona u vha na tshaka mbili dzo fhambanaho dza vhanna. Ri a zwi ḁivha hezwo. Ndi zwi ḁivhela

kha u enda dzimmbwa na zwithu, na zwiñwe-vho, arali zwi zwa u țavhanya nga u ralo.

¹²⁷ Nğauralo Sațhane, nga hayo mats Sheloni khañwe, o țangana na hoyu muvhi, ye ya vha i ñowa; hu si tshikokovhi, fhedzi livhanda; la vhu fhuresa, mazwifhi, u thanya, u fhira zwipuka zwoțhe, fhasi ha munna fhedzi. Huno munna ndi phukha, ene muñe, huno ri—ri dzimama la, zwipuka zwa malofha a dudelaho.

¹²⁸ Huno—huno Sațhane o vha e linki ya tsini hafha, heyi ñowa, tsho vha tshi tshone tshithu tsha tsini kha munna, u bvã kha tshipanzi, yo ima vhukati ha munna na—na tshipanzi. Zwino saintsi i khou țoda linki iyo yo xelaho. Huno zwo dzumbiwa nga u yi đisa fhasi, huno na rambo zwa lo khayo a li vhu yi la yelana na la munna, ni a vhona, a tshi ita tshikokovhi.

¹²⁹ Zwino, ri wanulusa zwino, zwauri hoyu muthada o wana Efa tsimuni ya Edeni, hoyu musadzi mutuku we a vha a sa đivhi tshivhi, a sa vhu yi a đivha zwine vhu fhedzi hawe ha vha zwone. Huno yo đivha. Yo vha yo thanya, ya vhu fhura, țalifha. Huno ya mu vhudza, “Mbeu, mu—mutshelo wo vha u tshi takadza nahone wo vha u tshi tamisa,” huno . . . musi i tshi tshila naye ayo mats Sheloni.

¹³⁰ Huno zwenezwo, ni a vhona, zwenezwo, nga masiari, a kombetshedza Adamu u ita zwithu zwithihi, a tshi mu vhudza zwe zwa vha zwi zwone.

¹³¹ Huno zwenezwo Adamu nga khole, a tshi zwi đivha uri o vha a songo tea u zwi ita, a tshimbilela nnda na mufumakadzi wawe huno vha ita heyi nyito. Zwe, mafhedz Sheloni o vha a tshi do da khayo naho zwo ralo. Fhedzi, ni a vhona, zwo do tea u vha nga u ralo, vhu țali ha Mudzimu, ngauri hezwi zwenezwo, zwo, sumbedza zwi țaluli Zwawe u vha Mutshidzi, Khotsi, Mufhodzi. No no mpfa ndi tshi funza hezwo, ni a vhona. Zwino arali hezwo zwo vha zwi songo itwa . . .

¹³² O tou vha litsha nnda henefho vha kha u đinangela vhone vha ñe, u vha tendela u ita nyito. O vha a nga si vha ite uri vha zwi ite, huno a sala a o lugaho. Fhedzi O vha a tshi nga vha vhea vha eđana Nae, huno kha u đinangela, huno a vha litsha vha zwi ita vhone vha ñe. Huno O zwi đivha uri vha do zwi ita.

¹³³ Huno zwenezwo, inwi ni a vhona, zwenezwo musi Adamu a tshi tshila nae, o bveledza malwelavanda. Huno muñwe wao o vha e wa Sațhane; huno muñwe wao e wa Adamu, we a vha e wa Mudzimu. Kaini na Abele.

¹³⁴ Huno hezwo zwo bvelela. Ri na mulandu hangei Tucson zwino. Mu—musadzi mutshena o tshila na munna wawe mañwe mats Sheloni, huno nga ayo masiari a tshila na Murema. Huno muñwe wa vhatukana vha țuku . . . Ho vha hu na vhatukana vha țuku vhavhili vhe vha bebwa. Muñwe wavho o vha e Murema wa țhoho i songo do weleaho, huno u la muñwe ndi—ndi ñwana wa țhoho ya buraweni, wa u naka. Huno—huno, humbulani zwino,

u khou lingedza u ita uri khotsi vha mutshena vha unċe vhana vhothe. Huno a ri, “Ndi ċo unċa wanga, fhedzi hu si wa hoyo. Irani munna wa Murema a unċe nwana wawe.” Ngauralo, inwi ni a vhona, ndi ngoho.

¹³⁵ Hu dzulela u vha na malwelavanda. Huno ndi tshone tshiitisi. . . Ni songo hangwa hezwi, sambi lituku. Tshivhidzo maċuvhani a u fhedzisela tshi khou ya u vha malwelavanda, “zwi tsini na tsini lune zwa do fhura Vhanangiwa. . .” Mateo 24:24, ni a vhona. Tshivhidzo tshi khou ya u. . . Ndi mutshimbilo wa Pentekostaĵa. U tou fana nga maanċa na tshithu tsha vhukuma, u swika u tshi ċo “fhura vhenevho Vhanangiwa arali zwo vha zwi tshi konadzea.” Huno mafhedziseloni nga hangei, arali nda wana tshikhala, ndi toċa u ŋalutshedza mini, nga nċila ine hovho u nanga ha ċa. Ni a vhona, zwi khou ya u vha fhura ngauri zwi tou nga zwithu zwithihi. Ni a vhona, vha tou vha vhokhotsi vhavhili, ndi zwenezwo fhedzi; mme muthihi, tshivhidzo tshithihi, mutshimbilo muthihi, tshithu tshithihi. Mavu o limelwaho ndi mathihi, hune Iphi ĵa wela; fhedzi inwe yayo, vhunga hafha, yo shandiwa. Ni a pfesesa? Irani “amene” arali ni tshi zwi vhona. [Tshivhidzo tshi ri, “Amene.”—Mudz.] Ni a vhona, inwe yadzo ndi u shandea, ngauri ndi khotsi a si ene. Zwine, nda ċo zwi sumbedza ĵinwe ċuvha, arali Mudzimu a tshi ċo ntendela, zwauri dinomineisheni ndi luswayo lwa ĵivhanda. Ni a vhona, ndi khotsi o khakheaho, u khou dzikusela vhatu kha dzangano madzuloni a Iphi. Ni a vhona, ndi khotsi o khakheaho. Ndi mutshimbilo wa Kaini.

¹³⁶ Musi ndi tshi ya hayani hetshi tshifhinga, ndi khou rera nga ha thoho, *Vhuĵala Ha Nowa*; ĵivhanda u rangani, ndi ĵivhanda magumoni; huno nda sumbedza vhuĵala hayo nga kha Bivhili yothe, huno nda sumbedza uri u khunyeledza hani. Ni a vhona? Huno izwo ni zwi wana zwothe kha thelefounu, inwi ni a vhona, arali Murena a ri tendela u zwi ita. Huno zwino sedzani uri ndi wa mazwifhi hani uyo muthu, nga nċila ine a tou kokotolo. . . Zwo ralo, vha tou nga sa Yudasĵi na Yesu henevho, murathu na mukomana kha lushaka lwavho, u tou nga Esau na Yakobo. Huno—huno vhunga fu—funguvhu na ĵivha, zwo dzula kha tshiĵaha tshithihi. Huno tshinwe na tshinwe ndi malwelavanda, kha—kha heyi nndwa khulwane ine ra vha khayoy.

¹³⁷ Swina ĵi shumisa vhufhura, vhunga ĵo ita kha Efa, “Oo, Mudzimu o ri? Ngangoho, fhedzi—fhedzi ngangoho. . .” Ni a vhona?

¹³⁸ Ni a vhona, u lingedza u ĵi elekanya u fhira zwe Mudzimu a amba u rangani, “Iwe u ċo fa!”

¹³⁹ A ri, “Ee, Mudzimu o amba Hezwo, fhedzi ngangoho. . .” Ni a vhona itsho tshifafadzeli khayoy? Ni a vhona? Fhedzi zwine Mudzimu a amba, Mudzimu u a vhulunga, Ha todi inwe thuso i no bva kha Saĵhane. U a Zwi vhulunga. Ngauralo, ni songo

vhuya na fhurwa nga izwo. Zwino ri wanulusa, zwenezwo, zwauri zwo bveledza zwa lushaka lwayo. Zwino kha Genesi hafha, ri wanulusa, nga murahu ha u fafadzelwa ha hoyu mulimo wa ndivho.

140 Zwino, saintsii ndi ndivho. Huno zwothe zwine ra zwi pfa ndi: “Saintsi, saintsii, saintsii, saintsii.” Thero khulwane tshikoloni ndi: Saintsii! Namusi, thuthuthu ya khwine, tsha khwine *hetsii*, haya ha khwine, nndu ya khwine, tsha khwine *hetsii*, tsha khwine *hetsiila*. Naa ri khou itani? Ri khou fa, tshifhinga tshothe. Sika thuthuthu, ra litsha u tshimbila; litsha u tshimbila, ri do shanduka u vha zwibumba. Zwo ralo, a ri tsha vha na munna na khathihi; ri tou vha na mavhuluvhulu. Ndi zwone.

141 Huno musadzi, zwothe zwine a ita, ndi u posa zwiambaro, huno zwenezwo [Mukomana Branham u rwa tshinwe tshithu—Mudz.] vha putedza batheni, khetsho henefho. Musi, mme anu vho vha vha tshi anzela u tshimbila vha ya tshisimani, huno vha hwala maḍi, vha fhanza khuni, vha vhillisa maḍi nga gedela huṅwe fhethu, huno—huno a lugisa zwiambaro zwawe nga heyo ndila. Huno ri vhatete nga maanda, arali vha tshi do zwi ita, zwi do ri vhaulaya. Fhedzi, ri nga si kone u ita tshithu ngazwo, hetsii ndi tshikhathi tshine ra khou tshila khatsho.

142 Na saintsii i ya amba zwino, zwauri, “Vhasidzana vhatuku vha khou da kha magumo a maṅambo, vhasadzi vhatuku vha vhukale ha vhukati ha ya fumbili na fumbiliṅhanu.” Ndo ṅangana navho kha muduba. “Huno vhaṅhanga vha dzhena kha vhukale havho ha vhukati, vhukati ha ya fumbili na fumbiliṅhanu.” Mme anga . . . Mufumakadzi wanga o fhira, nga kha ya furaruṅhanu na fuṅa. Mme anga vho fhira, u bva kha fuṅaṅhanu u ya kha ya fuṅhanu. Ni a vhona nga ndila ine u sina kha haya maḍuvha a u fhedzisela. Ngauri ndi ngani? Ri khou shumesa nga maanda kha saintsii.

143 Miṅwaha ya ḍana na fuṅhanu yo fhiraho, tshindedzi tshe muthu a vha a natsho ho vha hu nga bere kana milenzhe. Huno zwino u tshimbila nga dzhethe, kaṅukuṅuku nga muhumbulo. Ni a vhona, saintsii yo zwi ita, huno izwo ndi zwa diabololo. Zwino ni ri, “Izwo ndi zwone, Mukomana Branham?” Ee, muṅe wanga.

144 Kha ri dzhie zwino Genesi, 4.

Huno Kaini a mbo tuwa henefho Vhuhoneni ha MURENA, . . .

145 Zwino sedzani tshithu tsha u thoma tshe a ita. (Zwino ni mmbudze musi no no lingana hafha, ngauri ndi do sokou ima kha hezwi huṅwe na huṅwe.) Ni a vhona, “Kaini o bva Vhuhoneni ha Murena.” Henefho o ita khakho yawe. Huno henefho ndi hune na do ita phoswo, huno henefho ndi hune nda do ita phoswo, muniti wonoyo une ra bva Vhuhoneni ha Mudzimu.

...Kaini a bva...vuhoneni ha MURENA, huno a dzula shangoni la Nod, thungo ya vhubvaḍuvha na Edeni.

146 Ni a vhona uri zwo vha zwi zwa vhurerele hani, o ya u mona na kha la “Vhubvaḍuvha” thungo yaho, thungo ya Vhubvaḍuvha.

Huno Kaini a ḍivha mufumakadzi wawe; a vha muthu wa thovhela, huno a beba Enoko: huno Enoko a fhaṭa ḍorobo, (ni a vhona, vhutshilotshedza), o fhaṭa ḍorobo, huno a vhidza dzina la ḍorobo, a tshi tevhedza dzina la murwa wawe, Enoko.

Huno...Enoko a beba Irada: huno Irada a be...huno Irada a be... [A hu na tshithu kha theiphi—Mudz.]

...huno a dzea vhasadzi vhavhili: wa u ranga o vha a tshi pfi Ada, huno dzina la uyo muḱwe o vha a tshi pfi Tsila.

Huno Ada a beba Yabele: huno...ndi ene khotsi ya avho vha u dzula dzithumbani, na avho vha dzikhholomo.

Murathu wawe o vha a tshi pfi Yubale: (Ndi humbulela, J-u-b-a-l) o vha e khotsi a...vhenevho vho vha vha tshi lidza zwiḱwana na dziḱanga. (Ni a vhona, muzika; saintsi, ni a vhona, zwi tshi dzhena.)

Huno Tsila,... a dovha a beba Tubalkaini, mufuli wa dzi t-s-i-m-b-i dzoṭhe dza musuku na ngweḍi: (nga maḱwe maipfi, unga vhumba, na u zwi vhea fhethu huthihi), huno khaladzi a Tubal-...Tubalkaini ho vha hu Naema.

Huno Lamexe a amba na vhafumakadzi vhawe a ri, Ada na Tsila, Ipfani ipfi laḱanga; vhoḱwi vhafumakadzi vha Lamexe, ipfani-ha laḱanga: ndo ponda munna nga u nda huvhadzwa, huno muṭhannaḱa ndi tshi lifhedza mbonzhe.

Arali Kaini a tshi ḍo lifhedzwa kaṭanu na kavhili, ngangoho Lamexe hu ḍo vha lwa mahumi maṭanu na mavhili...ṭhanu na mbili, kana ṭhanu na mbili.

147 Zwino dzhielani nzhele, nga u ṭavhanya vha tshi tou ṭutshela Vhuhone ha Murena, vho thoma u fhaṭa dziḍorobo, vha tshi thoma u ita zwilidzo; vho thoma kha saintsi, u ita musinaseṭha na ngweḍi, na—na u lidza muzika, na zwiḱwe-vho. Ni a vhona? Ni a vhona? Zwino naa zwo bva gai? Ndi nnyi o bvaho? Kaini, mbeu ya ṱowa. Ni a zwi pfesesa? [Tshivhidzo tshi ri “Amene.”—Mudz.] Kaini o bvela nḱa. Huno, dzhielani nzhele, o bva Vhuhoneni ha Murena, huno a thoma u shuma kha saintsi.

148 Zwino sedzani hune a kha ḱi shuma hone, ni a vhona: saintsi, pfunzo, dziḍorobo, na mvelele. Ndi zwa diabololo. Ndi nnyi o zwi thomaho? Ene diabololo. Ndi zwa nnyi zwa ḱamusu? Ene diabololo.

Dzibomo dza athomiki na zwithu, u ri tshinyadza ngazwo. Ri tshila khazwo. Ri tea u tshila hafha. Ri vha tshivhili, ri tea u dzula hafha. Fhedzi vhutshilotshedza ha Mudzimu vhuhulwane a vhu nga vhi na tshinwe tsha hezwo khaho. Ni a vhona? Huno saintsi i khou dzhia—i khou dzhia zwithu zwa mupo huno ya zwi shanda u ita zwithu zwe zwa vha zwi sa tei u itwa.

149 Huno na vhurereli ha saintsi ho ralo! Hu dzhia Ipfi Ға Mudzimu huno ha ita dzangano ngaҒо, madzuloni a u ita zwithu zwine Ға fanela u ita.

Vha ri, “Maḡuvha a maḡembe o fhira.”

Bivhili yo ri, “Ndi a sa shanduki mulovha, ḡamusi, na lini na lini.”

“A hu na tshithu tsho raloho tshi no nga phodzo ya Muya.”

150 “Iyani mashangoni oḡhe, huno ni funze Mafhungo-maḡifha kha tshivhumbwa tshinwe na tshinwe. Hezwi zwiga zwi ḡo vha tevhela vhane vha tenda: Dzinani Ғаnga vha ḡo pandela vholdiabolo; vha ḡo amba nga dzindimi ntswa; arali vha kanda dziḡowa, kana vha nwa zwi vhulaaho, a zwi nga vha iti tshithu; arali vha vhea zwanḡa zwavho kha vhalwadze, vha ḡo fhola.” Mini? Zwenezwo, tshaka dzoḡhe, muḡwe na muḡwe, tshivhumbwa tshinwe na tshinwe! “Vhonani, Ndi na inwi, na u swika mugumoni wa Ғifhasi, mugumoni wa—wa shango *nzulele*, tshithu tshoḡhe, mugumoni wa mafhedziselo.” U henefho tshoḡhe!

151 Huno zwino, ni a vhona, vha dzhia saintsi, huno vha ri, “Oo, zwo ralo, tenda fhedzi ra kuvhangana fhethu huthihi huno ra vha miraḡo ya tshivhidzo, huno ra vha *hetshi*, kana muraḡo wavhuḡi. Ra badela dzashu. . .”

152 Ni a vhona, a—a si u ri, “Oo, a hu na tshithu tsha u ralo tshi no pfi Mudzimu.” No pfa theiphi yanga nga vhokristo vha khole-khole maḡuvhani a u fhedzisela. Ni a vhona, hu si Yesu wa khole-khole (Sathane o ḡivha zwa khwine u fhira izwo, ni a vhona), fhedzi ndi vhokristo vha khole-khole. *Kristo* zwi amba “muḡodzwa.” Huno vho ḡoliswa nga ngoho, vho ḡoliswa nga (mini?) nga Muya Mukhethwa, u ita zwiga na zwimangadzo. Huno vha a zwi ita.

153 Fhedzi, ni a vhona, musi zwi tshi tsa fhasi zwino, ri kha tshikhathi tsha u fhedzisela, hu si murahu kha tshikhathi tsha PentekostaҒа hangei. Ri nga hafha kha tshikhathi tsha u fhedza. Huno tshikhathi tsha u ranga tsho thoma nga Ipfi, Ғine Ға vha Kristo. Huno na tshikhathi tsha u fhedza tshi tea u fhedza nga Ipfi, Ғine Ға vha Kristo. Huno hezwi zwinwe zwithu, haya maganda na zwinwe, sa zwe nda Ғalutshedza, zwi tou vha zwi hwali zwa Ipfi, u shumela ndivho yazwo u swika Zwi tshi ḡa kha tshifanyiso tsho fhelelaho, ni a vhona, tsha zwe thoro ya vhubvo ya vha i zwone.

154 Zwino ndimana ya vhu25.

Huno Adamu ene a dovha a divha mufumakadzi wawe; huno a beba murwa, a vhidza dzina lawe uri Sethe; Ngauri Mudzimu, a ralo a tshi amba, o dovha a mpha inwe mbeu vhudzuloni ha Abele, we Kaini a mu vhlaha.

Huno kha Sethe...Huno kha Sethe, khae a beba murwa; huno a vhidza dzina lawe Enosi: huno zwenezwo vhatu vha thoma u vhidzelela kha dzina la MURENA.

155 Ni a vhona uri iyo mbeu ya nowa yo isa hani kha saints, pfunzo, dziḍorobo, na muzika, na zwithu zwihulwane, na pfunzo, na saints, na zwiḿwe-vho.

156 Fhedzi mbeu ya o lugaho, ye ya vha...Ni a vhona, Efa o vha a si na mbeu. Ni a zwi divha hezwo. Musadzi ha na mbeu, wa tshisadzini. U tou vha na gumba, fhedzi hu si mbeu. Fhedzi u...u mu vhetshela, mbeu, ni a vhona, u vhea nga u vhea ha Mudzimu, o dzhia mbeu. Huno Mbeu khulwane, a hu na zwiḿwe, u bva kha musadzi, ndi iyo ye Mudzimu a űea. Ni a vhona, Mudzimu o mu űea mbeu vhudzuloni ha ye Kaini a vhlaha; zwauri, swina, lufu, mbeu ya nowa yo vhlaha mbeu ya Mudzimu, kha u shanda henefho, inwi ni a vhona. Mudzimu o űea, nga kha musadzi, Mbeu, ine ya vha Kristo, ni a vhona, u vhuḿisa mbeu ya vhubvo hafhu. Ni a vhona? Huno ngauralo ni a vhona uri u shanda ho ḍisa lufu nga kha pfunzo na vhuḿali, huno zwine ra zwi vhidza ḿamusi saints na vhurerele, na zwiḿwe-vho, zwo ḍisa lufu. Fhedzi ene...a mu űea, mbeu, huno zwenezwo vhatu vha thoma u rabela Dzina la Murena, huno vha thoma u vhuḿa murahu kha Iphi hafhu. Ni a vhona?

157 Huno elelwani, tevhelani heyo mbeu, samusi ri tshi ḍo tevhela vhuḿala hayo nga vhege dzi si gathi, kha nowa iyi. Ni tevhela hezwo, zwi tou vhoneḿshela nga kha Luḿwalo. I sedzeni. Iyo miḿkola mivhili i tshi aluwa yoḿhe khathihi, samusi no pfa Mulaedza wanga nga ha “miḿkola.” I aluwa yoḿhe khathihi, huno i tsini na tsini nga maanḍa lune i nga flura vheneyho vhanangiwa, arali zwi tshi konadzea, maḍuvhani a u fhedzisela musi zwi tshi ḍa kha ḿhoho. I bvisela nnḍa thoro u tou fana na goroi, fhedzi a si goroi, ni a vhona, a si yone. Ndi ganda, naho zwo ralo.

158 Zwino, ni a vhona henefho: vhutshiloshedza, pfunzo...Ndi elekanya uri ndi na Maḿwalo o engedzeaho a no swika fumi, inwi ni a vhona, ḿwalwa fhasi hafho, fhedzi ndi elekanya u sa tsha ya phanḍa nao. Fhedzi ri a pfesesa nga hezwi, zwauri pfunzo, saints na vhutshiloshedza, ndi zwa diabololo. Ndi zwone. A si zwa Mudzimu. Ndi zwa diabololo. Zwino, a thi ambi uri a ni tei u vha nayo. Hai, zwa vhuḿkuma a zwo ngo ralo. Nga murahunyana, ndi nga, ri ḍo zwi sumbedza; zwauri Mudzimu... .

159 U tou fana na inwi no ambara zwiambaro, vhoiwi vhasadzi, riṅe vhanna. Ro vha ri sa tei u ambara zwiambaro, mathomoni. Fhedzi, ni a vhona, nga u tshila kha tshino tshikhathi tshine ra vha khatsho, ri tea u ambara zwiambaro, ni a vhona. Zwo vhewa kha riṅe u ita zwenezwo. Ri tea u zwi ambara. Fhedzi u rangani, ro vha ri sa tei u ralo, ni a vhona, ngauri ro vha ri sa ḍivhi tshivhi. Fhedzi zwino ri tea u ralo.

160 Zwino ri tea u vha na dzithuthuthu. Zwino ri tea u ya mafhethu ra dala, na zwiṅwe-vho, nga dzithuthuthu na saintsi, na zwiṅwe-vho, fhedzi a si zwa Mudzimu. A si zwa Mudzimu. Pfunzo, fhedzi ndi zwa . . .

161 Tshivhumbeo tsha Mudzimu tsha pfunzo, vhutshilotshedza, saintsi, zwi kha nzulele yazwo ya vhubvo, ni a vhona, zwi ya u fhira hezwi zwine ra khou zwi ita.

162 Zwino sedzani, vha dzhia zwithu zwa u rali huno vha vhea zwithu zwa u rali fhethu huthihi, huno zwi ita khemikhaḷa ine ya ḍo tshinyadza. Zwino zwi litsheni kha vhuimo hazwo ho teaḥo, zwo luga; ni a zwi ṅanganyisa, a zwo ngo tsha luga. Ni a vhona? Ni a vhona, zwi ḍisa lufu.

163 Huno musi ni tshi lingedza u dzhia Iphi ḷa Mudzimu na ḷi vhea kha vhurereli ha ḷino shango, ni ḍisa lufu kha inwi muṅe. Zwi vhulaha vhadzulapo. Ni a vhona zwine nda khou amba? Zwi vhulaha muthu. Ni ri, “Zwo ralo, zwino sedzani, ni a tenda kha Mudzimu.”

“Oo, zwino, a ni tei u tenda *hezwo*. Arali ni—ni—ni . . . tshivhidzo tshashu.” Hanefho zwenezwo, ndi mubvumo une wa vhulaha—une wa vhulaha vhadzulapo.

164 Ni tea u tendela tshiṅwe na tshiṅwe u wela thungo, huno na dzhia Iphi fhedzi. Dzulani na iḷo Iphi. Ni songo ṭuwa. Musi Mudzimu o amb a ngauralo, zwi tou vha zwine zwa vha zwone. A thi na ndavha uri ndi ifhio pfunzo ine ya nga sumbedza.

165 Maḍuvhani a Noaxe, vho vha vha tshi nga kona u sumbedza uri a hu na maḍi lutomboni. Fhedzi Mudzimu o vha o ri hu khou ḍo na maṅwe fhasi, nahone a ḍa. Ndi zwone.

166 Vha amba ṅamusi, “A hu na mulilo nṅha hangei, une wa ḍo wa.” Fhedzi sedzani u tshi wa, ḷiṅwe ḍuvha. Uh-huh. “Naa ri khou ya u itisa hani *itshi* na *itsho*?” Sedzani Mudzimu a tshi zwi ita. U ḍo ralo. O amba uri zwi ḍo zwi ita.

167 Huno iyo Mbeu i ḍo farelela huṅwe fhethu. Vhugala kha Mudzimu! Tshithu fhedzi A khou ṭoda tshone, ṅamusi, ndi mavu o limelelwaho, huṅwe fhethu hune i nga limelelwa.

168 I ḍo thoma kha muṅwe muthu, huno vha ḍo I shanda, huno a I fafadzela vhunga o ita Efa. Zwo thoma kha Efa, uri ene a limelelwe nahone a bveledza vharwa vha Mudzimu, hu si vharwa vha Saṅhane. Fhedzi o vha e mavu o limelelwaho, huno a wela fhethu ho khakheaho. Ngauralo na Iphi ḷi ḍo wela kha mudzia-

u-sa-tenda, kana a timatimaho, kana mudzia-u-sa-kholwa. Zwi do ita vhurado ha tshivhidzo u bva khavho, fhedzi na khathihi hu si murwa kana nwananyana wa Mudzimu. Ni vha vhudza uri vha litshe mavhudzi avho a aluwe; vha do ni sea phanda ha tshifhatuwo tshanu. Ni vha vhudza u ita *itshi* na *itsho*, kana munna u zwi ita, vha do ni sea kha tshifhatuwo. A si vharwa vha Mudzimu. Ndi mavu o limelelwaho o khakheaho, naho vho fara Mbeu. Ni a vhona vho doliswaho vha khole-khole? Vho doliswa, ee, nga Muya Mukhethwa, u amba nga dzindimi, huno vha ita zwiga na zwimangadzo; ndi zwa Sathane.

169 Yesu o ri, “Vhanzhi vha do da kha Nne nga ilo divha, huno vha ri, ‘Murena, Murena, naa a thi ngo pandela vho diabolo, nda—nda ita mishumo mihulu, ya maanda na zwimangadzo Dzinani Lau?’” O ri, “Ntutsheleni, vho inwi vhadzia-vhutshinyi.”

170 Naa vhutshinyi ndi mini? Davida u ri, “Arali nda hwala vhutshinyi mbiluni yanga, Mudzimu ha nga mpfi.” Ni a vhona?

171 Vhutshinyi ndi tshinwe tshithu tshine na zwi divha uri ni tea u tshi ita huno na si tshi ite. Ni a divha zwa khwine, fhedzi a ni nga zwi iti. Ndi vhutshinyi, ni a vhona. Ni a divha vha tea u dzula na Iphi la Murena, fhedzi u itela tshivhidzo, kana u itela munwe muthu, kana tshinwe tshithu, ni do tutshele kule kha Iphi la Mudzimu na ita zwine dzangano la amba. “Zwo ralo, a thi divhi. Tshivhidzo tshanga tshi ri ri tea u zwi ita nga *heyi* ndila, huno ndi zwi tenda nga heyi ndila.”

172 Ni a vhona, huno zwo luga phanda hanu zwauri a no ngo tea u zwi ita. Ndi vhutshinyi. “Ntutsheleni, vho inwi vhane na ita vhutshinyi.”

173 Sedzani kha Paulo Mukhethwa muhulwane, kha Vhakorinta ya u thoma 13, o ri, “Naho nda amba nga ndimi dza vathu na Vharuwa. . . .” Zwino vho inwi vhane na toda, kana munwe a no toda, u ditika kha hezwo hezwo ndi vutanzi ha Muya Mukhethwa? Paulo o ri, “Naho nda amba nga dzindimi vhunga vhanna na Vharuwa, huno ndi si na lufuno” vhunga vho inwi nothe ni nalwo hafha vhukati hanu, “A thi tshithu.” Ni a vhona?

174 Ni nga amba nga dzindimi, ee, ngauri Ndi Iphi. Mureri a nga dzhia heli Iphi, huno a ya phanda a Li funza, huno a amba helo Iphi, huno helo Iphi li do aluwa. Fhedzi mureri a nga di vha mudzia-muhoyo, ene mupe. Ndi Iphi. Ni a vhona? Fhedzi tshivhumbiwa tshi tshilaho tsha vhukuma tsha Mudzimu tshi dzhia ndivho yothe, Iphi. “Munna ha nga tshili nga tshinnkwa fhedzi, fhedzi nga Iphi linwe na linwe line la bva.” Huno ni engedza tshinwe tshithu kha Hezwo, ni na tshimela tsho shandeaho.

175 Arali nda thoma hafha nga goroi, huno nda vhea mu—mufhunga nayo, huno nda dzi tanganyisa fhethu huthihi, arali zwi tshi nga itwa nga movula, huno ya vheva ngomu henefho, nda wana goroi mufhunga. Ni a vhona? U vhone sa goroi,

fhedzi wone u mufhunga. A si vhutshilo ha vhukumakuma, u nga si kone u ðibveledza hafhu. Ni a vhona? I ðo mela, fhedzi i nga si ðibveledze hafhu.

¹⁷⁶ Do—do—dongi i nga endiwa kha bere ya ya tsadzi, huno ya bveledza meila, fhedzi heiḽa meila i nga si ende inwe meila. Ndi tsho endiwaho.

¹⁷⁷ “Irani Ipfi ḽinwe na ḽinwe ḽi bveledze zwa lushaka ḽwaḽo.” Ni a vhona, i nga endiwa luthihi. Huno tshivhidzo tshi nga ḽa sa dzangano, luthihi, fhedzi tshi nga si dovhe tsha ḽienda murahu; tshi bveledza ḽinwe dzangano. Luḽere i nga si ende kha Muḽuḽere; yo bveledza Meḽethodisi. Huno Meḽethodisi yo bveledza Pentekoste. Ni a vhona, i nga si kone u enda murahu, ngauri yo fa. I nga si thome mvuseledzo. Ndi gai he Mudzimu a vhuya a thoma mvuseledzo kha dzangano? Sedzani kha ðivhazwakale yaḽu. Ho ngo vhuya a zwi ita. Ndi dzangano ḽine ḽa vhumbea nga murahu ha mvuseledzo.

¹⁷⁸ Musi Luther, munna wa Mudzimu, a tshi bvelela e na mulaedza wa u itwa vho lugaho, nga murahu hawe ha ḽa tshivhidzo tsha Luḽere. Vho vha vha nga vha nga si vhuye vha ya nḽha.

¹⁷⁹ Zwenezwo Mudzimu a ruma munna nga dzina ḽa John Wesley, ha mbo ḽa mvuseledzo nga murahu ha hezwo. Naa vho vha vha tshi ḽo itani? U i dzudzanya. Yo vha i nga si ḽiende murahu hafhu. Ni a vhona, ndi muumba.

¹⁸⁰ Haḽeḽuya! Fhedzi Ipfi ḽa Mudzimu ḽi do dzula ḽi hone! Izwo ndi zwone. ḽi ḽo bveledza zwa lushaka ḽwaḽo.

¹⁸¹ Hafha hu ḽa Mupentekostaḽa, a nga si kone; sedzani zwe ya ita, yo dzudzanya. I nga si kone u ḽienda hafhu. Vha nga vha na Oral Robertses na tshinwe na tshinwe, u mona hoḽhe na shango, zwi nga si zwi ite. I ḽo dzula murahu kha ya mvelo ya kale yo endiwaho meila. I nga si kone! Zwi si na ndavha uri i vha na dzidzhekiseni nngana, i kha ḽi vha; hu si na ndavha uri i na vhushaka ha tshimuya vhungana huno na tshinwe na tshinwe tshine ya vha natsho, i . . . Vhoinwi, zwino vhoiwi ni vhaaluwa, ni ya ðivha zwine nda khou amba nga hazwo. Zwi si na ndavha uri i na vhanna kana vhafumakadzi vhangana, huno na zwo engedzeaho, na hone ndi madavhi maḽuku mangana ine ya a fhaḽa nḽa hafha, na zwivhidzo zwiḽuku na madzangano, i nga si kone u ennda mvuseledzo. Zwo fhela. Yo pfukela nga ngei kha shango, u bva kha Ipfi ḽa Mudzimu, huno i nga si kone u ðibveledza hafhu murahu. Mudzimu u ḽo vusela nḽha tshinwe tshithu nahone a thoma u isa phanḽa Ipfi ḽawe; huno arali a dzudzanya, nayo i ḽo fa! Ndi zwone. I nga si kone u ðibveledza hafhu, ngauri ndi yo enndiwaho. Ndi zwone hezwo.

¹⁸² Sedzani kha khono yaḽu yo endiwaho ḽamusi, vha ri, “Ndi yone khono ya khwiḽesa.” Ndi—ndi tshivhulai. Ndi zwine zwa kho ni vhulaya. Vhutshilo haḽu ho vha hu songo itelwa. . .

Mivhili yaṅu yo vha i songo itelwa hezwo. Mivhili yaṅu yo vha yo itelwa goroi ya vhubvo. Ndi ngazwo vhokhotsi aṅu na vhomme, na zwiṅwe-vho, vho tshila tshifhinga tshilapfu. Ndi ngazwo vho vha vho khwaṭha. Vhanna, miṅwaha ya fusumbe na fumalo nga vhukale, vho vha vha tshi hwaswa nahone vho khwaṭha. Ni a vhona, vho tshila nga zwithu zwa mupo. Lavhelesani avha vhakalaha vha dzithavhani ngeno nṅa, vho tshila nga nyala na—na thoro dza vhubvo. Vheani munna ngomu hafha, ḍoroboni; hafha u ya ḍa, munembenbe muhulwane, a na miṅwaha ya furaruṭhanu, fuiṅa nga vhukale. Mutete? Zwa vhukuma! Zwo ralo, ndo bva kha ṭhoho yanga, a tho ngo ralo?

¹⁸³ Dzhielani nzhele, fhedzi ndi khou lingedza u zwi ḍisa kha inwi, zwauro vhutshilotschedza, zwine ra zwi vhidza mvelele. Mvelele, ni pfa zwinzhi nga hezwo. Zwino, no no vhuya na pfa khumbulelo yanga ya mvelele zwe ya vha i zwone? Ndi munna a si na tshivhiti tsho eḍanaho u vhulaya muvhudḍa, fhedzi a nga ḷa mutumbu wawo woṭhe nga murahu ha musi muṅwe munna o no u vhulaha. Ngauralo, ndi, ndi zwine ndi—ndi—ndi—ndi humbula nga ha mvelele, inwi ni a vhona. Ndi, ndi zwone, ni a vhona. A ri . . .

¹⁸⁴ Mudzimu ha ḍi nga . . . A si *mvelele* munna kha Mudzimu. A ni mu *tshilofhadzeli* Mudzimuni. O bebwa, e mbeu ya Mudzimu, u bva kha Mudzimu, tshifhinga tshoṭhe ho vha Mudzimu, huno a nga si vhe tshiṅwe tshithu fhedzi Mudzimu. A ni tou fhiwa mvelele Khazwo.

¹⁸⁵ Zwino, nga ṅdila ye a vha a na lushaka lwawe lwa Edeni, huno nga mbeu yo shandiwaho! Saṭhane o ita yawe khulwane, Edeni yawe khulwane zwino. Naa ndi mini? Mvelele, saintsi, zwivhidzo zwavhuḍi, zwiṭepisi zwihulwane, vhareri vho pholiswaho vhavhuḍi, pfunzo: “D.A., D., Ph.D., LL.D, Dokotela wa Literetsha, Dokotela wa Ḍivhavhurereli, Madokotela!” Tshifhinga tshoṭhe ni tshi bula, zwi tou mu isa kule-kule ha Mudzimu, zwi tou mu posela kule nga maanḍa. Huno zwivhidzo a zwi ṭoḍi muṅwe muthu a tshi ima henefho huno a shumisa maipfi a “hit, hain’t, na tote, na carry na fetch.” A vha ṭoḍi hezwo. Vha ṭoḍa tshiṅwe tshithu tshavhuḍi.

¹⁸⁶ Ndi tshithu tshithihi tshe Kaini a vha e natsho muhumbuloni wawe, (khotsi avho, u rangani), o ṅekedza maluvha na mitshelo ya tsimu, musi Mudzimu o ṭoḍa tshiṭhavhelo, munna a na nzumbululo ya Mudzimu: ho vha hu malofha! Hu si piere, kana beregisi, kana puḷamu, kana tshiṅwe na tshiṅwe tshe tsha vha tshi tshone, kana, apuḷakosi, sa zwine vha amba zwino: ho vha hu malofha e a ri bvisa ngandeni ya Edeni, ma—malofha o waho, musadzi we a tendela mbeu ya muthu o khakheaho i tshi ṭavhiwa kha mbumbelo huno a zwi thoma.

¹⁸⁷ Zwino ri wanulusa, u sumbedza uri Mulaedza u tou vha kha tshifhinga, zwine nda khou amba na vho inwi nga hazwo, u zwi

sumbedza, sedzani nga maḍuvha a u ennda namusi, u lingedza u ita lushaka lwo nakaho. Sedzani kha u ennda. Sedzani kha vhutshilo ha tshimela. Hafha tshilimo tsho fhiraho . . .

¹⁸⁸ Ho vha hu tshilimo itshi, tsho vha tshi tshone, ndo vha ndi na liluvha liṭuku la ḍaka la kale (o vha a tshi khou ntsumbedza nnda hangei miniti i si gathi yo fhiraho, zwo ḍa muhumbuloni wanga), liluvha liṭuku la ḍaka le nda vha ndi naḷo kha mbete hafha, ndo ḍo tea u sheledza hetsho tshithu luvhili nga ḍuvha, uri tshi kone u tshila. Tsho vha tshi tsho enndiwaho. Fhedzi tsho bva kha liṅwe liluvha liṭuku la thophi, le la vhwela fhethu huthihi na tshiṅwe tshithu, u ita heli liluvha.

¹⁸⁹ Huno uyo mutukana muṭuku a ima nnda henefho, musi, no vha ni tshi nga gwa milenzhe ya fumi mavuni huno no vha ni nga si wane nṅwando wo ḍananaho u nṅkadza. Ni a vhona, lo vha—lo vha—lo vha li khou sokou ḍitshilela buseni, huno lo vha li tshi tou vha lavhuḍi, huno lo vha li sa tei u sheledziwa. Lo vha li la vhubvo. Lo vha li si lo enndiwaho. Ho vha hu si na tshithu tsho tanganyisiwaho naḷo, ho vha hu liluvha la vhubvho.

¹⁹⁰ Huno hetshi tsho vha tshi tshithu tsho tanganyisiwaho naḷo, ni tea u li sheledza na li lodedzela, na li lela. Ni a vhona? *Hezwi* a no ngo; a hu na zwikhokhonono zwi no ḍa kha wo. Ri tea u li fafadzela, na tshiṅwe na tshiṅwe, u li vhlunga; na thunzi na zwikhokhonono na zwithu, u zwi bvisa nga iyo nḍila. Arali na sa ralo, zwi ḍo li vhlula.

A ni tei u ralo, tshikhokhonono tsho vha tshi si nga ḍi tsini haḷo!

¹⁹¹ Oo, ndi zwa vhubvho, zwa vhubvho, o bebwaho hafhu Mukriste. Ni nga mu linga nga tshiṅwe na tshiṅwe tshine na ṭoḍa. U kha ḍi vha Mukriste. U mu linga huṅwe na huṅwe hune na ṭoḍa, u kha ḍi vha Mukriste.

¹⁹² Mufumakadzi muṭuku u bva kha muṅwe wa vha komana fhanu, vhaṅwe vha vho inwi vhatu, tshivhidzo tshavho tsho nṅwalela luṅwalo liṅwe ḍuvha. A ri, “Baba a vha nṅoḍi u ya kha bola ya beisi . . . kana bola ya basikete, Mukomana Branham. Ri a tenda . . .” A ri, o vha e na fumimbili nga vhubvho, a ri, “Mukomana Branham, ri tenda uri ni na Iphi la Murena, kha zwine na khou ri vhubvho zwino.” A ri, “Ndi elekanya uri baba vho khakha. Fhedzi,” a ri, “zwine na amba, ndi khou ya u tenda.” Zwino, u yo musidzana muṭuku wavhuḍi, ni a vhona.

¹⁹³ Ngauralo nda elekanya. “Zwo ralo,” nda ri, “mufunwa, sedzani arali ni Mukriste, ni Mukriste huṅwe na huṅwe. A hu na ndavha hune na vha hone, ni kha ḍi vha Mukriste. Fhedzi,” nda ri, “ni a vhona, kha semende ya bola ya basikete, zwine baba vha khou humbula ngazwo, ni pfa avho vhana vha tshi anelana na u isa phanda ngauralo. Ndi kha ḍi tenda uri ni ḍo vha Mukriste. Fhedzi, inwi ni a vhona, baba vha phanda kha vhutshilo u fhira inwi. Ni a vhona?” Zwino, nda ri, “Zwino ni na miṅwaha ya

fumbili nga vhukale, huno no ri ni na khaladzi muṭuku, miṅa. Zwino u ṭoda ni tshi gera mupopi wa bammbiri. ‘Oo, iyani phanḁa, a thi na tshifhinga tsha u gera mupopi wa bammbiri.’ Ni a vhona, ni kule phanḁa u fhira khaladzi muṭuku.”

¹⁹⁴ Zwino afho ndi hune tshivhidzo tsha tea u vha hone namusi, tshi kule phanḁa kha Ipfi la Mudzimu. Hu si Methodisi, Baphuthisi, tsha Vhapentekostaḁa, Puresbiterieni; fhedzi vho ya phanḁa kha Ipfi, kha u vha vharwa na vhananyana vha Mudzimu. Uh! Zwo luga. Zwo luga. Mulaedza u tshi vha wo sumbedzwaho, u nga tshifhinga.

¹⁹⁵ Nga saintsi, nga saintsi yawe na ṭhoduluso, inwi ni a vhona, vho lingedza u shanda tshinwe na tshinwe, u ita mbeu yo fhambanaho, u ita tshinwe tshithu tsho fhambanaho, u tshi ita uri tshi nakese.

¹⁹⁶ Sedzani kha khaladzi dzashu. Ndo khoḁa tshifhinganyana tsho fhiraho, nga uri vha vhonala vho naka hani. Oo, ni nga ḁi vha imisa nṅa hafha kha ṭano la shango na vhanwe vha Gloria Swanson, kana vhanwe vha avha vhabvuli vha zwiambaro na zwithu nga hafha California, zwi ḁo vha pfuka nga maela dza miḁioni. Fhedzi madzina avho haho kha idzo bugu dza bvumo; a kha Bugu ya Vhutshilo, ni a vhona. Uh-huh. “Muya wa vhulenda na u ḁitukufhadza ndi lupfumo luhulu kha Mudzimu.” Huno Bivhili i ri kha—kha vhasadzi vhashu u “u ḁinakisa nga muya wa vhulenda na u ḁitukufhadza, vha tshi ḁivhea nga fhasi ha vhanna vhavho, huno na mafunda.” Ndi wone mutengo muhulwane phanḁa ha Mudzimu. Ni a vhona? Ndi zwone.

¹⁹⁷ Hu si hezwi zwoṭhe hafha, ndi zwe vha ita; vha, Max Factor, yo nakisa vhasadzi, nga nṅa, zwine zwa vha zwa Saṭhane. Zwithu zwoṭhe ndi zwa diabololo. Naa ni tshi zwi ḁivha izwo? Zwa vhukuma. Zwoṭhe ndi zwa diabololo.

¹⁹⁸ Zwino ndi a elelwa mufumakadzi wanga muṭuku musi a kha ḁi vha wavhuḁi e muswa, o vha a sa ḁoli zwiḁololo. Hai. O ḁa nṅha, nda mu lovhedza nga Dzina la Yesu, musi a kha ḁi vha kha magona maṭuku o ambara *ngauralo*, ni a vhona. Fhedzi zwino u khou aluwa, o ri, “Ndi khou tou vha na maonyeonye.”

¹⁹⁹ Nda ri, “Ni a ḁivha, samusi ni tshi aluwa, maṭo anga ha tsha vhone. Ndi a ni elelwa nga nḁila ye na vha ni ngayo, huno ndi a elelwa na u ḁivha mbilu yanga zwine na khou ya u vha zwone linwe ḁivha. Ni a vhona? Ni a vhona? Ni a vhona, ni na muya wavhuḁi wo dzikaho une na vha nawo, Mudzimu u ḁo ri vhea fhethu huthihi hafhu nga hangei seli. Hezwo ndi, zwenezwo a ri tsha ḁo vhuva ra shandukiswa zwenezwo.” Ngauralo ndi ngani. . .

²⁰⁰ Fhedzi, ni a vhona, maḁuvhani a Noaxe, musi vhana vha Mudzimu vha tshi vhona vhananyana vha muthu, vho vha vho naka, vha ḁidzhiela khavho vhasadzi, u vha vhafumakadzi. Ni a vhona, ndi vharwa vha Mudzimu vho vhona vhananyana vha

muthu, ngauri vho vha vha tshi kunga lwa vhudzekani huno—huno vha ambara nga heyo ndila. Vho, vho emula vhasadzi, huno vha vha yela, ni a vhona.

²⁰¹ Ndi a livhuwa uri vhozwi vharwa vha Mudzimu ni vhona u fhira hezwo, ni a vhona, nga ndila ine vhasadzi vha diita. Ni a vhona?

²⁰² Fhedzi ndi mini? Ndi u naka fhedzi. Ndi u ennda. Dzhiani vhañwe vhavho, ni tanzwe tshifhatuwo tshavho, vha . . . a ni nga divhi tshine na do vha natsho. Ni a vhona? Huno ndi zwone. Khañwe mbiti dzo edanaho u lwa na mubvumo wa saha, na—na vhuḍifari vhu si havhuḍi, na—na u sa pfa, na tshika, na u gidima u mona na muñwe munna.

²⁰³ A thi na ndavha mini, mufumakadzi wanga, ndi—ndi thonifha u fhulufhedzea kha musadzi muñwe na muñwe. Musi ndi mutukana mutuku, ndo vha ndi tshi dzulela u ri, “Arali musadzi wa murema a tshi toḍa u fhulufhedzea, ndo vha ndi tshi do shulula shotha la u fhedza la malofha anga u mu dzudza nga yeneyo ndila.” Ni a vhona, ndi thonifha zwine zwa vha zwone, zwithu zwa vhakuma. Ndo lingedza u tshila nga zwa hezwo, vhutshilo hanga hoṭhe. Ndo vha ndi mutuku zwenezwo, zwino ndi mualuwa, thi athu shandukisa mihumbulo yanga na zwiṭukuṭuku. Ni a vhona?

²⁰⁴ Saints, nga maitete e Efa a ita, na zwenezwo—vho o zwi ita na kha tshivhidzo, u mu shanda nga hangeno. O hwala puḵane dzawe namusi nda, nga kha tshivhidzo tshawe tsho enndiwaho, nga kha yawe Edeni ya tshizwino ine ra vha nayo namusi. Ri khou tshila kha Edeni ya saints, Edeni ya Saḥane, Edeni ya saints.

²⁰⁵ Arali ni tshi toḍa u i vula, kha Yesaya 14:12. Ndi do ni redzela yone, arali ni tshi toḍa, arali ni tshi toḍa, 12 na 14.

. . . Saḥane o ri kha ene muṅe, *ndi do ditakulela nga nṭha ha wa Taḍuluṭaḍulu.*

A tshi do vha na muvhuso, une na vharwa vha Mudzimu vha do mu losha.

²⁰⁶ Huno izwo ndi zwe kokotolo a ita. O zwi ita nga kha tshivhidzo, vhurereli, vhunga o thoma u rangani, vhurereli. O zwi ita.

²⁰⁷ Samusi na muporofita Paulo o vhona, kha Vhathesaḵonika ya II ndima ya vhu2, zwa uri u—u khunyeledza kha E- . . . yawe, Edeni khulwane ya saints kha lino ḍuvha, kha zwa saints, kha pfunzo na vhutshilotshedza. Huno o diita, ene muṅe, huno mafhedziseloni u do fhelela kha khoru ya u vhuḍezanya, hune zwivhidzo zwoṭhe zwa do tea u mu gwadamela. Huno ni a vhona zwine zwa vha zwone? Ndi hoyo muya wa vhuḥfura u tshi khou shuma vhukati ha vhatu; vharwa vha Mudzimu, vhane vho itwa nga tshifanyiso tsha Mudzimu; vhananyana vha muthu, vhane

vho itwa kha tshifanyiso tsha muthu; o vha isa nga fhasi ha mazwifhi, vhunga o ita kha Efa. Huno o divhumba, ene muṅe, nga kha vhukwila hawe ha saintsi na pfunzo na mvelele, u swika a tshi diwanela ene muṅe ya musalauno, ya saintsi, ya Edeni ya lufu.

208 Hune, Mudzimu, nga Ipfi Lawe, o amba, huno O vha a na Edeni i si na lufu; hu si na saintsi, hu si na pfunzo vhunga ri nayo namusi, kana hu si na vhutshilotshedza.

209 Ni a zwi vhona zwino, ni a zwi pfesesa? Ni a vhona, zwino u na Edeni yawe. Sedzani, zwivhidzo zwoṭhe zwi a mu losha. Izwo zwi vhea. . . Vhathesalonika ya Vhuvhili hafha, O ri.

. . . uyo munna a no divhidza Mudzimu, o dzula *thembeleni ya Mudzimu*, . . .

Huno zwoṭhe. . . zwi re kha lifhasi zwi do gwadama zwa mu losha, ane madzina avho ha ngo riwalwa kha bugu ya Ngwana ya vhutshilo. . . shango li sa athu tewa.

210 Ni a vhona, ndi Edeni ya musalauno. Zwino na u khou itani, ene muṅe? U khou ditshimbidza, Roma, ha u fhedzisela hawe u la huhulwane, fhethu ha Edeni.

211 Ni a vhona he uyo mupoupu a da afha nga linwe divha? Naa no dzhiela nzhele idzo fumiraru dze dza bvelela zwenezwo? O amba maipfi a fumiraru, vhafumiraru vho dzhia tshilalelo, o amba ngei Tshitediamu tsha Yankee, tshine tsha vha fumiraru. Tshinwe na tshinwe tsho vha tshi kha fumiraru.

212 Huno lushaka lwashu ndi fumiraru nga nomboro, lu bvelela kha ndima ya vhu13 ya Nzumbululo; mivhala ya fumiraru, naledzi dza fumiraru, ngole dza fumiraru, nomboro dza fumiraru kha mangwende, naledzi dza fumiraru kha lingwende, tshinwe na tshinwe ndi fumiraru, huno na musadzi.

213 Huno hafha hu da mupoupu, thoho, kha musadzi; mulwa na kristo wa khole-khole kha muselwa wa khole-khole, wa saintsi. Ane, shango lashu, shango la Amerika ya vhubva divha hafha, kana Shango la Vhukvhela, lo ranga phanda shango, kha saintsi. Li da khae, nga tshivhidzo tshawe tsha saintsi, zwino vhoṭhe Vhaporotestanti vha khou mu gwadamela, ni a vhona, kha fumiraru. Ni a zwi vhona? Tshinwe na tshinwe tshi kha fumiraru. Lushaka lwashu lwoṭhe, na tshinwe na tshinwe-vho, ndi fumiraru, shango la vhasadzi. Ni a vhona, hafha ri hone, ri nazwo. Lo shanduka u vha shango la vhasadzi ngadeni ya Edeni, fhedzi li do vha shango la Mudzimu linwe divha. Dzhielani nzhele zwino.

Zwino, na, havha vhaporofita na zwithu vho dzula vho zwi ambela phanda.

214 Huno zwino zwoṭhe hafhu zwo da vhunga zwe zwa vha zwi zwone musi Mudzimu a sa athu tshimbila kha lifhasi, zwo no vha ndaḍo ya tshimuya. Zwa vhukuma, zwo ralo.

215 Hafha dzhielani nzhele Edeni ya vuvhili u fanyisa ya u thoma nga maanda, u fhura, kaṭukutuku u dzhia Vhanangiwa. Dzhielani nzhele zwino, izwo. Ndi khou ya u vhambedza hafha, lwa miniti i si gathi. Zwino ndi khou tea u ima, nga uri ndi ya fuminthi nṭha ha tshithoma, huno zwino ngauralo thetshesani. Edeni idzi mbili, nga nḍila ine heyi Edeni yo lingedza u fanyisa, u tou fana na Saṭhane o lingedza u rangani, kha Efa kha Edeni ya vhukuma, Edeni ya u thoma. Itanu dzi sedza, dzi tshi fanyiswa dzoṭhe zwino. Ni a vhona, ro zwi wana, zwino muṁwe na muṁwe u ya pfesesa zwavhuḍi, Edeni ya saintsi ine ra khou tshila khayoy. Ni a vhona? Zwino, ho vha hu si Edeni ya Mudzimu.

216 Edeni ya Mudzimu a i ḍi nga saintsi, pfunzo, mvelele. I ḍa nga Iphi, ni a vhona, u vhidza hezwi zwithu zwoṭhe u nga ri zwo vha zwi songo ralo. Huno dzhielani nzhele, ngadeni ya Edeni. . . Kha ri tou dzi vhambedza zwiṭuku. Zwino dzhielani nzhele.

217 Munna na mufumakadzi wawe (ṭhoho ya. . . ngadeni ya Edeni), vuvhili vho vha vhe fhedzi huno vha sa zwi ḍivhi. Naa izwo ndi zwone? Kha Edeni ya Mudzimu, vuvhili vho vha vha fhedzi huno vha sa zwi ḍivhi.

218 Zwino vha fhedzi hafhu huno a vha zwi ḍivhi, Nzumbululo ya vhu3, Tshikhathi tsha Tshivhidzo tsha Laodikea.

Nga uri iwe. . . u fhedzi, u a ṭungufhadza, mushai, wo dzhielwa, u bofu, huno a u zwi ḍivhi.

219 Zwino, kha Edeni ya Mudzimu, vho vha vhe fhedzi vha sa zwi ḍivhi. Huno na kha Edeni ya Saṭhane, vho vha ngazwo nga saintsi na pfunzo, vha fhedzi hafhu huno a vha zwi ḍivhi. Ndi u shanda ḍe!

220 Sedzani kha ṁamusi. Sedzani kha munna, a tshi khou lingedza u ambara zwi ambaro zwa mufumakadzi wawe zwa nga ngomu; huno ene wa musadzi u khou lingedza u ambara zwa wa munna. Huno wa munna u khou litsha mavhudzi awe uri a aluwe sa a wa musadzi; huno wa musadzi u khou gera awe vhunga a munna. Oo, oo, oo, nṁe-nṁe! Vhanna vha khou lingedza u vha vhasadzi, vhasadzi vha khou lingedza u vha vhanna, u shanda!

221 Ndi zwithu zwithihi zwine tshivhidzo tsha khou ita, zwithu zwithihi, Tshikhathi tsha Tshivhidzo tsha Laodikea. Dzhielani nzhele.

222 Tsho itisaho uri vha sa ḍivhe uri vha fhedzi, u rangani, ho vha hu na Muya Mukhethwa wo vha tsira kha vuvhili. Vho vha vha sa ḍivhi. Muya Mukhethwa wo vha u kha maṭo avho, vho vhona hu si na tshithu fhedzi mukomana na khaladzi avho, ni a vhona. Milayo, a vho ngo zwi ḍivha uri vho vha vha fhedzi. Muya Mukhethwa!

223 Zwino muya wa u sa vha na vuvhili, u sa kuna na nyemulo, wo vha tsira; pfunzo, saintsi, “Mulandu, ndi saintsi.

U ambara zwipfufhi, ndi zwa maṭhakheni.” Vhaindia vha ni funza khwine u fhira hezwo. Vha putelwa nga bai, u rwiwa nga muya, ni a vhona, huno vha vhea khavho. Ni a vhona, pfunzo zwa vhukuma yo vhuya murahu kha tshifhinga, tshithu tshithihi tshenetsho tshine vha elekanya uri tsho vha ḍisa kha mvelele na vhutshilotshedza, zwo vha vhea murahu kha u sa guda hafhu, u fhira tshiimo tshe vha vha vhe khatsho u rangani.

²²⁴ Tshikolo, pfunzo, sedzani kha zwikolo! Sedzani fhasi hafha kha gudedzi, maṅwe madekwana, avho vhatukana! Ndi vhangana vhana vha no khou bebwa nga vhasidzana vhaṭuku henefho, kha avho vhasidzana vhaṭuku ṅwaha muṅwe na muṅwe gudedzini! Ni a elekanya! Ni ri, “Hetshi ndi tshiṭaraṭa tsha malaṭwa.” Huno avho vhatukana, avho “dzidzhuwele dza fumbilinthehi,” vha vha vhidza, vha na tshiḍodzamilomo, huno—huno mavhudzi o gerwa a vha tswititi nga phanḍa, huno o vhothelwa kha khuḷa huno a tshi khou nembelela fhasi. Vha amba izwo. Huno na mikulo ya vhuḍa, tshika! Ni ri, “Zwo ralo, izwo zwi tou vha tshiṭaraṭa tsha malaṭwa.” Ndi zwone? Ndi vha gudiswa vha gudedzini.

²²⁵ Vho dzhena kha u kambiwa huhulu, vhuṅwe vhusiku. Huno vho vha vha sa ḍivhi zwine vha nga ita, huno ngauralo, u vha na u raha. Na u nwa na vhuṭombwe, na tshiṅwe na tshiṅwe nga yeneyo ṅḍila, zwo vha zwi songo eḍana khavho. Vho kwasha maboḍelo, huno vha gidimela vothiṅi ḷa vhasadzi, huno vha khokhonya kha vothi; huno vha dzhena, vha vha rwa kha zwifhaṭuwo zwavho. Vha nongola ḷiṭo ḷa muṅwe musidzana tshoṭhe, huno vhanzhi vhavho vha khakhisea lwa vhutshilo havho hoṭhe. Ni elekanya uri vha ḍo tendela izwo nṅa? Hai.

²²⁶ Vhavhili vha vhatukana vhavho vha tshi khou gidima ṅṅa na fhasi, huno vhasadzi vhavhili vho malwaho vho dzula kha—kha zwiṭepisi, huno vha sema vhasadzi. Mapholisa vha vha fara huno vha vha longela kothoni. Dini a ḍa fhasi henefho. Huno tshithu tshoṭhe tshi khou tou ṅṅa kha iḷo gudedzi, ndi wone mushumo u woṭhe vhane vha vha nawo henefho. A ri, “Havho ndi vhananga. Vha vhothololeni.” Vha vha vhotholola.

²²⁷ Khezwo-ha; vhutshilotshedza, pfunzo, zwi ranga phanḍa kha lufu na ndaḍo, na hele. Ni songo thetshesesa zwithu hezwo. Dzhielani nzhele zwino.

²²⁸ Efa o ḍo tou u vha na u sedza nga u ṭavhanya, u vhona zwe shango ḷa vhoṅalisa zwone. Ni a ḍivha, zwifhinga zwinzhi, “Ri tea u tou ambara zwiṭuku zwa *hezwi*.” Kana, ni a ḍivha zwine nda khou amba, ni to tea u vha na u sedza nga u ṭavhanya, u vhona. Zwino kha Yohane Mukhethwa kana . . .

²²⁹ Yohane ya u Thoma 2:15, Mudzimu o ri, “Arali ni tshi funa shango kana lufuno lwa shango, lufuno lwa Mudzimu a luho kha inwi.” Zwithu zwi re nṅa hangei huno zwo fa. No ruba, no tumulwa khazwo. A ni ṭoḍi zwithu zwa shango, no fa khazwo.

Zwo fa. A ni җoҗi tshinwe tshithu tsho faho. Zwo sina. Zwi a nukha. Naa tshinwe tshithu thi tshilaho tshi nga vhuya tsha җoҗa hani tshithu tsha tshika ngauralo? Ni a vhona, ni a tshila kha Kristo. Ipfi җi ni ita uri ni tshile.

²³⁰ Yanga, musi ndi tshi elekanya nga hayo kha җino җuvha җine ra khou tshila khaҗo, i no vhidzwa pfunzo! Ni nga si vhuye na ya kha phuluphithi nga nnda ha musi ni na Digirii ya Vhudokotela, na zwinwe-vho.

²³¹ Zwi khumbudza tshifhe wa mmbi ya vhuswole, nga tshinwe tshifhinga, a tshi bva kha mmbi. O ri—o ri, “Mukomana Branham,” (Zwo vha zwo luga nga murahu ha Nndwa ya Ғifhasi ya u Thoma.) a ri, tshifhe wa mmbi ya vhuswole a ri, “sedzheni o җa huno a ri, ‘Tshifhe wa mmbi ya vhuswole, ni җoҗa u gidimela nnda nndwani phanda na nne, nnda kha Argonne,’” inwi nnda hangei u bva La Salle, Lorraine, France, inwi ni a җivha. Huno a ri, “Ndo yela nnda thungo dza Argonne Forest.” Huno a ri, “O vha a tshi khou dzhia nomboro dza mathanге manzhi e a thuthubiswa.”

²³² Huno a ri, “Ho vha hu nga matsheloni a Mvuwo.” A ri, “Ndo tou fhira. . . Ndo fhira na muongi, huno o vha a tshi khou nea avho vhatukana vho vhaishalaho, dzuvha җa Amerika, inwi ni a җivha, җinwe җine Vhaamerika vho vha vha tshi anzela u. Avho vhatukana vha dzuhvula җo dzuvha, huno vha җavha mukosi na u lila, ngauri vho vha vha tshi җivha uri җi bva hayani.” Ni a vhona, җoҗo vha җi tshi bva hayani.

²³³ Huno iyo ndi nga ndila ine nda elekanya uri ri ita Ipfi, ni a vhona, u Ғi dzuhvula, “O Mudzimu!” Ғi bva Hayani, ni a vhona.

²³⁴ A ri, “Ndo vha ndi khou җipfa zwavhuҗi ntha mbiluni yanga. . .” A ri, “Ndo ya nnda henefho huno nda ri. . . Huno ka—kaputeni o ya nnda u dzhia nomboro ya uri ndi mangana mathanге o tshinyadziwaho, na zwithu zwa u ralo.” A ri, “Muya Mukhethwa wa ri, ‘Iya nga hafhaҗa kha hokouҗa kutombo kutuku.’” Huno a sedza u mona hothe. A ri, “Vho shela iyo gese masitadi na kuҗoraini huno,” a ri, “zwo tou fhisa matari othe a miri. Ho vha hu si na na tshithu tshi tshilaho tsho salaho, huno hafha ho vha hu Mvuwo!” A ri, “Mvuwo-җe! Mvuwo-җe, musi hu si na na hatsi fhasi, hu si na tshithu!” Huno a ri tshinwe tshithu tsho mu kungela kha tombo. Huno a vhinᄁulusa tombo, a ri, “Ho vha hu na җiluvha җituku җa Mvuwo fhasi haҗo, җo vha җo dzumbama fhasi ha tombo, nga kha mulimo wa gese, wothe.” Huno a ri, “Nda elekanya, ‘O Mudzimu, ndzumbe fhasi ha Tombo җa Zwickhathi, u swika mulimo wothe wo no fhira, huno u tendele ndi fhufhume kha җelia shango nga hangei.’”

²³⁵ Ri nga ima hanefha, arali ni tshi zwi tama ngauralo, ngauri ndo—ndo wana zwinzhi hafha, ndi nga si vhuye nda dzhena khazwo, naho khamusi zwo ralo, ni a vhona, zwa zwithu.

Ngauralo khamusi ndi nga vhuya murahu hafhu huno nda ni wanela zwone.

²³⁶ Oo, ndo tou fhedza u funza liṅwe ḍuvha, “*Sefo ya Munna a Elekanyaho*,” noṅhe no vhalala Heyo, ni a vhona, “yo bveledza muthetsshelo wa munna mukhethwa.” Elekanyani, vharathu. Tshinwe na tshinwe tshine na ita, elekanyani! Vhaefesa 5:26, heneffho yo ralo.

²³⁷ Huno ro amba, ro amba nga ha ipfi la u dzula wo tiwa, inwi ni a vhona, izwo zwo khukhula vhanzhi vhavho. Ndi Ipfi la Mudzimu. U, U a li shumisa, “ngauri ro tiwa nga Ipfi la Mudzimu.” Huno li, kha hezwo ri . . . Musi no tiwa, mulandu, zwi tea u bvelela, ngauri ndi zwenezwo. Mudzimu, Mudzimu o ni nanga ngauri O ḍivha zwe na ita u bva u rangani.

²³⁸ Huno ni songo tendela diabololo a tshi ni fafadzela nga pfunzo na mulimo, na zwithu zwi no nga zwenezwo, “Ni tea u vha wa musalauno. Ni tea u vha *hezwi*.” A ni tei u vha tshithu nga nḍa ha u vha vharwa na vhananyana vha Mudzimu. Huno arali no bebwa nga Ipfi, ni a ralo. Dzhielani nzhele itsho tshifafadzelo. Arali na dzhia mbeu, mbeu yavhuḍi, huno na i fafadzela, tshi ḍo—tshi ḍo i vhulaha. Huno musu vha tshi fafadzela izwi zwithu zwa dinomineisheni nga nṅha haṅu, zwi ḍo tshinya ṅhuthuwedzo ya Ipfi la u ranga. Arali vha ni vhudza, “Ni tea u ita *hetshi*. Mulandu, vhaṅwe vhasidzana vha a zwi ita. Vhaṅwe vhaṅna vha a zwi ita.” Ni songo tenda hezwo. Zwi ḍo tshinya ṅhuthuwedzo ya Mudzimu ya Ipfi la vha kha inwi. Ni a zwi ḍivha hezwo.

²³⁹ Liṅwalwa laṅhu li ri, “Ni songo ḍivhambedza,” u fafadzelwa, “fhedzi ivhani vha shandukiswaho,” mbeu kha inwi.

²⁴⁰ Vhathu vha ṅamusu vha ita u nga ri a vha vhuḍi vha tenda uri hu na Mudzimu. Na ni tshi zwi ḍivha izwo? Vha ita ngauralo. Zwino, a thi ṅḍi u vha vhidza matsilu, fhedzi vha ita unga one. Ngauri, Phisalema 14:1 i ri, “Tsilu lo amba mbiluni ya lo, A hu na Mudzimu.” A ni tei u vhidza muthu uri ndi tsilu. Fhedzi vhone zwa vhukuma vha ita u nga ri vho ralo, ngauri a vha . . . Vha ita u nga ri a hu na Mudzimu. Heḷi Ipfi li tou sa londwa.

²⁴¹ Sedzani, hafha liṅwe ḍuvha, vho mbidza lufherani u lavhelesa . . . Billy Paul, ndi a tenda, kana vhaṅwe vhavho, vho ri hu na—hu na mbekanyamushumo ya vhurereli kha theḷevishini.

²⁴² A ri na theḷevishini. A hu nga vhi na inwe hayani hanga, na khathihi. Fhedzi ho vha hu na . . . Ni a i ṅḍa, izwo zwi kha inwi. Fhedzi Mudzimu o mmbudza u sa zwi ita.

²⁴³ Huno musu ri tshi pfulutshela ngomu heneffho, ndo renta kha hoyu khaladzi wavhuḍi wa kale nṅha hangei, o vha a na theḷevishini ngauri vho ḍo tea u vha nayo uri ene a rente nṅḍu yawe. Huno nda vha tendela u sedza mbekanyamushumo dza vhurereli, ngauralo vha—vha mbidza huno vha ri ho vha na u imba ha Mafhungo-maḍifha.

244 Huno ni amba nga ha tshigwada tsha Vhoriki, nṭha hangei vho ita u nga ri vho ralo, vha ÷ivhidza vha imbi vha Mafhungo-maḍifha! Ho vha hu lunyadzo kha Yesu Kristo, u vhona nga nḍila ye vha vha vha tshi khou bvella phanda, vha tshi ÷idzinginyisa, na—na haya mavhudzi o itwaho lwa Vhuriki o gerwa na tshinwe na tshinwe, inwi ni a ÷ivha. Zwo tou, zwo tou—zwo tou vhonala—zwo tou vhonala u nga ri ho vha hu u holedza!

245 Kaini o vha e muthu wa u ralo, wa vhurerele kha mishumo, zwa vhukuma. Fhedzi o vha a na mbeu yo khakheaho khae, ni a vhona, huno nḡauralo yo bveledza mbeu ya ṅowa. Saṭhane o shela mulenzhe kha heyi mbeu ya Edeni, huno izwo ndi zwe zwa bveledza Kaini. O vhea mulimo wawe khayoy.

246 Ene, Kaini, o ÷ivha lufuno lwo fhelelaho lwa Mudzimu. O ÷ivha lufuno lwo fhelelaho lwa Mudzimu. Kaini o lu ÷ivha. Ndi ngani? Fhedzi, o landula u lu ita, o sumbedza zwenezwo u vha mbeu ya ṅowa. Musi a tshi vhona lufuno lwo fhelelaho lwa Mudzimu, a lu landula. O vhona Mudzimu a tshi khwaṭhisedza mulaedza wa Abele. O zwi ÷ivha uri lwo vha lu lufuno lwa Mudzimu. Ni a vhona? O vhona Mudzimu a tshikhwaṭhisedza mulaedza wa Abele. Huno naa Mudzimu o ri mini khae? Huno O tou, O ri, “Ita zwi fanaho, losha vhunga murathu wau, huno—huno u ḍo ita zwavhuḍi.” Fhedzi ni a vhona, o vhona lufuno lwo fhelelaho lwa Mudzimu, fhedzi ha ngo lu ṭoḍa. Ni a vhona, o ṭoḍa u engedza khalwo.

247 Huno avha vhorathiolodzhi vha vhona iyi Bivhili, vha a I vhala, fhedzi a vha ṭoḍi u I ita. Ni a vhona? Zwi sumbedza mbeu ya ṅowa. Vho Zwi vhona zwi tshi khwaṭhisedzwa, huno nga nḍila i nyadzeaho phanda ha vhathu, fhedzi zwi vhonala u nga zwi a konḍa nga maanda uri vhathu vha ÷itukufhadze kha Ipfi ҫa Mudzimu.

248 Naa a ni zwi wani noṭhe, muso ni tshi khou amba, vho inwi vhasadzi, kha vhasidzana, nga ҫa u ambara mavhudzi malapfu, huno vha ri, “Ndi ngani ni na mavhudzi aṅu a malapfu?” Ni a vhona? “Ndi ngani ni tshi ambara zwikete zwaṅu fhasi, zwilapfu?” Ni lingedza u amba navho, vha nga vha a ni furalela. Naa a si zwone? Ni a vhona, vha a zwi ÷ivha uri ndi zwone, arali hu na—arali hu na vhuṅwe vhusidzana khavho. Ni a vhona? Vha a zwi ÷ivha uri ndi zwone. Fhedzi, inwi ni a vhona, vha nga si kone u ÷itukufhadza kha Hezwo. Ni a vhona, ndi zwine.

249 Ni a vhona nga nḍila ye Kaini a ita? O kundelwa u ÷itukufhadza kha Ipfi ҫo khwaṭhisedzwaho ҫa Mudzimu. O vha a nga si zwi ite.

250 Oo, na Vhupentekosta ҫa vha ri, “Vhugala kha Mudzimu! Haḷeḷuya! Ndi a gera mavhudzi anga, huno ndi amba nga dzindimi!” Huh! Zwi a sumbedza hanefho uri hu na tshithu tsho khakheaho, ni a vhona, mbeu i khou bveledza tshinwe tshithu tsho khakheaho.

251 Mbeu i nga si. Mbeu ya Mudzimu i nga si bveledze musadzi o gerwaho mavhudzi. I nga si zwi ite. I tou vha i nga si zwi ite, ngauri Bivhili yo amba ngauralo. Ni a vhona, I nga si zwi ite. Hai, muṅe wanga.

Zwino zwi vhonala zwi tshi konḁa nga maanḁa u diṭukufhadza kha Ipfi ḁa Mudzimu.

252 Zwi dzhieleni nzhele kha Genesi 4:6 na 7, u tou vhala maṅwe a Maṅwalo hafha. “Ita vhunga Abele o ita.” O ri, “Arali wa—wa vhona zwe murathu wau. . .” A ri, “Iya phanḁa u ite zwe Abele a ita, ita tshumelo nthihi ye a ita, huno—huno Ndi ḁo u fhaṭutshedza. Arali wa sa ralo, tshivhi tsho u lindela muṅangoni.” Zwino, *tshivhi* ndi “u sa tenda.” “Arali wa sa ita vhunga Abele o ita! Wo zwi vhona ndo Mu khwaṭhisedza, huno nda mu ita zwavhuḁi. Zwino arali u sa iti hezwo, zwenezwo zwi sumbedza uri—uri ndi tshivhi, u sa tenda, ho lindela muṅangoni.” Ni a vhona?

253 Huno ṅamusi vha a vhona zwine Mudzimu a khwaṭhisedza. Vha a vhona zwine Mudzimu a khou ita. Vha a vhona hezwi zwithu zwoṭhe zwi tshi khou bvelela. Vha a ḁivha nga hazwo. Mudzimu u khou sumbedza zwiga Zwawe ṭaḁulu na kha ḁifhasi, huno na hezwo zwithu zwoṭhe nga heyo ṅḁila, huno vha a vhona zwine zwa khou bvelela. Fhedzi vha nga si zwi ite. Ni a vhona, Saṭhane, mbeu ya ṅowa; yo thanya, i bva kha dziseminari, u funza kha gobane, ipfi ḁivha na ḁivha, tshinwe, tshinwe na tshinwe, u ima kha phuluphithi u tou vha kokotolo, huno ipfi ḁivha na ḁivha ḁi tea u vha kokotolo, luambo lu tea u vha lwone, huno na tshinwe na tshinwe tshi tshone. Ni a vhona? Ngoho, vha nga si kone u diṭukufhadzela fhasi, munna wa u ralo. Ni a vhona, vha tou vha vha nga si zwi ite. A vha ralo. Vha tou vha vha nga si zwi ite.

254 Zwino, “Arali zwi songo ralo, tshivhi tsho lindela muṅangoni; u sa tenda ho lindela,” zwenezwo a vha wa u sa pfa nga u tou funa. “Huno musi ni tshi ḁivha u ita zwi re zwone, huno na sa zwi ite, kha inwi ndi tshivhi,” arali ni tshi ḁivha zwi re zwone huno na sa zwi ite. Ni a vhona? Zwenezwo a vha a songo thetshesahona nga u tou funa nga murahu ha musi Ipfi ḁo khwaṭhisedzwa zwenezwo a pfuka mutalo wa phandekano, zwenezwo a bviswa Edeni musi a tshi pfuka. Hu na mutalo une na tou yesa kule, huno, arali ni tshi nga tou ya phanḁa kha ḁivha, no bva. Ni a zwi ḁivha hezwo, a ni ralo? Hu na mutalo. Arali ni sa zwi tendi, ni vha Vhaheberu 10:26. Ndi Luṅwalo lwe nda vha ndi tshi khou amba nga halwo henefho, ni a vhona.

*Ngauri arali ra ita tshivhi nga khole nga murahu. . .
ro no ṭanganedza ṅdivho ya ngoho, a ri tshe na tshinwe
tshidzimu tsha uri ṭanzwa zwivhi.*

255 Iyo ndi Testamende Ntswa. Naa ndi zwone? “Arali ra tshinya nga khole nga murahu ha musi ro no ṭanganedza ṅdivho ye ya

rerwa kha inwi, vhalelwa kha inwi, yo sumbedzwa kha inwi; nga murahu ha musu ro no țanganedza ndivho ya Ngoho, huno na ya phanđa na u sa tenda, nga khole, a hu tshee na tshithavhelo tsha u ri țanzwa tshivhi.”

Fhedzi u...u lavhelesa nga nyofho...kha mbiti i dugaho, ya u ҫo fhedza swina.

256 Naa izwo ndi zwone? Ni nga pfuka uyo mutalo. Vhunga vhana vha Isiraele vho ita kha lwendo lwavho, vha tshi fhira nga sogani, Isiraele yo ita zwithihi. Nga murahu ha musu vho pfa mulaedza wa Mushe nahone vha u vhona u tshi khwațhisedzwa; vho thetshelesa muporofita wa khole-khole we a ri, “Oo, zwino sedzani, vhana, ri a fana rothe. Ri tea u malelana, nahone ri tea u ita *hezwi*.” Huno Mushe o vha u vha vhudza nga ndila yo fhambanaho, huno vha vhona Mudzimu a tshi zwi khwațhisedza. Ngauri, Biliamu o vhonala a tshi nga u a divha u fhira zwe Mushe a vha e zwone, ni a vhona. O vha a tshi bva kha lushaka luhulwane he ha vha hu na vhatu vhahulwane, huno vho vha vho dzudzanya fhethu huthihi, kha shango ҫa Moaba, mmbi khulwane, na zwithu zwithulwane zwe vhatu vha ҫo divha vha nga vha vho zwi ofha. Huno hafha hu ҫa muporofita fhasi, muporofita, o ҫoliswaho, o ҫoliswaho wa khole-khole, ni a vhona, ҫa fhasi kha o ҫoliswaho (sedzani uri zwi tsini hani), huno a funza vhatu, huno vhanzhi vhavho vha tevhela zwenezwo. Ni songo vhuya na hangwa hezwo na khathihi. Ni a vhona, vho tevhela tshithu tshе tsha vha tshi si Ipfi, Ipfi ҫo khwațhisedzwaho!

257 Ni songo tendela muñwe muthu a tshi ҫa hafha a ni vhudza tshithu tsho fhambanaho. Sedzani zwine Mudzimu a khwațhisedza na u sumbedza.

258 Zwino arali avho vhatu vho sedza murahu, huno vha ri, “Mushe! Mudzimu o bvelela lutomboni. Huno munna a amba zwithu zwa vha hone, vkhokhonono, thunzi, zwiđula; u zwi ҫisa zwa vha hone, u swa na malwadze. A vula Lwanzhe Lutswuku, huno ra ҫa...Huno a ri fusha nga mana i bvaho țađulu. Oo, ndi muporofita washu!”

259 Fhedzi hafha hu ҫa muñwe muporofita fhasi, “Vhugala kha Mudzimu! Ndi muporofita, na nne.” A ri, “Zwino, nothe ni, ndi ҫo ni vhudza. Zwino, zwino ni a pfesesa, ndi shumisa luambo lwa khwine u fhira Mushe. Huno ndi *hezwi* na *hezwi-ҫaa*, ni a vhona,” na zwiñwe-vho.

260 Huno tshithu tsha u thoma ni a divha, vha fhurwa ngazwo. Huno muñwe na muñwe wavho a lovha hanefho sogani. A hu na na muthihi wavho we a tshila. A vho ngo vhuya vha ita. A vha nga vhi hone țađulu, hu si na muthihi wavho. Yesu o ralo.

261 Vha ri, “Khotsi ashu vho ҫa mana sogani!” Ni a vhona, Pentekostaҫa, i khou amba zwone, ni a vhona, vho fhira nga kha tshenzhemo yothe. Vho, “Vhokhotsi ashu vho ҫa mana sogani!”

262 A ri, “Huno vho ralo, muñwe na muñwe, o fa,” *Lufu* ndi “Phandekano ya tshoṭhe.” A vha nga ḑo vhuya vha vuwa hafhu, naho vho vha vha na tshenzhemo yoṭhe. Nga u amba ha u tou fanyisa, vho amba nga dzindimi, huno vha tshina Muyani, na tshinwe na tshinwe.

263 Fhedzi zwi tshi ḑa kha makhaula-tshele vhukati ha Ipfi na vhaporofita vhavhili, muñwe wavho kha Ipfi, huno muñwe a siho kha Ipfi; vhuvhili havho, vhaporofita. Ni a pfesesa? Ni ri, “Amene.” [Tshivhidzo tshi ri, “Amene.”—Mudz.] Muñwe kha Ipfi, huno muñwe a siho kha Ipfi; vhuvhili havho vhoṭhe, vhaporofita, vho sumbedzwa u vha vhaporofita. Fhedzi muñwe o vha a na Ipfi, ni a vhona. Vhaḑodzwa vha khole-khole maḑuvhani a u fhedzisela, ni a vhona. Muñwe. . . Vhaporofita, vhuvhili havho, vhaporofita; muñwe kha Ipfi huno muñwe (muñwe) o khwaṭhisedzwa nga Ipfi, huno muñwe o vha a songo khwaṭhisedzwa nga Ipfi. Kaini na Abele, hafhu. Ni a vhona vhavhili, wa khole-khole—wa khole-khole na wa ngoho? Zwo luga.

264 Fhedzi muñwe na muñwe wavho a sinela sogani, huno vha lovha. Mimuya yavho yo fa, nahone yo ṭuwa. Huno vho vha vha kha ndila ya mushumo, vha tshi ya tshivhidzoni huno vha na zwithu zwithihi zwe Mudzimu a vha odeinela u zwi ita, fhedzi vha ṭanganedza mudededzi wa khole-khole, we a vha a songo khwaṭhisedzwa nga Ipfi, u sumbedzwa u vha kha ngoho. Naho, o vha e Dokotela wa Ḑivhavhurereli, huno na tshinwe na tshinwe tshine na ṭoḑa u vhidza muporofita wa vhukuma, fhedzi o vha a songo sumbedzwa lwa tshimuya nga Ipfi na nga zwiga zwa Mudzimu. Huno vha lovha sogani; vho lugaho, vha huliseaho, vthathu vha vhurereli, vha fa, huno a vha nga vhuyi vha vha Ṭaḑulu.

265 Ni a vhona hune ra tea u tshimbila? Ni a pfesesa? [Tshivhidzo tshi ri, “Ee.”—Mudz.] Ni songo zwi tendela u suvha.

266 Zwo ralo nga zwifhinga Noaxe mbeu Ipfi zwo takusa i papamalaho tshandukiso u bva kha lifhasi u ya lutomboni. Zwo pfala sa tshipengo kha vthathu, u vha na vhurereli vhutuku vhunga Noaxe o vha naho. Huno o vha vhudza, a ri, “U RALO MURENA. Mudzimu o amba, huno hu khou ḑa mvula.”

267 Saints, huno vho funzeaho na vha vhurereli vha ḑuvha ilo, vha ri, “Sedzani kha uyo wa mazwifhi wa kale. U khou aluwa, muhumbulo wawe u khou thoma u sudzuluwa.”

268 Ni a vhona, fhedzi o vha a khou amba ngoho, ngauri o vha e muporofita o khwaṭhisedzwaho. Huno zwenezwo, kha tshifhinga tsha vhufhelo, mulaedza wawe wa khwaṭhisedzwa nga ngoho. Naa o vha a tshi ḑo itani? O shandukiswa u bva kha lifhasi u ya kha Vhugala, nga gungwa, la Ipfi le a vha a tshi khou rera. Lo shandukiswa.

269 Tshifafadzelo tsha saintsi tsha sinisa maṅwe oṅhe kha khaṅhulo. Vho sinela kha maḡi a khaṅhulo, a muḡalo.

270 Naa vhathu vha khou lingedza u itani ṅamusi, kha hetshi tshikhathi tsha saintsi tshihulwane tsha pfunzo, tshivhidzo tsha Edeni, yo vhuyedzedzwa hafhu kha Edeni yayo, nyimele ya saintsi, madzuloni a Iphi ҫa Mudzimu? Naa khou hulisa Iphi ҫa Mudzimu? Naa vhathu vha khou lingedza u hulisa Iphi ҫa Mudzimu, kana vha khou lingedza u ḡihulisa? Naa ndi zwifhio? Ndi a ḡivhudzisa?

271 Tshivhidzo ndi mbeu yo shandiwaho: ṅḡivho, mbekanyamushumo, zwo vhangana murafho woṅhe hafhu, nga saintsi, u vha vha si na ndavha nga saintsi kha Iphi ҫa Mudzimu. Si na ndavha nga saintsi kha Iphi ҫa Mudzimu! Uyo ndi mulomo muhulu, naa a zwo ngo ralo? Fhedzi, vho ralo.

Ni ri, “Zwi nga si ralo”?

272 Zwo vha zwo ralo musi Yesu a tshi ḡa. Duvha ҫe Yesu a ḡa, avho—avho vhanna vho ḡivha Iphi ҫa Mudzimu, nga lunwalo. Naa a vho ngo ralo? Ngoho. Fhedzi vho vha na u sa ḡivha We a vha E ene, musi vha tshi vhona Mudzimu kha phapha dza ҫiivha, a tshi ita na u tou bvedledza kokotolo zwe A ri U ḡo ita. Huno o ita zwe Iphi ҫa amba. “Arali Ndi sa iti mishumo ya Khotsi Anga, zwenezwo ni songo Ntenda.” Fhedzi O ita sa zwe Iphi ҫa ri U ḡo ita. Huno ho vha hu na vhanna vha saintsi nga ayo maḡuvha, fhedzi vha sa ḡivhi lwa saintsi, kha tou ita tshivhi nga khole.

273 Nyemulo dzo vha pofudza. Vho ṅoḡa Iphi ҫa Mudzimu u mu sumbedza, u sumbedza vhufhedzi havho. Kha Nzumbululo ya vhu3, o ri, “Ndi a u eletshedza u renga kha Nṅe mushonga wa u ḡodza maṅoni, uri maṅo a u a vulee, uri u kone u vhona vhufhedzi hau.”

274 Mushonga wa maṅo ndi Iphi ҫa Mudzimu, phodzo ya maṅo aṅu ine ya ni bvisa kha zwithu zwa mupo zwa shango, huno ya ni shandukisa, nga maanda a Mudzimu, kha Vhuhone Hawe. Zwenezwo ni a vhona! Ni ri, “Ndo vhuya nda xela, fhedzi zwino ndo wanala. Ndo vhuya nda vha bofu, fhedzi zwino ndi a vhona.” Ni a vhona, zwi ḡo vha zwo fhambana.

275 Ndi zwine mbidzo ya tshivhidzo ya vha ṅamusi, ndi, “Ndi a u eletshedza u ḡa kha Nṅe u renga mushonga u itela maṅo au, uri u ḡoliswe nga mushonga wa maṅo Wanga, zwenezwo u ḡo vhona.”

276 Irani Muya Mukhethwa u ḡe kha muthu ane zwa vhukuma u na tshinwe tshithu fhasi hafha! Phodzo i bva nga ngomu. Irani heyo phodzo i bve kha Muya u re ngomu haṅu. Arali hu Muya wa vhukuma u tshi khou ḡolisa Mbeu ya vhukuma, U nga si ite tshithu fhedzi murwa kana nwananyana wa Mudzimu. Fhedzi Muya wa vhukuma u nga tshimbila nga—nga kha mbeu mufhunga, mvula i nga nela mufhunga, huno i ḡo ita uri u tshile u tou fana na musi i tshi wela goroi huno ya i ita. “Fhedzi nga

mitshelo yavho ni ḑo vha ḑivha.” Ni a vhona? Huno ri muri wa mutshelo, wa Mudzimu, ri tshi khou aṅwa Ipfi Ḓawe.

277 Yesu o ri, “Irani munna a ḑihane, huno a Ntevehele. Irani a hane pfunzo yawe, ṅḑivho yawe, a hane digirii dzawe; a dzhie tshifhambano tshawe a Ntevehele.”

278 Vhathu vho xedza ṭhalukanyo yavho yo ḑowelwaho ya vhuḑifari. Ndi khou tshimbidza Maṅwalo maṭuku fhasi hafha, u tou. . . Ndo vha ndi tshi khou ya u ḑiṅea i no ṭḑḑou swika miniti miṭanu khalwo, ya fumi, ni a vhona. Vhathu vho xedza vhuḑifari ho ḑoweleaho nga tshavho. A vha—a vha tsha vha nga ṅḑila ye vha vha vha tshi anzela u ralo. Vhanna vha vhukale, ha vharathu na ṅṅe, hafha, ḑivha, na vhasadzi. Vhathu a vha tsha ita vhunga vho vha vha tshi anzela u ralo. Vho xedza pfeseso yavho yo ḑoweleaho. Mu—mu—muhumbulo—muhumbulo masiandoitwa awo a kha vhathu vha heḓi ḑuvha ḓa saintsi ḓa musalauno ḓine ra khou tshila khaḓo, zwo vhangela vhathu u xedza ṭhalukanyo yavho ya mupo. A vha koni u dzhia muṅwe muthu, musadzi, sa khaladzi na mukomana. Ndi tshiṅwe tshithu tsha tshika. Nga u ṭavhanya musi vha tshi. . .

279 Huno vhasadzi vho ḑiambadza nga ṅḑila ya vhuḑa, u bvela ṅḑa vhukati ha vhathu. Huno vha ri, “Ndi musadzi wavhuḑi.” Zwo ralo, ndi nga mini a tshi khou ḑi vhea ṅḑa hangeo nga u ralo? O pofula. Zwo ralo, arali—arali yaṅu. . . Arali muṅwe wa hedzi khaladzi hafha, vha—vha vhukale vhuṭuku, arali mme aṅu kana mme anga vho vha vho tshimbila ṅḑa hafha tshiṭaraṭani, nga ṅḑila ine vhaṅwe vha havha vhasadzi, vho vha vha tshi ḑo vha vho vhwewa kha tshiimiswa tsha vhalwadze vha muhumbulo; o vha a si na na ṭhalukanyo yo eḑanaho ya u ḑi vha u ambara zwiambaro zwawe. Zwo ralo, arali ho vha hu vhuḑwadze ha muhumbulo tshifhingani itsho, ndi vhuḑwadze ha muhumbulo na zwino. U kha ḑi vha musadzi wa lushaka luthihi. Ni a vhona? Fhedzi vho xedza vhuḑifari havho hoṭhe, u pfesesa havho hoṭhe. Vho xedza havho. Huno nga pfeseso ya musalauno, nga mvelele na pfunzo, “Zwi na mutakalo, u vha zwezwo.” Ndi tshivhi na lufu! Dzhielani nzhele. Vha a, oo, hu si uri vho vha vha tshi anzela u ralo. Musi vha. . .

280 Huno dzhielani nzhele kha vhuṭshilo ha tshivhidzo. Zwo vha zwi tshi anzela, kha vhuṭshilo ha tshivhidzo, tshifhingani tsha kale, musi muporofita o vha a na tshiṅwe tshithu tsha u amba, U RALO MURENA, vhathu vha tshimbila. Vha dzula Naḓo. Vha tshimbila. Fhedzi zwino, “A thi takaleli uyo muthu. Mu votheleni ṅḑa.” Huh! Ni a vhona? Uh-huh. Ni a vhona, a vha tsha vha na u pfesesa na khathihi. Vhathu a vha tsha tshimbila nga Muya wa Mudzimu na khathihi.

281 Ipfi ḓa Mudzimu ndi Muya Wawe, huno Ipfi Ḓawe ḓi ḑa kha muporofita Wawe. Huno Ipfi ḓi tea u ni shandukisa u bva kha zwine zwithu zwa shango zwa vha, kha tshifanyiso tsha vharwa

na vhananyana vha Mudzimu. Huno Iphi li nga da fhedzi nga kha havha vhaporofita, samusi vha tshi amba. Huno zwo do tea u vhambedzwa na Iphi, huno zwa sumbedza uri ho vha hu Iphi. Zwenezwo arali ni tshi tangedza ilo Iphi, Li do ni shandukisa; u bva kha murwa wa Mudzimu, kana nwananyana . . . kana, u bva kha murwa wa shango, nwananyana wa shango, kha murwa na nwananyana wa Mudzimu.

282 Sedzani kha inwi ngomu hafha. Naa ndi vhangana vho no vhaho na iyo tshenzhemo? Muñwe na muñwe washu. Ro no vha na iyo tshenzhemo. Ngauri, Zwo ambiwa, Zwo tendiwa, huno Iphi la da huno la wela kha bede ya mbilu, huno henefho La aluwa u bva khalo. Ni a vhona?

283 U dishandukisa, Muya Wawe Mukhethwa u shandukisa mbeu Iphi kha u fana Nawo. U fana na musi mupiere u tshi bvedeza piere, muapula apula, na zwithu zwi no nga zwenezwo; Iphi Lawe li do bvedeza vharwa na vhananyana vha Mudzimu. Ndi zwine la tea u ita.

284 Linwe divha musi shango lo dzula kha swiswi na ndado hafhu, Muya wa Mudzimu wa tshimbila kha, kha mbeu yo dzulaho yo tiwa. Mbeu yo dzulaho yo tiwa, vho tiwaho, yo shandukiswa. Zwo dzhia Yesaya 9:6.

285 Zwino, uyo muporofita o ima henefho, munna-de we a—a swiela kha tshaka, vhatu. Vhatu vha vhurerele vha divha lawe vho mu tenda; hu si vhothe, a vho ngo vhuya vha ita. Fhedzi, hoyu muporofita, vho vhona hoyu munna a tshi amba zwithu huno zwo vha zwi zwone kokotolo. Zwe a amba zwo vha zwi zwo khunyelelaho, huno zwo da zwa vuledzea. Huno, hafha, hoyu munna o do tea u ima phanda ha vhatu vhawe, huno a ri, “Musidzana u do vha muthu wa thovhela,” oo, o bva kha u elekanya. Fhedzi, inwi ni a vhona, Mudzimu ho ngo zwi amba, Ene mune, O zwi amba nga kha vhaporofita Vhawe. Zwino, ho vha hu si na tshithu tsho nwalihaho Bivhilini nga ha izwo, fhedzi uyu muporofita a ima, a ri, “Musidzana u do . . .” Kha Yesaya 9:6, “Kha riñe Nwana o bebwa, kha riñe Murwa o newa; Dzina Lawe li do vhidzwa ‘Mulaya-vhutolo, Nne Mulalo, Mudzimu wa Maanda, Khotsi wa Lini na lini.’” Zwino arali “musidzana u do vha muthu wa thovhela,” ilo Iphi lo ambiwa, le la vha li tshitzhili, mavu avhudi o do tea u vha henefho u li tangedza ngomu, linwe divha. O toda nga kha mashango, ho vha hu si na. O ya nga kha mashango, huno ho vha hu si na.

286 Huno tsini na minwaha ya madana a malo nga murahu, heyo mbeu yo tiwaho ya wana mavu avhudi, huno a da u aluwa.

287 U tou fana na musi Mudzimu o ita u rangani, “Kha hu vhe na tshedza,” huno khañwe minwaha ya madana a malo nga murahu ha bvelela tshedza. “Kha hu vhe na muri,” huno wa bvelela vhunga zwe zwila hafhu, tshinwe tshe A amba.

288 Hafha ndi mbeu yo tiwaho i tshi khou bveledza *Emmanuel*, “Mudzimu u na riṅe.” “Huno Khaye Vhannḁa vha ḁo mu ṭoḁa,” huno Hoyo Ane ra ṭoḁa khae ṅamusi, Yesu. Ni a vhona, mbeu yo tiwaho!

289 Saṭhane o lingedza u i fafadzela, vhunga o ita Efa. O lingedza u i fafadzela, fhedzi o kundelwa. E na mu kokodzela thungo Wawe *hafha*, O vha a mbeu yo tiwaho. Vho vha vha nga si kone u Mu dzhenisa ngomu, u Mu ita Mufarisei kana Musadukei. Vho vha vha nga si Mu ite uri a wele kha ḁinwe dzanganano. O vha e wa Mudzimu o tiwaho, Ipfi ḁo ambiwaho. Saṭhane o vha a nga si posele u sa tenda hawe Khae. O vha a na mukokodzela-thungo Khae.

Mudzimu, ri fafadzele nga mukokodzela-thungo, ndi thabelo yanga. Ndi zwone.

290 Zwenezwo Muya wa tshimbila Khae huno wa Mu ruma Khaḁivari, kha tshifhambano, u ḁisa Tshedza nga ḁino ḁuvha, huno Tshedza kha mbeu dzoṭhe dzo tiwaho dza Tshivhidzo tsha ḁino ḁuvha, u shandukisa vharwa na vhananyana vha Mudzimu, kha Vhuhone Hawe.

291 Ni songo khukhulwa kha Ipfi “u tiwa.” Ndo no fhira nga kha hezwo, inwi ni a vhona. Ndi ṭoḁa u ni sumbedza, Vhaefesa 1:5.

292 Vhonani, sa zwe na vha ni zwone, lavhelelani, sa zwe na vha ni zwone kha khotsi aṅu; samusi ndo amba vhuṅwe vhusiku, samusi no vha ni kha khotsi aṅu u rangani. Arali ni songo ralo, no vha ni tshi ḁo vha ni siho hafha. Fhedzi, inwi ni a vhona, zwo ḁo tea u ya kha mavu o limelelwaho, uri ni kone u bvelela. Huno zwino ni murwa wawe, ni ṅwananyana wawe. Ni a vhona, ndi mbeu. Huno zwenezwo arali na vhuya na . . .

293 Zwino arali ni Mukriste, mbeu ya vhukumakuma yo tiwaho, no vha ni kha Mudzimu musi hu sa athu vha na . . . No dzulela u vha ni kha Mudzimu. Tshitshili tsha vhutshilo haṅu, tshe tsha vha tshi tshitaluli tsha Mudzimu, tshe tsha vha tshi muhumbulo Wawe.

294 A ri ri, sa tsumbo, hoyu musidzana muṭuku wavhuḁi o dzulaho *hafha*, ni a vhona. Mudzimu o ri, “Nga ḁuvha hu ḁo vha na musidzana, dzina ḁawe ḁi ḁo vha *mukenene*. U ḁo vha *hezwi*, *hezwo*, na *zwila*,” huno na u ḁivha u swika kha ino awara, “u ḁo dzula a theshelesa Mulaedza, a ambara rokho tswuku.” Ni a vhona, uyo wo vha u muhumbulo Wawe. Munna waṅu ane a vha ene, na hune a vha hone; huno U ḁo ḁisa hezwi fhethu huthihi, huno ni ḁo dzula hafha kha—kha heyi—heyi ḁorobo nga ḁino ḁuvha. Ho vha hu tshi ḁo vha hu si na ṅḁila ya uri inwi zwi ni kundele, ni a vhona, ngauri ni khou aluwa. Huno tenda fhedzi ni mbeu nga ngomu, ni tshi khou aluwa, ni tea u bveledza fhedzi kokotolo zwine mbeu yo ri ni ḁo ita. Izwo ndi zwone kokotolo. Ndi Ipfi ḁawe; U vhlunga Ipfi ḁawe, U a ḁi lavhelesa.

295 No vha ni kha khotsi anu, sa tshizhili, huno na bvelela sa nwananyana; ni, ni muñwe na muñwe wa vhoiñwi, vharathu na dzikhaladzi, na bvelela. Arali no vha ni siho kha khotsi anu, zwenezwo no vha ni tshi ҫo vha ni songo vha hone fhano.

296 Huno arali no vha ni siho kha Mudzimu . . . Arali ni tshi tenda mulaedza wa Bivhili, huno na Mulaedza wa zwino wa ҫuvha, u khwañisedzwa Hawo; tshiitisi tsha uri ni dzule hafha, ndi ngauri no tiwa u dzula hafha. No vha ni tshi ҫo vha ni siho hafha, nga inwe ndila; no vha ni tshi ҫo vha ni tshiñarañani, khañwe no kambiwa, vhañwe vha vhoiñwi; huno vhañwe vha vhoiñwi nñḁ hafha huno ni tshi khou gidima u mona hoñhe na mufumakadzi wa muñwe munna, huno na vhoiñwi vhasadzi nñḁ, no malwa, huno ni tshi khou gidima na munna wa muñwe musadzi, kana tshiñwe tshithu tsha u ralo. Ni a vhona, fhedzi no telwa u vha hafha. Ni a vhona, ni nga si kone u ҫithusa khazwo. Ni na Khotsi, Ndi Mudzimu, huno no vha ni mbeu.

297 Huno musi A tshi ҫa fhethu, O ni wana zwino hune . . . No vha ni Khae zwenezwo, sa ngelekanyo, zwino ni muthu ane a nga vha na vhuñama Nae. Ni a vhona? Vhunga no vha no ralo kha, no ralo kha vkhokhosi anu, u rangani, fhedzi zwino ni vharwa na vhananyana, zwino ni nga vha na vhuñama na mubebi wañu. Zwino ri vharwa na vhananyana vha Mudzimu, vhañe vha nga vha na vhuñama na Khotsi ashu, Mudzimu. Ni a vhona, zwi tou vha zwavhuñi! Naa ni a zwi takalela izwo? [Tshivhidzo tshi ri, “Ee!”—Mudz.] Zwenezwo ni vha vhunga Ene. Huno arali ro vha ri vharwa, zwenezwo ni zwiñaluli, huno no vha ni kha tshivhumbeo Tshawe u rangani.

298 Huno, elelwani, arali no vha ni Khae u rangani; huno musi Yesu, ane a vha Mudzimu, Iphi ҫo itwa ñama huno ҫa dzula vhuñati hashu; zwenezwo no vha ni Khae huno na imela u señwa he a Hu ñanganedza. No ya Khañivari Nae, ni Khae. No fa, ni Khae. No vuwa, Khae. Huno zwino no dzula fhethu huthihi kha mafhethu a Ñañulu, Khae. Ni a vhona?

299 Arali ndi Muamerika, ndi imela ñhoni dzaño dzoñhe, ndi imela vhuñala haño hoñhe. Tshiñwe na tshiñwe tshe ҫa vhuñya ҫa vha, ndi tshone. Ndi mudzulapo wa Amerika. Ndo vha . . . Ndo kavha kha Plymouth Rock. Iina, muñe wanga. Ee, ndo kavha kha Plymouth Rock. Ndo saina . . . Ndo vha ndi holoni nga ayo matsheloni vha tshi saina khwañisedzo ya Vhuñiimisi. Ndo i saina navho. Ndi tshipiña tsha ikonomi yaño. Ndo saina Khwañisedzo ya Vhuñiimisi. Ndi zwone. Ndo vha ndi na Washington, kha Valley Forge, musi a tshi buña mulambo. Ndo vha ndi hone hayo matsheloni. Ndo rabela nae. Ndo vha. No vha, sa Muamerika. Arali ni Muamerika, no vha. Ngauri, tshiñwe na tshiñwe tshine Amerika ya vha, ni tshone. Ndo fhefheñisa fuñaha—fuñaha kha Guam. Ndo vha thusa u ita hezwo. Ndo dzhia dzhavhelo liñwe na liñwe. Ndo hwala ñhoni dzaño, sa mulwela mbofholowo. Zwiñwe na zwiñwe zwe a vha e zwone, ndi zwone.

300 Huno tshinwe na tshinwe tshe Kristo a vha, ndi tshone. Zwine A vha zwone, ndi zwone. O Mudzimu! Arali O dzhiwa sa wa vhusweleli ho kalulaho, na nne zwenezwo ndi tea u ralo. Arali O vha e—e Belesebulu, nga mishumo Yawe ya Muya Wawe, na nne ndo ralo. Zwiinwe na zwiinwe zwe A vha e zwone, ndi zwone. Zwiinwe na zwiinwe zwe A vha e zwone, ni zwone.

301 Ri tea u vha vhaiti vha vhuada hawe, mbofholowo yawe kana bvumo lawe, vhugala hawe kana thoni dzawe.

302 Ri tea u vha hezwo. Ri tea u vha Tshivhidzo, Muselwa wa Yesu Kristo. Ndo tshila Nae kha lifhasi, musi A tshi tshila. Ndo fa Nae musi A tshi fa. Ndo vuwa Nae musi A tshi vuwa. Ndo kuvhanganywa na u dzula Nae zwino kha mafhethu a Taḍulu, ngauri ndi tshipiḍa Tshawe. Huñwe na huñwe hune A vha hone, henefho ndi hone. “Hune muḍinda Wanga a vha, henefho ndi ḍo vha hone na Nne.”

303 Zwino A nga vha na vhuṭama na riṇe na nga kha riṇe, huno a awedza Iphi Lawe na riṇe. Line, ri tshipiḍa tsha Iphi Lawe. Riṇe. Arali Ene e Iphi, huno ri tshipiḍa Tshawe, zwenezwo ri tshipiḍa tsha Iphi.

304 Naa ndi nga hana hani uri ndi na tshanda? Hu si na ndavha uri zwingafhani linwe tsilu li ḍo, ni mpfarele, inwe saintsi i ḍo ri—ri a thi na tshanda; ndi na tshanda! Ndi a zwi ḍivha uri ndi na tshanda. Ndi a tshi shumisa.

305 Huno ndi a zwi ḍivha uri ndi na Mudzimu. Ndi na Mutshidzi. Ndi a Mu pfa mbiluni yanga. Ndi, ndi tshipiḍa Tshawe. Ndi zwine heli Iphi la amba, ndi zwine nda vha zwone. Huno arali nda hana tshipiḍa tshithihi tsha *Hezwi*, izwo zwi ḍo nga u hana u ri ndi na tshanda, nḍevhe, na lito. Ndo vha ndi nga si zwi ite nda ḍi sala ndi muthu, kha muhumbulo wanga wo teaho; nahone ndi nga si hane linwe la Iphi la Mudzimu nda sala ndi kha wone, Muya wone wa Mudzimu. Ndi tea u dzhia zwe dinomineisheni ya amba kana zwine Mudzimu a amba nga hazwo. Ni a vhona? Ni nga si zwi ite.

306 Zwino, “tshandukiso.” A nga ri shandukisa nga kha Iphi Lawe, izwo ri nga li ladza, ngauri ri tshipiḍa Tshalo.

307 Huno zwino hu na zwithu zwinzhi, nga u amba nga ha mbebo yanga ya mvelo, hu na zwithu zwinzhi nga ha mbebo yanga ya mvelo zwine ndi nga si zuwe ngazwo. Ndi ḍo ni vhudza, a thi na tshithu tsha u zuwa ngatsho. Mme anga vho vha vha muitazwivhi, tsha u tou thoma; khotsi anga vho vha vha muitazwivhi. Huno vho bva kha tshigwada tsha vha tumula mikulo na vhalwi nga zwigidi, huno vhunzhi havho vho fa vho ambara mabutsu avho; zwidakwa na dzibuthilegasi, na tshinwe na tshinwe-vho, u bva Kentucky. Mme anga, vho vha vha mu hafu Muindia. Huno a—a thi na tshithu tsha u ḍizuwa. Ndi nga si zuwe nga lutsinga lwa muṭa wanga.

308 Fhedzi, vhugala kha Mudzimu, hu na tshinwe tshithu tshithihi tshine ndi nga zuwa ngatsho, Mbebo yanga ya Vhuvhili, ine ya bva kha Yesu Kristo. Ndi nga zuwa nga uyo Mubebi ane ra vha naye, ngauri Ndi Khotsi anga. Ndi Mutshidzi wanga. Ndi Murengululi wanga. Ndi nga zuwa nga tshinwe na tshinwe tshe A—A nnyitela tshone, ngauri zwino ndi vha murwa Wawe. A thi tsha vha murwa wa Charles Branham, ndi murwa wa Yesu Kristo. Ndi zwone. Ndi nga zuwa nga ha Mbebo yanga zwino. Ndi nga si kone u zuwa nga ha mbebo yanga ya u thoma, a hu na tshithu, ndi na thoni kha iyo. Fhedzi a thi na thoni kha Mbebo yanga ya Vhuvhili. Hai, hai. A thi na thoni kha Mbebo yanga ya Vhuvhili. Naa O zwi ita hani? “Nga u țanzwa nga mađi Ipfini.” Izwo ndi zwone.

309 Vhatendi vha ngoho vho tiwaho vha dzula na Ipfi, huno a vha nga Ҫi shandi. Ҫi nga si shandee. Oo, vharwa na vhananyana vha Mudzimu, naa ndi ngani ri nga si vhe na uvhu vhuțama vhuulwane vhone ra tea u vha naho, na vhanwe vharwa vhothe na vhananyana vha Mudzimu? Ri tea u vha naho. Fhedzi vha tou vha vha nga si zwi ite, ndi zwenezwo fhedzi, ngauri a vha tou vha vharwa nga ngoho na vhananyana u bva kha . . .

310 Ni a vhona, samusi ndo amba vhuwe vhusiku, ndo vha ndi tshi khou ya u . . . Ndi na hezwo zwo nwalwa fhasi hafha, fhedzi a thi na tshifhinga tsha u dzhena khazwo. Ndi khou ya u zwi litsha na u zwi țutshela zwino.

311 Itsho tshithu tshituku tsha nga ngomu ha ngomu, hafho ndi hune na thoma, hu ne ha vha *mbilu yanu*; zwenezwo u bva kha hezwo, ni *muya*; zwenezwo na vha *tshivhili tshi* tshilaho. Zwino, *tshivhili tshi* tshilaho tshi na zwipfi zwițanu, zwa u kwama; tsha *vhuvhili* tshi na zwipfi zwițanu. Muvhili wa nnđa: u vhona, u thetshela, u kwama, u nukhedza, na u pfa. Wa nga ngomu u na lufuno na luvalo, na zwiwe-vho, zwipfi zwițanu. Fhedzi tsha nga ngomu ha ngomu, thawara ya ndango, hu nga vha Mudzimu kana Sațhane.

312 Huno ni nga edzisela nga hezwi zwithu zwine ni nga kwama, vhunga—vhunga ene, vhunga Mukriste; kana ni nga pandela vhodiabolo, vhunga Mukriste. Fhedzi thawara ya ndango ya nga ngomu, mathomoni, vhubvo, a si ha Mudzimu, hu nga si vhuye ha humela kha Mudzimu. Ni a zwi pfesesa? Naa Yudasi ha ngo pandela vhodiabolo? Naa Kayafasi, onoyo we a Mu hațula nahone a Mu vhea lufuni, ho ngo porofita? Fhedzi o vha a nga si dzule na Ipfi. Ni a vhona? Ndi zwone.

313 U shandukiswa u bva kha tshivhidzo na shango, kha vharwa na vhananyana vha Mudzimu! Dzhielani nzhele hezwi, kha u vala zwino.

314 Huno zwino nga ndila ine vharwa vha Mudzimu vha tendelekaho, vha tshi khou tendeleka nnđa hangei shangoni, vhanwe vhavho *heyi* dinomineisheni, u bva kha dinomineisheni

u ya kha dinomineisheni vhunga ṅaledzi dzi tendelekaho, dzi sa dzulisei na khathihi. Vhunga țari mađini nga luțavula. Ro vha ri tshi anzela u ʎi vhona, Leo, murahu hangei Vhubvađuvha heneffho. Mațari o vha tshi ɔo fhufhela fhasi khaʎo, huno kumuya kuțukuțuku kuṅwe na kuṅwe kwo vha ku tshi ɔo ʎi vhudzulela u bva kha *heḷi* siya u ya kha *heḷiya* siya.

315 Fhedzi Mudzimu u ʈoɔa ri tshi dzulisea. “Ro vhamba kha Yesu, mađumbu a vhutshilo ndi ɔo khwațha. Vhamba kha Yesu, a thi ofhi mimuya kana gabelo,” ni a vhona, tshinwe na tshinwe tshine tsha vha tshone. Vhunuzhi ha vhoiwi ni a eelwa tsimbi ya Inch Cape, musi no vha ni kha ɔi vha tshikoloni, mutukana na musidzana tshikoloni.

316 Muvhili wa Abrahamu na Sara wo shandukiswa, u swikelela maga a Iphi ʎo fhulufhedzisiwaho. Ni a vhona, vho vha vho kalaha. Abrahamu o țanganedza pfulufhedziso, na Sarah, musi o vha a na ya fusumbethanu, o vha a na ya furathițhanu, o no fhira mațambo; o tshila naye u bva a tshee musidzana, o vha a khaladzi awe wa hafu. Huno, u vhulunga iyo pfulufhedziso, mivhili yavho vhoțhe yo shandukiswa, u bva kha mukalaha na mukegulu, u ya kha muțhannga na musadzi, u swikelela pfulufhedziso ya ɔuvha.

317 Vhugala kha Mudzimu! Izwo zwi nnyita uri ndi pfe ndi wavhuđi. Ni a vhona? A thi na ndavha zwe nda vha ndi zwone, a thi na ndavha uri ndi ɔa hani afha, ri nga shandukiswa u swikelela pfulufhedziso ya ɔuvha. Musi, ri nga dzula fhethu huthihi nga vthuthihi na u ɔifhelela ha Muya Mukhethwa, huno ra tshila sa vharathu na dzikhaladzi.

318 Enoko, muvhili wawe woțhe wo shandukiswa, u swikelela tshifanyiso, kha Mudzimu, huno a iswa Tađulu a songo vhuya a vhona lufu, Enoko o ralo. Eḷiya o ita zwi fanaho.

319 Muvhili wa Yesu wo shandukiswa u bva kha vhafu, tshivhumbeo tsha u rothola, tambudzwa, rwiwa u swika zwilonda Zwawe na mbavu Dzawe—Dzawe dzo bva nga muțanani Wawe. Huno—huno mbilu Yawe yo fhirwa khayoy, nga pfumo nga khonadzeo *uvho* vhuhulu, a țhavhiwa hanefho nga kha mbilu Yawe, huno Malofha na mađi zwa bva. Na biko u bva muvhilini Wawe, ʎa fhela, huno Malofha a tsela fhasi na pfumo, na fhasi kha milenzhe Yawe, huno a rothela mavuni. Huno O vha o fa u swika ṅwedzi na ṅaledzi zwi tshi ri O vha o fa, ʎifhasi ʎa ri O vha o fa; ʎo vha na u dzhenwa nga mazhuluzhulu, ma—matombo a phigulusea u bva kha ʎifhasi, na tshinwe na tshinwe. Tshinwe na tshinwe tsho ri O vha o fa; na Mudzimu O dzumba tshifhațuwo Tshawe. O vha o fa. Fhedzi muvhili Wawe wo shandukiswa. Ndi ngani? Ngauri Mudzimu o ri, “A thi nga litshi muya Wawe vhudzulavhafu, kana ndi ɔo tendela Mukhethwa Wanga a tshi vhona u sina.” A hu na ṅdila ya u zwi ita.

320 ʎinwe ʎa haya mađuvha, mivhili yashu i nga ɔi țharamudzelwa kha khasikete. Ri nga ɔa . . . Ni nga ɔa na sedza

na nṭovhowa ndo eḁela kha khasikete. Ndi nga ḁa nda ṭovhowa inwi, ndi nga tea u amba maipfi a u fhedzisela kha inwi, kana tshinwe tshithu tsha u ralo. Fhedzi ni nga si kone u ri dzudza vhidani. Vha nga vhea matombo kha inwi. Vha nga ni vhulunga lwanzheni. Vha nga ita zwinwe na zwinwe zwine vha ṭoḁa u ita, fhedzi Maanda a tshandukiso a Mudzimu. . .

321 Kha Vhathesalonika ya II, yo ri, “Ndi nga si vhe na vhoiwi ni sa zwi divhi, vhahashu, zwa avho vho lalaho. Ngauri ri amba hezwi kha vhoiwi, na vhoiwi-vho, nga Milayo ya Murena, zwauri lufhalafhala lwa Mudzimu lu ḁo lila, huno vhafu vho felaho kha Kristo vha ḁo vuwa u thoma; riṅe ri tshilaho nahone ro sala,” sa luimbo lwo amba haya matsheloni, “ri ḁo kuvhanganyiwa fhethu huthihi navho, u ṭangana na Murena tshikhalani.”

322 Maanda a u shandukisa a Mudzimu, ane o ri bvisa kha ndaḁo ya saintsi na pfunzo, na zwithu zwa shango, na pfeseso ya ḁuvha ḁa musalauno, o ri shandukisa u ya kha vharwa na vhananyana vha Mudzimu. Huno na lufu lwone luṅe lu nga si ri dzudze vhidani. “Ri ḁo shandukiswa, nga tshifhinganyana, nga u poidza ha iṭo.”

“Oo, ni amba uri?”

323 Ndi amba uri iyo ndi Ngoho! Yesu, iḁo Ipfi ḁo ima kha lifhasi, ḁe ḁa vha ḁi Ipfi, Heḁo ḁe ḁa vuswa, huno ḁa vusa Lazaro. O ri, “Ndi riṅe Mvuwo na Vhutshilo; uyo ane a tenda kha Riṅe, naho o fa, naho zwo ralo u ḁo tshila. Huno muṅwe na muṅwe a no tshila a tshi tenda kha Riṅe ha nga fi na kathihi.” A hu na ndila ya u thivha Ipfi ḁi tshilaho ḁa Mudzimu! ḁi tea u vuwa hafhu.

324 Huno u bva kha heyi ndaḁo ya heyi Edeni ya musalauno ya saintsi ine ra khou tshila khayoy, ya mvelele huno—huno na saintsi na pfunzo, hezwi zwithu zwoṭhe zwa musalauno, ri ḁo vuwa! “Heyi nguvho ya nama ri ḁo i bvula, huno ra vuwa ra lwela tshiphuga tsha lini na lini,” ḁiṅwe ḁuvha. Ri ḁo fhira nga kha muya, huno hezwi zwi ḁo fhela. Ngauri Ipfi ḁa Mudzimu ḁe ḁa ri bvisa kha kuhumbulele kwa musalauno kwa mihumbulo yashu, u shandukisa mihumbulo yashu kha u vusuludzwa ha mbilu dzashu u ya kha Mudzimu, huno mimuya yashu; wonoyo Muya muthihi we wa amba hezwo, wo ri shandukisa u swika hafha, huno U ḁo dovha wa ri isa Vhuhoneni Hawe, kha Vhugala Hawe, nga mivhili yo huliswaho.

325 “Vha ḁo fhaṭa dzinndu, vha ḁo dzula khadzo. Vha ḁo ṭavha miṭokola.” Kha tzedzuluso yoṭhe ya saintsi yashu; ri lima ngade, vhana vhashu vha a bvelele huno vha dzhia mutshelo khayoy, huno vharwa vhawe vha ḁa vha dzhia khae. Huno vha ṭavha, huno muṅwe a ḁa; huno vha fhaṭa, huno muṅwe a dzula. “Fhedzi manzhi a ḁo vha maḁuvha a vhalanda Vhanga, vha ḁo vha heneḁho huno na lushaka lwavho navho. Huno vha ḁo fhaṭa, muṅwe a si ḁe a dzula. Vha ḁo ṭavha, muṅwe a si ḁe

zwenezwo.” Mini? Mudzimu onoyo, muporofita onoyo we Ipfi la Mudzimu la ri “musidzana u do vha muthu wa thovhele,” o ri fulufhedzisa hezwi!

³²⁶ Naa ri zwi wana hani? Ri hanefho zwino nga khonadzeo, ni a vhona, ngauri Mudzimu o amba nga u ralo. Zwo do tea u ralo. Musi A tshi vusa Lazaro henefho, o ri, “Ni songo ri hezwi ndi zwi songo dowealeho, ngauri awara i khou da ine vhothe vha re vhidani vha do pfa Ipfi la Murwa muthu, huno vha do bevelela; vhanwe kha thoni, vhanwe kha Vhutshilo.”

³²⁷ Naa ndi mini? U shandukisa, u shandukisa nga Ipfi la Mudzimu, ri tshi itwa vharwa na vhananyana vha Mudzimu, huno zwi do ri nea hafhu na Vhutshilo kha shango li daho. Yawee, nnenne! Naa ndi zwifhio zwine nda kha di do amba? Ni songo thetshelesa zwiwe zwithu.

Ni songo tama lupfumo lwa lino shango lwa mahandana,
Lune lwa sina nga u tavhanya,
Fhatani mafulufhelo anu kha zwithu zwa U Ya
Nga Hu Sa Fheli,
A zwi nga vuwi zwo fhela.

Farelelani kha tshanda tsha Mudzimu tshi sa shanduki! (Kha ri lu imbe!)
Farelelani kha tshanda tsha Mudzimu tshi sa shanduki! (*Hafha* khezwi!)
Fhatani mafulufhelo anu kha zwithu zwa U Ya
Nga Hu Sa Fheli,
Farelelani kha tshanda tsha Mudzimu tshi sa shanduki!

Musi lwendo lwashu lwo fhela,
Arali kha Mudzimu ro fhulufhedzea,
Hu penyaho havhuqi hayani hashu Vhugalani,
Mimuya yashu yo takulelwaho tadulu i do zwi vhona.

Farelelani kha tshanda tsha Mudzimu tshi sa shanduki! (Ivhani vha shandukiswaho!)
Farelelani kha tshanda tsha Mudzimu tshi sa shanduki!
Fhatani mafulufhelo anu kha zwithu zwa U Ya
Nga Hu Sa Fheli,
Farelelani kha tshanda tsha Mudzimu tshi sa shanduki!

³²⁸ Ni songo dzhiela nzhele saintsi, zwine i nga sumbedza, arali zwo fhambana na Ipfi. Ni a vhona? Ni songo dzhiela nzhele tshivhidzo, zwine tsha amba, arali zwo fhambana na Ipfi.

Ngauri ri farelela kha tshanda tsha Mudzimu tshi sa shanduki!

329 Zwifhinga zwi a shanduka, saints i a shanduka. Farelelani hetsho Tshanda tshine tsha sa kone u shanduka!

Fhatani mafulufhelo anu kha zwithu zwa U Ya
Nga Hu Sa Fheli,
Farelelani kha tshanda tsha Mudzimu tshi sa
shanduki.

330 Mudzimu Khotsi, kha Vhuhone Hau, samusi ro kuvhangana hafha haya matsheloni, ri tshi dzhia muhulu, mulapfu, Mulaedza wo bviselwaho nnda, huno, O Murena, ndi rabela uri U do vhea idzo Mbeu nnda mbiluni dza havha vhatu. Elelwa, Murena, ri a rabela, uri ri a leluwa, na tshivhumbeo tshashu tshi a leluwa, huno ri. . . tshinwe tshifhinga a ri divhi uri ndi ifhio ndila ya u tshimbila. Mudzimu a funeaho, Iwe ri khonise nahone u ri range phanda nga Muya Wau muhulu, Murena. Ri thuse. U songo vhuya wa ri sia ri rothe, Khotsi. Wo fulufhedzisa uri a U nga do ralo. "A thi nga ni litshi kana u ni tutshela na khathihi. Ndi do vha na vhoiwi."

331 Huno, Mudzimu Khotsi, ri a rabela uri U do endedza Mukomana washu Leo, na Gene. Vha ite, Murena, lushaka lwa vharangaphanda vhane Wa do vha navho kha havha vhatu hafha; vha sa shumisi ngelekanyo dzavho, fhedzi i ri Muya Mukhethwa muhulwane u vha sumbe ndila kha zwine vha tea u ita.

332 Fhatutshedza havha vhanna na vhasadzi, havha vhana vhatuku, vhunga, Murena, na nne. Huno ndi—ndi—ndi rabela uri U do vha vhulunga vha lalama. I ri, arali zwi tshi konadzea, Murena, i ri ri tshile u vhona U Da Hawe. Ri tenda uri ri do ralo, ngauri ri vhona tshinwe na tshinwe tsini zwino. Zwi tsini nga maanda! Zwi tendele, Khotsi. Ri vha kumedza kha Iwe, na ri vha vha, zwino, u shumela Iwe, nga Dzina la Yesu. Amene.

Pfarelo ndo ni fareledza tshifhinga itsho tshilapfu. Mukomana Leo.



MAANDA A TSHANDUKISO TSV65-1031M
(Power Of Transformation)

Hoyu Mulaedza nga Mukomana William Marrion Branham, u rangani wo newa nga Tshiisimane nga matsheloni a Swondaha, Tshimedzi 31, 1965, ngei Pine Lawn Trailer Park Prescott, Arizona, U.S.A., wo dzhiwa kha rekhodo ya theiphi ya maginete huno wa ganḁiswa u songo pfufhifhadzwa nga Tshiisimane. Heyi ṭhalutshedzo ya Tshivenḁa yo ganḁiswa huno ya phaḁaladzwa nga vha Voice Of God Recordings.

TSHIVENDA

©2015 VGR, ALL RIGHTS RESERVED

VOICE OF GOD RECORDINGS, SOUTH AFRICA OFFICE
58 DISA ROAD, ADMIRAL'S PARK, GORDON'S BAY 7140 WESTERN CAPE
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

VOICE OF GOD RECORDINGS
P.O. BOX 950, JEFFERSONVILLE, INDIANA 47131 U.S.A.
www.branham.org

Ndivhadzo ya nzivhanyedziso

Pfanelo dzothe dzo londolwa. Heyi bugu i nga di gandiswa nga tshigandisi tsha hayani u itela u shumiswa nga muthu ene mune kana uri i andadziwe, hu si na mbadelo, sa tshishumiswa tsha u phadaladza Mafhungo-madifha a Yesu Kristo. Heyi bugu i nga si kone u rengisiwa, u bveledzwa hafhu nga maandesa, ya poselwa kha website, ya vhulungiwa kha sisteme ya u wana mafhungo, ya talutshedzelwa kha dziwe nyambo, kana ya shumiswa kha u tutuwedza u hambela tshelede hu si na thendelo yo nwalihaho zwi khagala nga Voice Of God Recordings®.

U itela u divha zwinzhi kana u itela zwiwe zwishumiswa zwi wanalaho, kha vha kwame:

VOICE OF GOD RECORDINGS
P.O. BOX 950, JEFFERSONVILLE, INDIANA 47131 U.S.A.
www.branham.org